



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 7 • TUZLA, PETAK 7. APRILA/TRAVNJA 2000. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM I HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 6

117

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA

Proglašava se Zakon o izvršenju sankcija, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-584/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON

O IZVRŠENJU SANKCIJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja izvršenja sankcija i drugih mjera koje nisu regulisane Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni zakon), a odnose se na izvršenje novčane kazne, mjera sigurnosti i odgojnih mjera izrečenih učiniocu krivičnog djela, sankcija za privredne prijestupe, prekršajnih sankcija i odluka u pogledu troškova izvršenja novčane kazne i drugih troškova, odgodu i prekid izvršenja odgojnih mjera, kao i druga pitanja od značaja za izvršenje sankcija u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2.

Sankcije i mjere izrečene učiniocu krivičnog djela, privrednog prijestupa i prekršaja izvršavaju se na način uređen federalnim zakonom i ovim Zakonom.

Član 3.

Sankcije iz člana 1. ovog Zakona, za fizička lica, koja imaju prebivalište, odnosno boravište i pravna lica, koja imaju sjedište na teritoriji Kantona izvršavaju slijedeći organi:

1. sud koji je donio prvostepenu odluku kojom je sankcija izrečena (u daljem tekstu: prvostepeni sud),

2. općinski sud na čijem području osuđeno lice ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište (u daljem tekstu: općinski sud),

3. organi uprave ili službe za upravu nadležne za izdavanje dozvola, odnosno odobrenja za vršenje određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti,

4. općinski sud za prekršaje u Kantonu koji je donio prvostepenu odluku o prekršaju (u daljem tekstu: općinski sud za prekršaje),

5. centar za socijalni rad općine na čijem području osuđeno lice ima prebivalište, odnosno boravište,

6. policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona u općini na kojoj osuđeno lice ima prebivalište, odnosno boravište (u daljem tekstu: policijska uprava),

7. nadležni inspekcijски organ čije je sjedište na teritoriji Kantona (u daljem tekstu: inspekcijски organ).

Organi iz prethodnog stava izvršavaju i sankcije, koje su fizičkim licima koja imaju prebivalište, odnosno pravnim licima koja imaju sjedište, na teritoriji Kantona, (u daljem tekstu: prebivalište) izrekli sudovi i drugi organi izvan Kantona.

Sankcije koje su, fizičkim licima, koja nemaju prebivalište na teritoriji Kantona, izrekli sudovi ili drugi organi, čije je sjedište na teritoriji Kantona, izvršavaju organi određeni zakonom Kantona u kojem lice ima prebivalište.

Član 4.

Organ, koji je donio prvostepenu odluku kojom je sankcija izrečena, dužan je, ako sam nije nadležan za njeno izvršenje, da izvršnu odluku dostavi organu nadležnom za izvršenje, najkasnije u roku tri dana od dana kad je odluka postala izvršna, odnosno od dana kada je tu odluku primio od višeg organa.

Kad su ispunjeni uslovi da se pristupi izvršenju sankcije, nadležni organ dužan je preduzeti potrebne radnje da se izvršenje sprovede bez odlaganja i u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Izvršenje sankcije može biti odloženo samo u slučajevima i pod uslovom predviđenim zakonom.

Član 5.

Poslovi izvršenja sankcija i drugih mjera, propisani ovim Zakonom su poslovi od posebnog interesa za Kanton.

II. IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE IZREČENE UČINIOCU KRIVIČNOG DJELA

Član 6.

Novčanu kaznu izrečenu osuđenom licu izvršava sud.

Sud izvršava i novčanu kaznu koja je u toku krivičnog postupka izrečena svjedoku, vještaku ili drugim učesnicima u postupku.

Član 7.

Ako osuđeno lice, u roku određenom u odluci suda, dobrovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Član 8.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po odredbama izvršnog postupka, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Član 9.

Prinudna naplata novčane kazne, koja ne prelazi iznos od 5.000 KM vrši se samo iz pokretne imovine osuđenog lica.

Ako je novčana kazna izrečena u većem iznosu od 5.000 KM, prinudna naplata vrši se prvenstveno iz pokretne imovine, a ako ova nije dovoljna i iz nepokretne imovine osuđenog lica.

Neće se pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne ako je sudu, na osnovu ranije vođenog prinudnog izvršenja, poznato da se novčana kazna ne bi mogla naplatiti.

Član 10.

Troškove izvršenja novčane kazne snosi osuđeno lice.

Troškovi iz predhodnog stava plaćaju se unaprijed iz sredstava suda, a naplaćuju se kasnije od osuđenog lica, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

Član 11.

Ako se istovremeno vrši naplata novčane kazne i troškova krivičnog postupka, prvenstveno će se naplatiti troškovi krivičnog postupka.

Ako je, zbog prinudne naplate novčane kazne, imovina osuđenog lica tako smanjena da se iz nje ne može podmiriti odštetni zahtjev oštećenog, ovaj zahtjev će se podmiriti, do visine naplaćene novčane kazne, iz sredstava u koje je ta kazna uplaćena.

III. IZVRŠENJE MJERA SIGURNOSTI I ODGOJNIH MJERA IZREČENIH UČINIOCU KRIVIČNOG DJELA

1. IZVRŠENJE MJERA SIGURNOSTI

a) Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

Član 12.

Mjeru sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti izvršava policijska uprava, odnosno organ uprave ili služba za upravu nadležna za izdavanje dozvole, odnosno odobrenja za vršenje određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti.

Sud, koji je donio odluku kojom je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti, obavještava o tome policijsku upravu na čijem području osuđeno lice, prema kome je mjera izrečena, ima prebivalište ili boravište.

Odluka o izrečenoj mjeri iz predhodnog stava unosi se u kaznenu evidenciju.

Izvršnu odluku, kojom je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti prvostepeni sud dostavlja i nadležnom inspekcijском organu i pravnom ili drugom licu, kod kojeg osuđeno lice obavlja poziv, djelatnost ili dužnost.

Inspekcijски organ, kao i pravno i drugo lice iz predhodnog stava, staraju se da osuđeno lice, u roku koji je određen odlukom, ne vrši zabranjeni poziv, djelatnost ili dužnost.

Član 13.

Ako je vršenje nekog poziva, djelatnosti ili dužnosti na koje se zabrana odnosi vezano za dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa uprave ili službe za upravu, ova mjera sigurnosti se izvršava oduzimanjem dozvole, odnosno odobrenja i zabranom njenog izdavanja dok ta mjera sigurnosti traje, uz istovremeno unošenje te mjere u evidenciju tog organa, odnosno službe.

Ako vršenje nekog poziva, djelatnosti ili dužnosti nije vezano za posebnu dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa uprave ili službe za upravu, mjeru sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti izvršava policijska uprava, preduzimanjem potrebnih radnji, kojima se licu, prema kome je ta mjera izrečena, onemogućava da se bavi zabranjenim pozivom, djelatnošću ili dužnošću.

b) Zabrana upravljanja motornim vozilom

Član 14.

Sud koji je donio odluku kojom je izrečena mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom, dostavit će tu odluku, u roku od tri dana od dana njene pravosnažnosti, na izvršenje policijskoj upravi nadležnoj za izdavanje vozačke dozvole na čijem području učinilac krivičnog djela ima prebivalište ili boravište.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema pravosnažne odluke kojom je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, izvrši mjeru i o tome obavijesti sud koji je mjeru izrekao, kao i policijsku upravu koja je izdala vozačku dozvolu, ako je učinilac krivičnog djela promijenio prebivalište nakon izdavanja vozačke dozvole.

Član 15.

Ako je mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu, odnosno međunarodnu vozačku dozvolu, izrečenu mjeru izvršava policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole prema mjestu izvršenja krivičnog djela.

Član 16.

Mjera sigurnosti iz članova 14. i 15. ovog Zakona upisuje se u vozačku dozvolu s danom pravosnažnosti sudske odluke.

Član 17.

U pogledu pozivanja lica radi upisivanja pravosnažno izrečene mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, primjenjuju se odredbe kojima je regulisan upravni postupak.

Član 18.

Ministar unutrašnjih poslova donijet će, po potrebi, uputstvo za izvršenje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

c) Oduzimanje predmeta

Član 19.

Mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta izvršava sud, koji je donio odluku u prvom stepenu, po odredbama izvršnog postupka.

Prema prirodi oduzetih predmeta odredit će se da li će se oduzeti predmeti prodati po propisima izvršnog postupka ili će se uništiti ili ustupiti određenom organu ili ustanovi.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem mjere sigurnosti iz prethodnog stava snosi lice kome je ta mjera izrečena.

2. IZVRŠENJE ODGOJNIH MJERA IZREČENIH MALOLJETNOM UČINIOCU KRIVIČNOG DJELA

Član 20.

Odgojne mjere izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela, izvršavaju se u skladu sa federalnim i ovim Zakonom.

A. IZVRŠENJE DISCIPLINSKIH MJERA

a) Sudski ukor

Član 21.

Izvršnu odluku kojom je izrečena disciplinska mjera sudski ukor, prvostepeni sud dostavlja nadležnom centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad evidentira izrečenu disciplinsku mjeru sudski ukor i, po potrebi, pruža pomoć maloljetniku i nad njim vrši nadzor.

b) Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike

Član 22.

Disciplinska mjera upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izvršava se u disciplinskom centru za maloljetnike (u daljem tekstu: disciplinski centar).

Član 23.

Disciplinski centar je javna ustanova koju osniva Kanton.

Član 24.

Do osnivanja disciplinskog centra, disciplinska mjera iz člana 22. ovog zakona, izuzev disciplinske mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u disciplinski centar do 20 dana, izvršava se u centru za socijalni rad ili u okviru vaspitno-obrazovne ustanove koju odredi taj centar.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u disciplinski centar do 20 dana, odgađa se do osnivanja disciplinskog centra iz prethodnog člana.

Član 25.

Izvršnu odluku, kojom je maloljetniku izrečena disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike, prvostepeni sud dostavlja centru za socijalni rad.

Član 26.

Centar za socijalni rad, u dogovoru sa disciplinskim centrom, poziva maloljetnika da se određenog dana i sata, u pratnji roditelja, usvojitelja ili staratelja, javi u disciplinski centar, radi izvršenja disciplinske mjere.

Član 27.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar počinje od dana kad se maloljetnik javi u disciplinski centar.

Član 28.

Roditelji, usvojitelj ili staratelj maloljetnika, dužni su da obezbijede redovni dolazak maloljetnika u disciplinski centar, a u

slučaju da maloljetnik, iz opravdanih razloga, bude spriječen da dođe određenog dana u disciplinski centar, dužni su da o tome, odmah, obavijeste disciplinski centar i centar za socijalni rad.

Ako se maloljetnik određenog dana i u određeno vrijeme ne javi disciplinskom centru ili prestane da redovno dolazi, disciplinski centar će o tome obavijestiti centar za socijalni rad i prvostepeni sud, radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 29.

Disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar na određeni broj sati u praznične dane ili na određeni broj sati u toku dana, izvršava se između 8 i 20 sati u slobodnom vremenu maloljetnika, usklađenom sa školskim i radnim obavezama.

Maloljetniku, upućenom u disciplinski centar na neprekidni boravak na utvrđeni broj dana, obezbjeđuje se smještaj i ishrana.

Član 30.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar određuje se na način da se maloljetniku omogući redovno pohađanje nastave u školi ili obavljanje poslova na radnom mjestu.

Za vrijeme boravka u disciplinskom centru maloljetnik se upošljava na korisnim radovima koji odgovaraju njegovom uzrastu, a koje organizuje disciplinski centar.

Član 31.

Disciplinski centar donosi plan za rad s maloljetnikom.

Disciplinski centar organizuje obavljanje korisnih radova prilagođenih uzrastu maloljetnika.

Član 32.

U disciplinskom centru, maloljetnik je dužan da se pridržava pravila kućnog reda i uputstava i savjeta ovlaštenih stručnih radnika.

Ako se, zbog nediscipline maloljetnika ili lica iz člana 28. stav 1. ovog Zakona mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike ne može izvršiti, disciplinski centar o tome obavještava centar za socijalni rad i prvostepeni sud radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 33.

Odredbе članova 26. do 32. shodno se primjenjuju i u slučaju kad se disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike izvršava prema odredbama člana 24. ovog zakona.

B. IZVRŠENJE MJERA POJAČANOG NADZORA

a) Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja

Član 34.

Izvršenje mjera pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja, počinje od dana kad se roditeljima, usvojitelju ili staratelju maloljetnika dostavi izvršna odluka prvostepenog suda radi izvršenja ove mjere.

Član 35.

Izvršenje mjere iz prethodnog člana obuhvata stalnu i punu brigu roditelja, staratelja ili usvojitelja u vaspitanju maloljetnika, brigu oko razvijanja radnih navika maloljetnika, odvajanje iz sredine koja na maloljetnika štetno utiče, sređivanje prilika u

kojima maloljetnik živi, razvijanje osjećaja lične odgovornosti i podsticanje da i sam učestvuje u svom prevaspitanju.

Član 36.

Ako je prvostepeni sud dao potrebne upute i naložio određene dužnosti u pogledu mjera koje treba preduzeti za odgoj maloljetnika, njegovo liječenje i za otklanjanje štetnih uticaja na njega, roditelji, usvojitelj ili staratelj, dužni su postupati po ovim uputama i izvršavati naložene dužnosti.

Član 37.

Ako je prvostepeni sud, pri izricanju mjere iz člana 34. ovog Zakona, odredio da nadležni organ socijalne zaštite provjerava njeno izvršenje i ukazuje pomoć roditelju, usvojitelju ili staratelju, pravosnažna odluka prvostepenog suda dostavlja se nadležnom centru za socijalni rad.

U slučaju iz predhodnog stava, centar za socijalni rad dužan je da:

- poziva, najmanje svakih 15 dana, maloljetnika i njegove roditelje, usvojitelja ili staratelja, radi vođenja razgovora o pitanjima vezanim za izvršenje izrečene mjere,
- provjerava, u saradnji sa školom, preduzećem ili drugim pravnim licem, odnosno ustanovom, u kojoj maloljetnik radi ili je uključen, odnos maloljetnika prema radnim obavezama, kao i njegovo ponašanje prema drugim licima,
- pruža pomoć maloljetniku, putem saradnje sa odgovarajućim ustanovama, kad roditelji, usvojitelj ili staratelj, nisu u stanju sami da postupe po datim uputama i nalogima,
- dostavlja izvještaje iz člana 39. ovog Zakona.

Član 38.

Sudija za maloljetnike, u saradnji sa centrom za socijalni rad, daje upute roditeljima, usvojitelju ili staratelju, o načinu izvršenja mjere pojačanog nadzora i njihovim obavezama, kao i o sačinjavanju plana rada sa maloljetnikom, a može uputiti maloljetnika, roditelje, usvojitelja ili staratelja u odgovarajuće savjetovalište, odnosno stručnu ustanovu, uz obavezu da postupe po dobijenim savjetima.

Član 39.

Roditelji, usvojitelj, staratelj ili centar za socijalni rad dužni su da izvještavaju prvostepeni sud, u rokovima koje odredi prvostepeni sud, a najmanje svaka tri mjeseca, o ostvarivanju plana izvršenja mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja, a naročito o odnosu maloljetnika prema izvršavanju posebnih obaveza.

Član 40.

Ako maloljetnik za vrijeme izvršavanja mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja promijeni prebivalište, odnosno boravište, roditelji, usvojitelji ili staratelj, dužni su da o tome odmah obavijeste centar za socijalni rad i prvostepeni sud.

b) Pojačan nadzor u drugoj porodici

Član 41.

Izvršna odluka prvostepenog suda kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora u drugoj porodici, izvršava se u porodici koja je voljna da primi maloljetnika i ima mogućnosti da vrši nad njim pojačani nadzor.

Centar za socijalni rad vrši provjeravanje izvršavanja mjere iz prethodnog stava i ukazuje potrebnu pomoć porodici kojoj je maloljetnik predat.

Član 42.

Centar za socijalni rad, u saradnji sa mjesnim zajednicama na teritoriji općine za koju je osnovan taj centar, iznalazi porodice koje su voljne da prime maloljetnika i koje imaju mogućnosti da vrše nad njim pojačani nadzor.

Član 43.

Centar za socijalni rad određuje, iz spiska porodica kod kojih se mogu smjestiti maloljetnici, porodicu u kojoj će maloljetnik biti smješten radi izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici i o tome obavještava prvostepeni sud.

Po dobijenom obavještenju u kojoj porodici će se mjera iz predhodnog stava izvršiti, prvostepeni sud će postupiti po odredbama člana 38. ovog Zakona.

Član 44.

Centar za socijalni rad smješta maloljetnika u porodicu u kojoj će se izvršavati izrečena mjera pojačanog nadzora, na način kako je smještaj u drugu porodicu regulisan posebnim propisima o socijalnoj zaštiti.

Troškove izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici snosi Kanton.

Član 45.

Prvostepeni sud može, na prijedlog centra za socijalni rad ili kad sam ocijeni, odrediti smještaj maloljetnika u drugu porodicu iz člana 42. ovog Zakona, ako su se prilike u porodici u kojoj je maloljetnik smješten toliko izmijenile da ne obezbjeđuju pravilno izvršenje izrečene mjere.

Član 46.

Za vrijeme izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici, a u cilju obezbjeđenja uslova za vraćanje maloljetnika u njegovu porodicu, centar za socijalni rad dužan je da utiče na sređivanje prilika u porodici iz koje je maloljetnik izdvojen.

Član 47.

Odredbe članova 34. do 40. ovog Zakona shodno se primjenjuju i na izvršenje mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici.

c) Pojačan nadzor od strane nadležnog organa socijalne zaštite

Član 48.

Odluku prvostepenog suda, kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora od strane nadležnog organa socijalne zaštite, izvršava centar za socijalni rad.

Član 49.

Po prijemu izvršne odluke prvostepenog suda, kojom je izrečena mjera iz prethodnog stava, centar za socijalni rad dužan je da:

- ostvaruje neposredni kontakt s maloljetnikom putem razgovora, posjeta, obilazaka i na drugi pogodan način, a najmanje jednom u deset dana,

- uspostavi stalnu saradnju sa mjesnom zajednicom, školom ili preduzećem, odnosno drugim pravnim licem, gdje maloljetnik živi i radi.

Obrazovne, vaspitne, zdravstvene i druge ustanove, kao i udruženja, odnosno društva koja okupljaju djecu i omladinu, dužni su da saraduju sa centrom za socijalni rad i da mu pružaju pomoć u izvršenju mjere iz prethodnog stava.

Član 50.

Roditelji, usvojlac ili staratelj maloljetnika dužni su da obavještavaju centar za socijalni rad o okolnostima i prilikama koje negativno utiču na uspješno izvršenje mjere iz stava 1. prethodnog člana.

C. ODGODA I PREKID IZVRŠENJA ODGOJNIH MJERA

1. ODGODA I PREKID DISCIPLINSKE MJERE I MJERE POJAČANOG NADZORA

a) Odgoda

Član 51.

Izvršenje odgojnih mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike i pojačanog nadzora u drugoj porodici, može se odgoditi na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, staratelja ili usvojitelja, bračnog druga ili na prijedlog centra za socijalni rad, u slučajevima:

1. ako je maloljetnik obolio od teže akutne bolesti,
2. ako se desio smrtni slučaj ili teška bolest u užoj porodici maloljetnika,

3. ako se maloljetnik nalazi neposredno pred završetkom škole ili polaganja ispita za koji se pripremao, pa bi mu izvršenje odgojne mjere u ovom momentu moglo nepovoljno uticati na izvršenje tih obaveza.

Izvršenje odgojne mjere u slučaju iz tačke 1. prethodnog stava može se odložiti dok bolest traje, u slučajevima iz tačke 2. najduže za tri mjeseca, a u slučaju iz tačke 3. najduže za šest mjeseci.

Član 52.

Molba za odgodu izvršenja odgojne mjere podnosi se centru za socijalni rad.

Molba iz stava 1. ovog člana, podnosi se u roku od tri dana od dana prijema poziva za izvršenje odgojne mjere.

Ako je razlog za odlaganje izvršenja odgojne mjere iz tačaka 1. i 2. člana 51. nastao nakon isteka roka iz stava 2 ovog člana, molba se može podnijeti do dana kad se maloljetnik treba da javi radi izvršenja odgojne mjere.

U molbi se moraju navesti razlozi zbog kojih se traži odlaganje izvršenja odgojne mjere.

Član 53.

O molbi za odlaganje izvršenja odgojne mjere odlučuje centar za socijalni rad, koji je dužan, u roku od pet dana od dana prijema molbe, donijeti pismeno rješenje.

Prije donošenja rješenja iz prethodnog stava, centar za socijalni rad može izvršiti potrebna provjeravanja, radi utvrđivanja činjenica navedenih u molbi.

Molbu, koja nije podnesena u roku iz stava 2. prethodnog člana, ili u kojoj nisu navedeni razlozi, centar za socijalni rad odbacuje rješenjem.

Član 54.

Protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere podnosilac ima pravo žalbe, u roku od tri dana od

dana prijema rješenja, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, a žalba odlaze izvršenje rješenja.

Organ iz stava 1. ovog člana dužan je donijeti rješenje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe, a u roku od pet dana od dana donošenja rješenja dužan je rješenje dostaviti centru za socijalni rad, radi izvršenja.

Protiv rješenja Ministarstva iz prethodnog stava ne može se pokrenuti upravni spor.

Član 55.

Centar za socijalni rad donijet će rješenje o odlaganju izvršenja odgojne mjere na zahtjev nadležnog tužioca, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

b) Prekid

Član 56.

Na molbu maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojitelja ili staratelja iz posebno opravdanih razloga, može se dozvoliti prekid izvršenja odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar, koji ne može trajati duže od tri mjeseca.

Trudnoj maloljetnici može se dozvoliti prekid izvršenja odgojne mjere do navršene jedne godine života djeteta.

Prekid izvršenja odgojne mjere dozvolit će se na zahtjev nadležnog tužioca, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Vrijeme prekida ne računa se u vrijeme izvršenja odgojne mjere.

Član 57.

O prekidu odgojnih mjera odlučuje centar za socijalni rad.

Protiv rješenja centra za socijalni rad, podnosilac molbe može izjaviti žalbu Ministarstvu za rad i socijalnu politiku u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja iz prethodnog stava ne može se pokrenuti upravni spor.

2. ODGODA I PREKID ZAVODSKE ODGOJNE MJERE

a) Odgoda

Član 58.

Izvršenje zavodske odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, u odgojno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobljavanje (u daljem tekstu: zavodska odgojna mjera), može se odložiti na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, usvojitelja i staratelja, bračnog druga ili na prijedlog centra za socijalni rad, u slučajevima:

1. ako je maloljetnik obolio od teže akutne bolesti,
2. ako se desio smrtni slučaj ili teška bolest u užoj porodici maloljetnika,

3. ako se maloljetnik nalazi u završnom razredu škole ili je pred polaganjem ispita za koji se pripremao, a za to nema uslova u ustanovi određenoj za izvršenje odgojne mjere,

4. ako se radi o maloljetnici, koja doji dijete mlađe od godinu dana ili koja je trudna, a do porođaja ne preostaje više od pet mjeseci, i

5. ako je odlaganje potrebno radi izvršenja, odnosno dovršenja, neodložnih poljskih ili sezonskih radova, ili radova izazvanih elementarnim nepogodama, ili drugim udesom, a u porodici maloljetnika nema drugih lica, koja bi mogla obaviti te poslove, niti se, zbog slabog imovnog stanja njegove porodice, mogu angažovati druga lica za obavljanje ovih poslova.

Izvršenje zavodske odgojne mjere u slučaju iz tačke 1. predhodnog stava može se odložiti dok bolest traje, u slučajevima iz tačaka 2. i 5. najduže za tri mjeseca, u slučaju iz tačke 3. najduže do kraja školske godine, a ako se izvršenje odlaže zbog polaganja ispita najduže 3 mjeseca, a u slučaju iz tačke 4. do navršetka jedne godine života djeteta.

Izvršenje zavodske odgojne mjere ne može se odložiti, u smislu stava 1. ovog člana, ako je protiv maloljetnika nakon donošenja odluke kojom je ta odgojna mjera izrečena, određen, odnosno produžen pritvor, kao ni kada je maloljetniku izrečena odgojna mjera upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje umjesto mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Član 59.

Molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom podnosi se prvostepenom sudu, a za ostale odgojne mjere centru za socijalni rad, u roku od tri dana od dana prijema poziva za izvršenje odgojne mjere.

Ako je razlog za odlaganje izvršenja odgojne mjere iz tačaka 1. i 2. stava 1. člana 58., nastao nakon isteka roka iz predhodnog stava, molba se može podnijeti do dana kad se maloljetnik treba da javi radi izvršenja odgojne mjere.

U molbi se moraju navesti razlozi zbog kojih se traži odlaganje izvršenja odgojne mjere.

Član 60.

O molbi za odlaganje izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom odlučuje sudija za maloljetnike, a za ostale odgojne mjere centar za socijalni rad, koji su dužni u roku od pet dana od dana prijema molbe, donijeti pismeno rješenje.

Prije donošenja rješenja iz predhodnog stava, prvostepeni sud, odnosno centar za socijalni rad, mogu izvršiti potrebna provjeravanja, radi utvrđivanja činjenica navedenih u molbi.

Molbu koja nije podnesena u roku iz stava 2. predhodnog člana ili u kojoj nisu navedeni razlozi, sudija za maloljetnike, odnosno centar za socijalni rad odbacuje rješenjem.

Član 61.

Protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom, podnosilac ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema rješenja, vijeću za maloljetnike prvostepenog suda, a protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja ostalih zavodskih odgojnih mjera, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

Organ, iz stava 1. ovog člana, dužan je donijeti rješenje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe, a u roku od pet dana od dana donošenja rješenja dužan je rješenje dostaviti nadležnom organu za izvršenje zavodske odgojne mjere.

Protiv rješenja Ministarstva iz stava 1. ovog člana ne može se pokrenuti upravni spor.

Član 62.

Vijeće za maloljetnike prvostepenog suda donijet će rješenje o odlaganju izvršenja odgojne mjere na zahtjev nadležnog tužioca, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

b) Prekid

Član 63.

Na molbu maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojitelja ili staratelja, iz posebno opravdanih razloga, može se dozvoliti prekid

izvršenja zavodske odgojne mjere, koji ne može trajati duže od tri mjeseca.

Trudnoj maloljetnici može se dozvoliti prekid izvršenja zavodske odgojne mjere do navršene jedne godine života djeteta.

Prekid izvršenja zavodske odgojne mjere dozvolit će se na zahtjev nadležnog tužioca, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Vrijeme prekida ne računa se u vrijeme izvršenja odgojne mjere.

Prekid izvršenja zavodske odgojne mjere upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje ne može se dozvoliti ako je ova odgojna mjera izrečena maloljetniku umjesto mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Član 64.

O prekidu izvršenja zavodske odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom odlučuje rukovodilac ustanove u kojoj se izvršava ta mjera, a o prekidu izvršenja ostalih zavodskih odgojnih mjera centar za socijalni rad.

Protiv rješenja rukovodioca ustanove iz predhodnog stava, podnosilac molbe može izjaviti žalbu Ministarstvu pravde, a protiv rješenja centra za socijalni rad, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja iz predhodnog stava ne može se pokrenuti upravni spor.

IV. IZVRŠENJE SANKCIJA ZA PRIVREDNE PRIJESTUPE

1. Izvršenje novčane kazne

Član 65.

Novčanu kaznu izrečenu pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu (u daljem tekstu: pravno i odgovorno lice) izvršava općinski sud, u skladu s ovim Zakonom i Zakonom o privrednim prijestupima.

Općinski sud izvršava i novčanu kaznu koju je u toku preduzimanja istražne radnje i u toku postupka za privredni prijestup prvostepeni sud izrekao svjedoku, vještaku ili drugim učesnicima u postupku.

Ako je novčanu kaznu izrekao organ inspekcije, prilikom preduzimanja istražne radnje, izvršenje se sprovodi po odredbama upravnog postupka.

Član 66.

Ako u odluci prvostepenog suda nije određeno da osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice, plaća novčanu kaznu u otplatama, prvostepeni sud može, na molbu osuđenog pravnog, odnosno odgovornog lica, donijeti ovakvu odluku posebnim rješenjem, u kojem će odrediti način plaćanja i rok naplate, u skladu sa zakonom.

Ako osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice kojem je prvostepeni sud dozvolio da novčanu kaznu plaća u otplatama, neuredno izvršava svoju obavezu, prvostepeni sud će opozvati svoju odluku i pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne.

Protiv rješenja prvostepenog suda iz ovog člana nije dozvoljena žalba.

Član 67.

Ako osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice, u roku određenom u odluci prvostepenog suda, dobrovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Član 68.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po odredbama izvršnog postupka, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Prinudna naplata novčane kazne izrečene odgovornom licu vrši se prvenstveno iz njegove pokretne imovine, a iz nepokretne imovine samo ako pokretna imovina na kojoj je dozvoljeno izvršenje ne bi bila dovoljna za naplatu.

Član 69.

Troškove izvršenja novčane kazne snosi osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice.

Troškovi iz predhodnog stava plaćaju se unaprijed iz sredstava općinskog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđenog pravnog, odnosno odgovornog lica, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

2. Izvršenje zaštitnih mjera**a) Javno objavljivanje presude**

Član 70.

Izvršnu odluku o izrečenoj zaštitnoj mjeri javnog objavljivanja presude, prvostepeni sud dostavlja sredstvima informisanja, radi objavljivanja u skladu s presudom.

Član 71.

Troškove objavljivanja presude snosi osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice.

Troškovi iz predhodnog stava plaćaju se unaprijed iz sredstava prvostepenog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđenog pravnog, odnosno odgovornog lica, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

b) Oduzimanje predmeta

Član 72.

Izrečenu zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava prvostepeni sud.

Ukoliko pravno, odnosno odgovorno lice dobrovoljno ne preda predmete iz predhodnog stava sudu, predmeti će se oduzeti prinudno, po odredbama izvršnog postupka.

Član 73.

Prvostepeni sud odlučuje da li će se oduzeti predmeti prodati po odredbama izvršnog postupka ili će se uništiti, ili predati zainteresovanom organu ili organizaciji.

Način uništavanja predmeta i predaje predmeta iz predhodnog stava određuje prvostepeni sud.

Član 74.

Novac, dobijen prodajom oduzetih predmeta za privredne prijestupe predviđene propisom Kantona, unosi se u budžet Kantona.

c) Zabrana pravnom licu da se bavi određenom privrednom djelatnošću

Član 75.

Radi izvršenja izrečene zaštitne mjere zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom djelatnošću, prvostepeni sud

dostavlja ovjeren prijepis odluke sa potvrdom o izvršnosti inspekcijском organu.

Inspekcijски organ stara se da pravno lice, kome je izrečena zaštitna mjera iz predhodnog stava, u roku koji je određen odlukom, ne vrši zabranjenu privrednu djelatnost.

d) Zabrana odgovornom licu da vrši određene dužnosti

Član 76.

Radi izvršenja izrečene zaštitne mjere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, prvostepeni sud dostavlja ovjeren prijepis odluke sa potvrdom o izvršnosti inspekcijском organu.

Inspekcijски organ stara se da odgovorno lice, kome je izrečena zaštitna mjera iz predhodnog stava, u roku koji je određen odlukom, ne vrši ove dužnosti.

3. Naplata troškova izvršenja

Član 77.

Troškovi izvršenja novčane kazne i zaštitnih mjera, izrečenih za privredne prijestupe, naplaćuju se na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

V. IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH SANKCIJA**a) Kazna zatvora**

Član 78.

Kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku izvršava se po odredbama federalnog zakona koje se odnose na izvršenje kazne zatvora izrečene u krivičnom postupku, ukoliko odredbama ovog Zakona nije drukčije određeno.

Član 79.

Lice kažnjeno zatvorom u prekršajnom postupku, kao i lice kome je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, poziva i upućuje na izvršavanje kazne općinski sud za prekršaje, na čijem području kažnjeno lice ima prebivalište ili boravište.

U slučaju neodazivanja pozivu općinskog suda za prekršaje, privođenje kažnjelog lica vrši policijska uprava na zahtjev općinskog suda za prekršaje, a troškovi privođenja padaju, na teret lica kažnjelog u prekršajnom postupku.

Ako je u prekršajnom postupku odlučeno da se kazna zatvora izvrši odmah, prije pravosnažnosti rješenja, upućivanje na izvršavanje kazne vrši općinski sud za prekršaje koji je u prvom stepenu donio rješenje o prekršaju.

U slučaju iz predhodnog stava, općinski sud za prekršaje postupat će po odredbama člana 24. federalnog zakona.

Član 80.

Ako općinski sud za prekršaje, koji je izrekao kaznu zatvora ili koji je novčanu kaznu zamijenio kaznom zatvora, nije nadležan za upućivanje kažnjelog lica, dostavit će u roku od tri dana rješenje radi izvršenja općinskom sudu za prekršaje nadležnom po mjestu prebivališta, odnosno boravišta kažnjelog lica.

Član 81.

Izvršenje kazne zatvora može se odložiti na molbu kažnjelog lica iz istih razloga i na period kako je to utvrđeno članom 27. federalnog zakona.

O molbi za odlaganje izvršenja kazne zatvora rješenjem odlučuje predsjednik općinskog suda za prekršaje nadležnog za izvršenje, u roku od tri dana od dana prijema molbe.

Do donošenja rješenja po molbi odlaže se izvršenje kazne zatvora.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana, kažnjeno lice može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana prijema rješenja Kantonalnom sudu za prekršaje.

Žalba iz predhodnog stava odlaže izvršenje kazne zatvora.

Kantonalni sud za prekršaje dužan je da donese rješenje po žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe, a u roku od pet dana od dana donošenja rješenja dužan je dostaviti ga nadležnom općinskom sudu za prekršaje.

Protiv rješenja Kantonalnog suda za prekršaje po žalbi iz stava 6. ovog člana ne može se pokrenuti upravni spor.

Član 82.

Kazna zatvora izrečena za prekršaj koji je kažnjeni učinio prije služenja vojnog roka izvršava se po odsluženju vojnog roka.

Novčana kazna izrečena za prekršaj koji je kažnjeni učinio prije služenja vojnog roka ne zamjenjuje se kaznom zatvora i ne izvršava se u vrijeme dok se kažnjeni nalazi na odsluženju vojnog roka.

Član 83.

Na molbu kažnjelog lica može se u opravdanim slučajevima dozvoliti prekid izvršavanja kazne zatvora najviše do deset dana.

Rješenje o prekidu iz predhodnog stava donosi rukovodilac ustanove u kojoj kažnjeni izdržava kaznu zatvora.

Protiv rješenja iz predhodnog stava, kojim se odbija molba kažnjelog lica za prekid izdržavanja kazne, može se izjaviti žalba organu koji vrši nadzor nad radom ustanove u kojoj kažnjeni izdržava kaznu zatvora.

Rješenje organa iz predhodnog stava je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Vrijeme prekida ne uračunava se u izdržavanje kazne zatvora.

Član 84.

Ako općinski sud za prekršaje ocijeni da bi kažnjeno lice, koje ima putnu ispravu, moglo izbjeći izvršenje rješenja odlaskom u inostranstvo, u cilju obezbjeđenja izvršenja rješenja, može tražiti od nadležne policijske uprave da tom licu oduzme i zadrži putnu ispravu do izvršenja rješenja.

O oduzimanju i zadržavanju putne isprave u slučaju iz predhodnog stava, policijska uprava izdaje kažnjenom licu odgovarajuću potvrdu.

b) Novčana kazna

Član 85.

Novčanu kaznu izrečenu u prekršajnom postupku fizičkom licu izvršava općinski sud za prekršaje, koji je donio prvostepeno rješenje, ili na čijem području kažnjeni ima prebivalište, odnosno boravište.

Općinski sud za prekršaje izvršava i novčanu kaznu koju u toku postupka izrekne svjedoku, vještaku ili drugim učesnicima u postupku.

Novčanu kaznu, koju su izrekli drugi organi, izvršava organ koji je donio prvostepeno rješenje, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Općinski sud za prekršaje vrši prinudnu naplatu novčane kazne putem ispostave Kantonalne porezne uprave u općini u kojoj

je i sjedište tog suda, a u skladu sa posebnim ugovorom zaključenim između Kantonalne porezne uprave i Kantona.

Kad se naplata novčane kazne vrši prinudno, novčana kazna naplaćuje se po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza.

Iz nepokretnosti prinudno se mogu naplatiti samo novčane kazne za porezne i druge prekršaje učinjene radi sticanja materijalne koristi, ako novčana kazna iznosi više od 2.000 KM.

Naplata novčane kazne iz nepokretnosti vrši općinski sud.

Poslije smrti kažnjelog novčana kazna se neće izvršavati.

Član 86.

Ako se novčana kazna iz predhodnog člana, ne može izvršiti prinudnim putem, nadležna ispostava Kantonalne porezne uprave obavijestit će općinski sud za prekršaje radi donošenja rješenja o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora.

Ako se rješenje o novčanoj kazni, koje je donio nadležni organ uprave, treba zamijeniti kaznom zatvora, rješenje o tome donosi općinski sud za prekršaje na čijem području kažnjeno lice ima prebivalište, odnosno boravište.

Član 87.

Novčana kazna, koja bude u toku postupka izrečena pravnom licu i imaoću radnje - samostalnom privredniku, izvršava se po propisima o izvršnom postupku, prvenstveno putem Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno druge finansijske institucije, kod koje kažnjeno pravno lice, odnosno imalac radnje - samostalni privrednik ima svoj račun.

O izvršenoj naplati ustanova, odnosno institucije iz predhodnog stava, dužni su, u roku od tri dana od dana izvršene naplate, dostaviti obavještenje, odnosno dokaz o izvršenoj naplati, sudu za prekršaje ili drugom nadležnom organu, koji je izdao nalog za naplatu.

Član 88.

Ako pravosnažno rješenje o prekršaju, na osnovu kojeg je od kažnjelog lica naplaćena novčana kazna, bude ukinuto, ili ako u slučaju ukidanja konačnog rješenja o prekršaju postupak protiv kažnjelog lica bude pravosnažno obustavljen, kažnjenom licu će se vratiti naplaćena novčana kazna.

Pravo na povraćaj novčane kazne zastarjeva po proteku jedne godine od dana kada je rješenje o obustavi postupka postalo pravosnažno.

Troškovi izvršenja novčane kazne izrečene za prekršaj, naplaćuju se na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

c) Ukor

Član 89.

Izrečeni ukor u prekršajnom postupku posebno se evidentira u sudu za prekršaje, odnosno u federalnom organu koji je izrekao tu sankciju.

Sadržaj i način vođenja evidencije o izrečenim ukorima u sudu za prekršaje utvrđuje ministar pravde.

VI. USTANOVA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

Član 90.

Za izvršenje kazne zatvora, u skladu s ovim Zakonom, osniva se Kantonalni kazneno-popravni zavod, kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova.

Kantonalni kazneno-popravni zavod je poluotvorenog tipa sa odjeljenjima za maloljetnike i maloljetnice na redovnom školovanju.

Član 91.

U Kantonalnom kazneno-popravnom zavodu organizuju se posebna odjeljenja za:

- a) muška lica,
- b) ženska lica,
- c) za maloljetnike,
- d) za maloljetnice.

Član 92.

Kantonalni kazneno-popravni zavod osniva se posebnim zakonom u skladu sa federalnim zakonom i ovim Zakonom.

Zakonom iz predhodnog stava utvrđuje se: djelokrug i organizacija, rukovođenje, čuvanje službene tajne, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Kantonalnog kazneno-popravnog zavoda.

VII. ZAŠTITNE MJERE

a) Oduzimanje predmeta

Član 93.

Zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava općinski sud za prekršaje koji je donio rješenje o izricanju te zaštitne mjere, po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza.

Prema prirodi oduzetih predmeta odredit će se da li će se oduzeti predmeti prodati po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza, ili će se uništiti, ili ustupiti određenom organu ili ustanovi.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem mjere sigurnosti iz predhodnog stava snosi lice kome je ta mjera izrečena.

Član 94.

Sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta su prihod budžeta Kantona.

b) Zabrana vršenja samostalne djelatnosti

Član 95.

Zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti, izvršava organ uprave ili služba za upravu nadležna za izdavanje dozvole, odnosno odobrenja za vršenje samostalne djelatnosti.

Općinski sud za prekršaje, koji je izrekao zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti, dostavlja izvršnu odluku nadležnom organu, odnosno službi iz predhodnog stava.

O izrečenoj mjeri zabrane vršenja samostalne djelatnosti, općinski sud za prekršaje obavještava i nadležni inspekcijiski organ, koji se stara da lice, koje obavlja samostalnu zanatsku ili drugu djelatnost za koju se izdaje dozvola nadležnog organa (u daljem tekstu: samostalni privrednik), kome je izrečena zaštitna mjera iz predhodnog stava, u roku, koji je određen odlukom, ne vrši zabranjenu djelatnost.

Organ uprave, odnosno služba za upravu i inspekcijiski organ dužni su u izvršavanju ove mjere, odnosno vršenju nadzora nad sprovođenjem ove mjere, postupati u skladu sa odredbama članova 12. i 13. ovog Zakona.

c) Zabrana upravljanja motornim vozilom

Član 96.

Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom, koju je u prekršajnom postupku izrekao općinski sud za prekršaje ili drugi nadležni organ, izvršava se shodno odredbama članova 14., 15. i 17. ovog Zakona.

Član 97.

Mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, koju je izrekao općinski sud za prekršaje, teče od dana upisivanja zabrane, a upisuje se u vozačku dozvolu s danom dostavljanja vozačke dozvole policijskoj upravi nadležnoj za izvršenje ove mjere.

d) Udaljenje stranca sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine

Član 98.

Općinski sud za prekršaje, koji je izrekao zaštitnu mjeru udaljenja stranca sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (udaljem tekstu: Federacije), dostavlja izvršnu odluku kojom je izrečena ova mjera, radi izvršenja, policijskoj upravi.

Zaštitna mjera iz prethodnog stava, izvršava se u skladu sa federalnim i ovim Zakonom.

Član 99.

Pored odredaba ovog Zakona, u izvršenju zaštitne mjere udaljenja stranaca s teritorije Federacije primjenjivat će se odredbe propisa kojim su utvrđena pitanja kretanja i boravka stranaca na teritoriji Federacije.

e) Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana

Član 100.

Zaštitna mjera obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana izvršava se na način koji je propisan za obavezno liječenje narkomana i alkoholičara federalnim zakonom i ovim Zakonom.

Na osnovu izvršnog rješenja o prekršaju, upućivanje radi izvršenja zaštitne mjere iz predhodnog stava, vrši sud za prekršaje.

Troškove obaveznog liječenja, za lica koja nisu zdravstveno osigurana, kao i dio troškova koji po posebnim propisima snosi sam osiguranik, za osuđena lica, koja imaju prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, snosi Kanton.

f) Druge zaštitne mjere predviđene zakonom

Član 101.

Druge zaštitne mjere predviđene posebnim zakonom izvršavaju se na način i pod uslovima predviđenim tim zakonom.

VIII. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU SANKCIJA

Član 102.

Organi iz člana 3. ovog Zakona, dužni su, na zahtjev Ministarstva pravde, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvještaj Skupštini Kantona o izvršenju sankcija iz člana 1. ovog Zakona, koji sadrži podatke o:

- iznosu izvršenih novčanih kazni izrečenih učiniocu krivičnog djela, privrednog prijestupa i prekršaja (dobrovoljno i prinudno izvršenje),
- o izvršenoj kazni zatvora izrečenoj u prekršajnom postupku (broj dana),
- o zamjenjenoj novčanoj kazni kaznom zatvora izrečenoj u prekršajnom postupku (broj dana),
- o broju i vrstama izvršenih mjera sigurnosti i odgojnih mjera izrečenih učiniocu krivičnog djela,
- o broju i razlozima odgođenih i prekinutih izvršenja mjera sigurnosti i odgojnih mjera izrečenih učiniocu krivičnog djela,
- o broju i vrstama izvršenih zaštitnih mjera izrečenih učiniocu privrednog prijestupa,
- o broju i vrstama izvršenih zaštitnih mjera izrečenih učiniocu prekršaja,
- ocjeni stanja i razlozima neizvršenja pojedinih sankcija.
Izvještaj iz predhodnog stava podnosi se putem Ministarstva pravde, na obrascima koje propisuje ministar pravde.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 103.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, osuđeno lice koje vrši poziv ili dužnost, koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 500 KM, a lice koje vrši zabranjenu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Pravno lice, koje osuđenom licu povjeri vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM, a odgovorno lice u tom pravnom licu, novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

Član 104.

Ukoliko roditelj, usvojitelj ili staratelj postupi suprotno po uputama suda iz članova 36. i 40. ovog Zakona, kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Ukoliko roditelj, usvojitelj, staratelj ili centar za socijalni rad postupi protivno obavezama iz člana 39. ovog Zakona, kaznit će se lice za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 500 KM, a centar za socijalni rad od 1.000 do 5.000 KM.

Član 105.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, pravno lice koje vrši privrednu djelatnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

Član 106.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, odgovorno lice koje vrši dužnosti koje su mu zabranjene, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM, pravno lice koje osuđenom odgovornom licu povjeri vršenje dužnosti koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 600 do 3.000 KM, a odgovorno lice u tom pravnom licu, novčanom kaznom od 150 do 800 KM.

Član 107.

Odgovorno lice Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno druge finansijske institucije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 500 KM, ako u određenom roku ne dostavi obavještenje, odnosno dokaz o izvršenoj naplati sudu za prekršaje ili drugom nadležnom organu, koji je izdao nalog za naplatu.

Član 108.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, samostalni privrednik koji vrši samostalnu djelatnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 109.

Disciplinski centar za maloljetnike, kao posebna kantonalna javna ustanova, osnovat će se i početi sa radom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 110.

Kantonalni kazneno-popravni zavod, kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova, osnovat će se i početi s radom najkasnije do kraja 2005. godine.

Do osnivanja i početka rada Kantonalnog kazneno-popravnog zavoda iz predhodnog stava, izvršenje kazne zatvora u skladu sa ovim Zakonom vrši se u posebnoj odjeljenju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, na osnovu ugovora zaključenog između Federacije i Kantona.

Ugovor iz predhodnog stava u ime Kantona zaključuje ministar pravde Kantona.

Član 111.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, na teritoriji Kantona prestaje primjena Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija ("Službeni list SR BiH", broj: 2/84. - Prečišćeni tekst i broj: 12/87., 25/88., 27/90. i 38/90.), Zakon o izvršenju novčane kazne i zaštitnih mjera izrečenih za privredni prijestup ("Službeni list SR BiH", broj: 9/78.) i Zakon o izvršenju vaspitnih mjera i mjera zaštitnog nadzora (sankcija) ("Službeni list SR BiH", broj: 35/79., 5/84., 12/87. i 36/87.).

Član 112.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-011-274-17/99
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.


117

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGlašENJU ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA

Proglašava se Zakon o izvršenju sankcija, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-584/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON**O IZVRŠENJU SANKCIJA****I. TEMELJNE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja izvršenja sankcija i drugih mjera koje nisu regulirane Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni zakon), a odnose se na izvršenje novčane kazne, mjera sigurnosti i odgojnih mjera izrečenih učinitelju kaznenog djela, sankcija za gospodarske prijestupe, prekršajnih sankcija i odluka glede troškova izvršenja novčane kazne i drugih troškova, odgodu i prekid izvršenja odgojnih mjera, kao i druga pitanja od značaja za izvršenje sankcija u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton).

Članak 2.

Sankcije i mjere izrečene učinitelju kaznenog djela, gospodarskog prijestupa i prekršaja izvršavaju se na način uređen federalnim zakonom i ovim Zakonom.

Članak 3.

Sankcije iz članka 1. ovog Zakona, za fizičke osobe, koje imaju prebivalište, odnosno boravište i pravne osobe, koje imaju sjedište na teritoriju Kantona izvršavaju sljedeći organi:

1. sud koji je donio prvostupanjsku odluku kojom je sankcija izrečena (u daljem tekstu: prvostupanjski sud),
2. općinski sud na čijem području osuđena osoba ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište (u daljem tekstu: općinski sud),
3. organi uprave ili službe za upravu nadležne za izdavanje dozvola, odnosno odobrenja za vršenje određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti,
4. općinski sud za prekršaje u Kantonu koji je donio prvostupanjsku odluku o prekršaju (u daljem tekstu: općinski sud za prekršaje),
5. centar za socijalni rad općine na čijem području osuđena osoba ima prebivalište, odnosno boravište,
6. policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova Kantona u općini na kojoj osuđena osoba ima prebivalište, odnosno boravište (u daljem tekstu: policijska uprava),
7. nadležni inspekcijски organ čije je sjedište na teritoriju Kantona (u daljem tekstu: inspekcijски organ).

Organi iz prethodnog stavka izvršavaju i sankcije, koje su fizičkim osobama koje imaju prebivalište, odnosno pravnim osobama koje imaju sjedište, na teritoriju Kantona, (u daljem tekstu: prebivalište) izrekli sudovi i drugi organi izvan Kantona.

Sankcije koje su, fizičkim osobama, koja nemaju prebivalište na teritoriju Kantona, izrekli sudovi ili drugi organi, čije je sjedište na teritoriju Kantona, izvršavaju organi određeni zakonom Kantona u kojem osoba ima prebivalište.

Članak 4.

Organ, koji je donio prvostupanjsku odluku kojom je sankcija izrečena, dužan je, ako sam nije nadležan za njezino izvršenje, da izvršnu odluku dostavi organu nadležnom za izvršenje, najkasnije u roku tri dana od dana kad je odluka postala izvršna, odnosno od dana kada je tu odluku primio od višeg organa.

Kad su ispunjeni uvjeti da se pristupi izvršenju sankcije, nadležni organ dužan je poduzeti potrebne radnje da se izvršenje provede bez odlaganja i sukladno odredbama ovog Zakona.

Izvršenje sankcije može biti odloženo samo u slučajevima i pod uvjetom predviđenim zakonom.

Članak 5.

Poslovi izvršenja sankcija i drugih mjera, propisani ovim Zakonom su poslovi od posebnog interesa za Kanton.

II. IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE IZREČENE UČINITELJU KAZNENOG DJELA

Članak 6.

Novčanu kaznu izrečenu osuđenoj osobi izvršava sud. Sud izvršava i novčanu kaznu koja je tijekom kaznenog postupka izrečena svjedoku, vještaku ili drugim sudionicima u postupku.

Članak 7.

Ako osuđena osoba, u roku određenom u odluci suda, dragovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Članak 8.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po odredbama izvršnog postupka, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Članak 9.

Prinudna naplata novčane kazne, koja ne prelazi iznos od 5.000 KM vrši se samo iz pokretne imovine osuđene osobe.

Ako je novčana kazna izrečena u većem iznosu od 5.000 KM, prinudna naplata vrši se prvenstveno iz pokretne imovine, a ako ova nije dovoljna i iz nepokretne imovine osuđene osobe.

Neće se pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne ako je sudu, na temelju ranije vođenog prinudnog izvršenja, poznato da se novčana kazna ne bi mogla naplatiti.

Članak 10.

Troškove izvršenja novčane kazne snosi osuđena osoba. Troškovi iz prethodnog stavka plaćaju se unaprijed iz sredstava suda, a naplaćuju se kasnije od osuđene osobe, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

Članak 11.

Ako se istodobno vrši naplata novčane kazne i troškova kaznenog postupka, prvenstveno će se naplatiti troškovi kaznenog postupka.

Ako je, zbog prinudne naplate novčane kazne, imovina osuđene osobe tako smanjena da se iz nje ne može podmiriti odštetni zahtjev oštećenog, ovaj zahtjev će se podmiriti, do visine naplaćene novčane kazne, iz sredstava u koje je ta kazna uplaćena.

III. IZVRŠENJE MJERA SIGURNOSTI I ODGOJNIH MJERA IZREČENIH UČINITELJU KAZNENOG DJELA**1. IZVRŠENJE MJERA SIGURNOSTI****a) Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti**

Članak 12.

Mjeru sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti izvršava policijska uprava, odnosno organ uprave ili služba za upravu nadležna za izdavanje dozvole, odnosno odobrenja za vršenje određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti.

Sud, koji je donio odluku kojom je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti,

obavještava o tomu policijsku upravu na čijem području osuđena osoba, prema kojoj je mjera izrečena, ima prebivalište ili boravište.

Odluka o izrečenoj mjeri iz prethodnog stavka unosi se u kaznenu evidenciju.

Izvršnu odluku, kojom je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti prvostupanjski sud dostavlja i nadležnom inspekcijском organu i pravnoj ili drugoj osobi, kod koje osuđena osoba obavlja poziv, djelatnost ili dužnost.

Inspekcijски organ, kao i pravna i druga osoba iz prethodnog stavka, staraju se da osuđena osoba, u roku koji je određen odlukom, ne vrši zabranjeni poziv, djelatnost ili dužnost.

Članak 13.

Ako je vršenje nekog poziva, djelatnosti ili dužnosti na koje se zabrana odnosi vezano za dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa uprave ili službe za upravu, ova mjera sigurnosti se izvršava oduzimanjem dozvole, odnosno odobrenja i zabranom njezinog izdavanja dok ta mjera sigurnosti traje, uz istodobno unošenje te mjere u evidenciju tog organa, odnosno službe.

Ako vršenje nekog poziva, djelatnosti ili dužnosti nije vezano za posebnu dozvolu, odnosno odobrenje nadležnog organa uprave ili službe za upravu, mjeru sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti izvršava policijska uprava, preduzimanjem potrebnih radnji, kojima se osobi, prema kojoj je ta mjera izrečena, onemogućava da se bavi zabranjenim pozivom, djelatnošću ili dužnošću.

b) Zabrana upravljanja motornim vozilom

Članak 14.

Sud koji je donio odluku kojom je izrečena mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom, dostavit će tu odluku, u roku od tri dana od dana njene pravomoćnosti, na izvršenje policijskoj upravi nadležnoj za izdavanje vozačke dozvole na čijem području učinitelj kaznenog djela ima prebivalište ili boravište.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema pravomoćne odluke kojom je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, izvrši mjeru i o tomu izvijesti sud koji je mjeru izrekao, kao i policijsku upravu koja je izdala vozačku dozvolu, ako je učinitelj kaznenog djela promijenio prebivalište nakon izdavanja vozačke dozvole.

Članak 15.

Ako je mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena osobi koja ima stranu vozačku dozvolu, odnosno međunarodnu vozačku dozvolu, izrečenu mjeru izvršava policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole prema mjestu izvršenja kaznenog djela.

Članak 16.

Mjera sigurnosti iz članaka 14. i 15. ovog Zakona upisuje se u vozačku dozvolu s danom pravomoćnosti sudske odluke.

Članak 17.

Glede pozivanja osobe radi upisivanja pravomoćno izrečene mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, primjenjuju se odredbe kojima je reguliran upravni postupak.

Članak 18.

Ministar unutarnjih poslova donijet će, po potrebi, uputstvo za izvršenje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

c) Oduzimanje predmeta

Članak 19.

Mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta izvršava sud, koji je donio odluku u prvom stupnju, po odredbama izvršnog postupka.

Prema prirodi oduzetih predmeta odredit će se da li će se oduzeti predmeti prodati po propisima izvršnog postupka ili će se uništiti ili ustupiti određenom organu ili ustanovi.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem mjere sigurnosti iz prethodnog stavka snosi osoba kojoj je ta mjera izrečena.

2. IZVRŠENJE ODGOJNIH MJERA IZREČENIH MALOLJETNOM UČINITELJU KAZNENOG DJELA

Članak 20.

Odgojne mjere izrečene maloljetnom učitelju kaznenog djela, izvršavaju se sukladno federalnom i ovom Zakonu.

A. IZVRŠENJE DISCIPLINSKIH MJERA

a) Sudski ukor

Članak 21.

Izvršnu odluku kojom je izrečena disciplinska mjera sudski ukor, prvostupanjski sud dostavlja nadležnom centru za socijalni rad.

Centar za socijalni rad evidentira izrečenu disciplinsku mjeru sudski ukor i, po potrebi, pruža pomoć maloljetniku i nad njim vrši nadzor.

b) Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike

Članak 22.

Disciplinska mjera upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izvršava se u disciplinskom centru za maloljetnike (u daljem tekstu: disciplinski centar).

Članak 23.

Disciplinski centar je javna ustanova koju osniva Kanton.

Članak 24.

Do osnivanja disciplinskog centra, disciplinska mjera iz članka 22. ovog Zakona, izuzev disciplinske mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u disciplinski centar do 20 dana, izvršava se u centru za socijalni rad ili u okviru odgojno-naobrazbene ustanove koju odredi taj centar.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u disciplinski centar do 20 dana, odgađa se do osnivanja disciplinskog centra iz prethodnog članka.

Članak 25.

Izvršnu odluku, kojom je maloljetniku izrečena disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike, prvostupanjski sud dostavlja centru za socijalni rad.

Članak 26.

Centar za socijalni rad, u dogovoru sa disciplinskim centrom, poziva maloljetnika da se određenog dana i sata, u pratnji roditelja, usvojitelja ili staratelja, javi u disciplinski centar, radi izvršenja disciplinske mjere.

Članak 27.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar počinje od dana kad se maloljetnik javi u disciplinski centar.

Članak 28.

Roditelji, usvojitelj ili staratelj maloljetnika, dužni su da osiguraju redoviti dolazak maloljetnika u disciplinski centar, a u slučaju da maloljetnik, iz opravdanih razloga, bude spriječen da dođe određenog dana u disciplinski centar, dužni su da o tomu, odmah, izvijeste disciplinski centar i centar za socijalni rad.

Ako se maloljetnik određenog dana i u određeno vrijeme ne javi disciplinskom centru ili prestane da redovito dolazi, disciplinski centar će o tomu izvijestiti centar za socijalni rad i prvostupanjski sud, radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Članak 29.

Disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar određeni broj sati u praznične dane ili na određeni broj sati tijekom dana, izvršava se između 8 i 20 sati u slobodnom vremenu maloljetnika, usklađenom sa školskim i radnim obvezama.

Maloljetniku, upućenom o disciplinski centar na neprekidni boravak na utvrđeni broj dana, osigurava se smještaj i ishrana.

Članak 30.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar određuje se na način da se maloljetniku omogući redovito pohađanje nastave u školi ili obavljanje poslova na radnom mjestu.

Za vrijeme boravka u disciplinskom centru maloljetnik se upošljava na korisnim radovima koji odgovaraju njegovom uzrastu, a koje organizira disciplinski centar.

Članak 31.

Disciplinski centar donosi plan za rad s maloljetnikom.

Disciplinski centar organizira obavljanje korisnih radova prilagođenih uzrastu maloljetnika.

Članak 32.

U disciplinskom centru, maloljetnik je dužan da se pridržava pravila kućnog reda i uputstava i savjeta ovlaštenih stručnih djelatnika.

Ako se, zbog nediscipline maloljetnika ili osoba iz članka 28. stavak 1. ovog Zakona mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike ne može izvršiti, disciplinski centar o tomu obavještava centar za socijalni rad i prvostupanjski sud radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Članak 33.

Odredbе člankova 26. do 32. shodno se primjenjuju i u slučaju kad se disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike izvršava prema odredbama članka 24. ovog Zakona.

B. IZVRŠENJE MJERA POJAČANOG NADZORA**a) Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja**

Članak 34.

Izvršenje mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja, počinje od dana kad se roditeljima, usvojitelju ili staratelju maloljetnika dostavi izvršna odluka prvostupanjskog suda radi izvršenja ove mjere.

Članak 35.

Izvršenje mjere iz predhodnog članka obuhvata stalnu i punu brigu roditelja, staratelja ili usvojitelja u vaspitanju maloljetnika, brigu oko razvijanja radnih navika maloljetnika, odvajanje iz sredine koja na maloljetnika štetno utječe, sređivanje prilika u kojima maloljetnik živi, razvijanje osjećaja osobne odgovornosti i podsticanje da i sam sudjeluje u svom prevaspitanju.

Članak 36.

Ako je prvostupanjski sud dao potrebne naputke i naložio određene dužnosti glede mjera koje treba poduzeti za odgoj maloljetnika, njegovo liječenje i za otklanjanje štetnih utjecaja na njega, roditelji, usvojitelj ili staratelj, dužni su postupati po ovim naputcima i izvršavati naložene dužnosti.

Članak 37.

Ako je prvostupanjski sud, pri izricanju mjere iz članka 34. ovog Zakona, odredio da nadležni organ socijalne zaštite provjerava njezino izvršenje i ukazuje pomoć roditelju, usvojitelju ili staratelju, pravomoćna odluka prvostupanjskog suda dostavlja se nadležnom centru za socijalni rad.

U slučaju iz predhodnog stavka, centar za socijalni rad dužan je da:

- poziva, najmanje svakih 15 dana, maloljetnika i njegove roditelje, usvojitelja ili staratelja, radi vođenja razgovora o pitanjima vezanim za izvršenje izrečene mjere,
- provjerava, u suradnji sa školom, poduzećem ili drugom pravnom osobom, odnosno ustanovom, u kojoj maloljetnik radi ili je uključen, odnos maloljetnika prema radnim obvezama, kao i njegovo ponašanje prema drugim osobama,
- pruža pomoć maloljetniku, putom suradnje s odgovarajućim ustanovama, kad roditelji, usvojitelj ili staratelj, nisu u stanju sami da postupe po datim naputcima i nalogima,
- dostavlja izvješća iz članka 39. ovog Zakona.

Članak 38.

Sudija za maloljetnike, u suradnji s centrom za socijalni rad, daje naputke roditeljima, usvojitelju ili staratelju, o načinu izvršenja mjere pojačanog nadzora i njihovim obvezama, kao i o sačinjavanju plana rada sa maloljetnikom, a može uputiti maloljetnika, roditelje, usvojitelja ili staratelja u odgovarajuće savjetovalište, odnosno stručnu ustanovu, uz obvezu da postupe po dobijenim savjetima.

Članak 39.

Roditelji, usvojitelj, staratelj ili centar za socijalni rad dužni su da izvještavaju prvostupanjski sud, u rokovima koje odredi prvostupanjski sud, a najmanje svaka tri mjeseca, o ostvarivanju plana izvršenja mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja, a naročito o odnosu maloljetnika prema izvršavanju posebnih obveza.

Članak 40.

Ako maloljetnik za vrijeme izvršavanje mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja promijeni prebivalište, odnosno boravište, roditelji, usvojitelji ili staratelj, dužni su da o tome odmah izvjestite centar za socijalni rad i prvostupanjski sud.

b) Pojačan nadzor u drugoj obitelji

Članak 41.

Izvršna odluka prvostupanjskog suda kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora u drugoj obitelji, izvršava se u obitelji koja je

voljna da primi maloljetnika i ima mogućnosti da vrši nad njim pojačani nadzor.

Centar za socijalni rad vrši provjeravanje izvršavanja mjere iz prethodnog stavka i ukazuje potrebnu pomoć obitelji kojoj je maloljetnik predat.

Članak 42.

Centar za socijalni rad, u suradnji s mjesnim zajednicama na teritoriju općine za koju je osnovan taj centar, iznalazi obitelji koje su voljne da prime maloljetnika i koje imaju mogućnosti da vrše nad njim pojačani nadzor.

Članak 43.

Centar za socijalni rad određuje, iz spiska obitelji kod kojih se mogu smjestiti maloljetnici, obitelj u kojoj će maloljetnik biti smješten radi izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji i o tomu obavještava prvostupajnski sud.

Po dobijenom obavještenju u kojoj obitelji će se mjera iz prethodnog stavka izvršiti, prvostupajnski sud će postupiti po odredbama članka 38. ovog Zakona.

Članak 44.

Centar za socijalni rad smješta maloljetnika u obitelj u kojoj će se izvršavati izrečena mjera pojačanog nadzora, na način kako je smještaj u drugu obitelj reguliran posebnim propisima o socijalnoj zaštiti.

Troškove izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji snosi Kanton.

Članak 45.

Prvostepeni sud može, na prijedlog centra za socijalni rad ili kad sam ocijeni, odrediti smještaj maloljetnika u drugu obitelj iz članka 42. ovog Zakona, ako su se prilike u obitelji u kojoj je maloljetnik smješten toliko izmijenile da ne osiguravaju pravilno izvršenje izrečene mjere.

Članak 46.

Za vrijeme izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji, a u cilju osiguranja uvjeta za vraćanje maloljetnika u njegovu obitelj, centar za socijalni rad dužan je da utječe na sređivanje prilika u obitelji iz koje je maloljetnik izdvojen.

Članak 47.

Odredbe članaka 34. do 40. ovog Zakona shodno se primjenjuju i na izvršenje mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji.

c) Pojačan nadzor od strane nadležnog organa socijalne zaštite

Članak 48.

Odluku prvostupajnskog suda, kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora od strane nadležnog organa socijalne zaštite, izvršava centar za socijalni rad.

Članak 49.

Po prijemu izvršne odluke prvostupajnskog suda, kojom je izrečena mjera iz prethodnog stavka, centar za socijalni rad dužan je da:

- ostvaruje neposredni kontakt s maloljetnikom putem razgovora, posjeta, obilazaka i na drugi prigodan način, a najmanje jednom u deset dana,

- uspostavi stalnu suradnju s mjesnom zajednicom, školom ili poduzećem, odnosno drugom pravnom osobom, gdje maloljetnik živi i radi,

Naobrazbene, odgojne, zdravstvene i druge ustanove, kao i udruge, odnosno društva koja okupljaju djecu i omladinu, dužna su da surađuju sa centrom za socijalni rad i da mu pružaju pomoć u izvršenju mjere iz prethodnog stavka.

Članak 50.

Roditelji, usvojitelj ili staratelj maloljetnika dužni su da obavještavaju centar za socijalni rad o okolnostima i prilikama koje negativno utječu na uspješno izvršenje mjere iz stavka 1. prethodnog članka.

C. ODGODA I PREKID IZVRŠENJA ODGOJNIH MJERA

1. ODGODA I PREKID DISCIPLINSKE MJERE I MJERE POJAČANOG NADZORA

a) Odgoda

Članak 51.

Izvršenje odgojnih mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike i pojačanog nadzora u drugoj obitelji, može se odgoditi na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, staratelja ili usvojitelja, bračnog druga ili na prijedlog centra za socijalni rad, u slučajevima:

1. ako je maloljetnik obolio od teže akutne bolesti,
2. ako se desio smrtni slučaj ili teška bolest u užoj obitelji maloljetnika,
3. ako se maloljetnik nalazi neposredno pred završetkom škole ili polaganja ispita za koji se pripremao, pa bi mu izvršenje odgojne mjere u ovom momentu moglo nepovoljno utjecati na izvršenje tih obveza.

Izvršenje odgojne mjere u slučaju iz točke 1. prethodnog stavka može se odložiti dok bolest traje, u slučajevima iz točke 2. najduže za tri mjeseca, a u slučaju iz točke 3. najduže za šest mjeseci.

Članak 52.

Molba za odgodu izvršenja odgojne mjere podnosi se centru za socijalni rad.

Molba iz stavka 1. ovog članka, podnosi se u roku od tri dana od dana prijema poziva za izvršenje odgojne mjere.

Ako je razlog za odlaganje izvršenja odgojne mjere iz točaka 1. i 2. članka 51. nastao nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka, molba se može podnijeti do dana kad se maloljetnik treba da javi radi izvršenja odgojne mjere.

U molbi se moraju navesti razlozi zbog kojih se traži odlaganje izvršenja odgojne mjere.

Članak 53.

O molbi za odlaganje izvršenja odgojne mjere odlučuje centar za socijalni rad, koji je dužan, u roku od pet dana od dana prijema molbe, donijeti pismeno rješenje.

Prije donošenja rješenja iz prethodnog stavka, centar za socijalni rad može izvršiti potrebna provjeravanja, radi utvrđivanja činjenica navedenih u molbi.

Molbu, koja nije podnesena u roku iz stavka 2. prethodnog članka, ili u kojoj nisu navedeni razlozi, centar za socijalni rad odbacuje rješenjem.

Članak 54.

Protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere podnositelj ima pravo žalbe, u roku od tri dana od

dana prijema rješenja, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, a žalba odlaže izvršenje rješenja.

Organ iz stavka 1. ovog članka dužan je donijeti rješenje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe, a u roku od pet dana od dana donošenja rješenja dužan je rješenje dostaviti centru za socijalni rad, radi izvršenja.

Protiv rješenja Ministarstva iz predhodnog stavka ne može se pokrenuti upravni spor.

Članak 55.

Centar za socijalni rad donijet će rješenje o odlaganju izvršenja odgojne mjere na zahtjev nadležnog tužitelja, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

b) Prekid

Članak 56.

Na molbu maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojitelja ili staratelja iz posebno opravdanih razloga, može se dozvoliti prekid izvršenja odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar, koji ne može trajati duže od tri mjeseca.

Trudnoj maloljetnici može se dozvoliti prekid izvršenja odgojne mjere do navršene jedne godine života djeteta.

Prekid izvršenja odgojne mjere dozvolit će se na zahtjev nadležnog tužitelja, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Vrijeme prekida ne računa se u vrijeme izvršenja odgojne mjere.

Članak 57.

O prekidu odgojnih mjera odlučuje centar za socijalni rad.

Protiv rješenja centra za socijalni rad, podnositelj molbe može izjaviti žalbu Ministarstvu za rad i socijalnu politiku u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja iz predhodnog stavka ne može se pokrenuti upravni spor.

2. ODGODA I PREKID ZAVODSKE ODGOJNE MJERE

a) Odgoda

Članak 58.

Izvršenje zavodske odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, u odgojno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobljavanje (u daljem tekstu: zavodska odgojna mjera), može se odložiti na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, usvojitelja i staratelja, bračnog druga ili na prijedlog centra za socijalni rad, u slučajevima:

1. ako je maloljetnik obolio od teže akutne bolesti,

2. ako se odlaganje potrebno radi izvršenja, odnosno dovršenja, neodložnih poljskih ili sezonskih radova, ili radova izazvanih elementarnim nepogodama, ili drugim udesom, a u obitelji maloljetnika nema drugih osoba, koje bi mogle obaviti te poslove,

3. ako se maloljetnik nalazi u završnom razredu škole ili je pred polaganjem ispita za koji se pripremao, a za to nema uvjeta u ustanovi određenoj za izvršenje odgojne mjere,

4. ako se radi o maloljetnici, koja doji dijete mlađe od godinu dana ili koja je trudna, a do porođaja ne preostaje više od pet mjeseci, i

5. ako je odlaganje potrebno radi izvršenja, odnosno dovršenja, neodložnih poljskih ili sezonskih radova, ili radova izazvanih elementarnim nepogodama, ili drugim udesom, a u obitelji maloljetnika nema drugih osoba, koje bi mogle obaviti te poslove, niti se, zbog slabog imovnog stanja njegove obitelji, mogu angažirati druge osobe za obavljanje ovih poslova.

Izvršenje zavodske odgojne mjere u slučaju iz točke 1. predhodnog stavka može se odložiti dok bolest traje, u slučajevima iz točaka 2. i 5. najduže za tri mjeseca, u slučaju iz točke 3. najduže

do kraja školske godine, a ako se izvršenje odlaže zbog polaganja ispita najduže 3 mjeseca, a u slučaju iz točke 4. do navršetka jedne godine života djeteta.

Izvršenje zavodske odgojne mjere ne može se odložiti, u smislu stavka 1. ovog članka, ako je protiv maloljetnika nakon donošenja odluke kojom je ta odgojna mjera izrečena, određen, odnosno produžen pritvor, kao ni kada je maloljetniku izrečena odgojna mjera upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje umjesto mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Članak 59.

Molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom podnosi se pristupničkom sudu, a za ostale odgojne mjere centru za socijalni rad, u roku od tri dana od dana prijema poziva za izvršenje odgojne mjere.

Ako je razlog za odlaganje izvršenja odgojne mjere iz točaka 1. i 2. stavka 1. članka 58., nastao nakon isteka roka iz predhodnog stavka, molba se može podnijeti do dana kad se maloljetnik treba da javi radi izvršenja odgojne mjere.

U molbi se moraju navesti razlozi zbog kojih se traži odlaganje izvršenja odgojne mjere.

Članak 60.

O molbi za odlaganje izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom odlučuje sudac za maloljetnike, a za ostale odgojne mjere centar za socijalni rad, koji su dužni u roku od pet dana od dana prijema molbe, donijeti pismeno rješenje.

Prije donošenja rješenja iz predhodnog stavka, prvostupanijski sud, odnosno centar za socijalni rad, mogu izvršiti potrebna provjeravanja, radi utvrđivanja činjenica navedenih u molbi.

Molbu koja nije podnesena u roku iz stavka 2. predhodnog članka ili u kojoj nisu navedeni razlozi, sudac za maloljetnike, odnosno centar za socijalni rad odbacuje rješenjem.

Članak 61.

Protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom, podnositelj ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema rješenja, vijeću za maloljetnike prvostupanijskog suda, a protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja ostalih zavodskih odgojnih mjera, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

Organ, iz stavka 1. ovog članka, dužan je donijeti rješenje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe, a u roku od pet dana od dana donošenja rješenja dužan je rješenje dostaviti nadležnom organu za izvršenje zavodske odgojne mjere.

Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 1. ovog članka ne može se pokrenuti upravni spor.

Članak 62.

Vijeće za maloljetnike prvostupanijskog suda donijet će rješenje o odlaganju izvršenja odgojne mjere na zahtjev nadležnog tužitelja, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

b) Prekid

Članak 63.

Na molbu maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojitelja ili staratelja, iz posebno opravdanih razloga, može se dozvoliti prekid izvršenja zavodske odgojne mjere, koji ne može trajati duže od tri mjeseca.

Trudnoj maloljetnici može se dozvoliti prekid izvršenja zavodske odgojne mjere do navršene jedne godine života djeteta.

Prekid izvršenja zavodske odgojne mjere dozvolit će se na zahtjev nadležnog tužitelja, ako je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Vrijeme prekida ne računa se u vrijeme izvršenja odgojne mjere.

Prekid izvršenja zavodske odgojne mjere upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje ne može se dozvoliti ako je ova odgojna mjera izrečena maloljetniku umjesto mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Članak 64.

O prekidu izvršenja zavodske odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom odlučuje rukovoditelj ustanove u kojoj se izvršava ta mjera, a o prekidu izvršenja ostalih zavodskih odgojnih mjera centar za socijalni rad.

Protiv rješenja rukovoditelja ustanove iz predhodnog stavka, podnositelj molbe može izjaviti žalbu Ministarstvu pravde, a protiv rješenja centra za socijalni rad, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Protiv rješenja iz predhodnog stavka ne može se pokrenuti upravni spor.

IV. IZVRŠENJE SANKCIJA ZA GOSPODARSKE PRIJESTUPE

1. Izvršenje novčane kazne

Članak 65.

Novčanu kaznu izrečenu pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi (u daljem tekstu: pravna i odgovorna osoba) izvršava općinski sud, sukladno ovom Zakonu i Zakonu o gospodarskim prijestupima.

Općinski sud izvršava i novčanu kaznu koju je tijekom poduzimanja istražne radnje i tijekom postupka za gospodarski prijestup prvostupanjski sud izrekao svjedoku, vještaku ili drugim sudionicima u postupku.

Ako je novčanu kaznu izrekao organ inspekcije, prilikom poduzimanja istražne radnje, izvršenje se provodi po odredbama upravnog postupka.

Članak 66.

Ako u odluci prvostupanjskog suda nije određeno da osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba, plaća novčanu kaznu u otplatama, prvostupanjski sud može, na molbu osuđene pravne, odnosno odgovorne osobe, donijeti ovakvu odluku posebnim rješenjem, u kojem će odrediti način plaćanja i rok naplate, sukladno zakonu.

Ako osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba kojoj je prvostupanjski sud dozvolio da novčanu kaznu plaća u otplatama, neuredno izvršava svoju obvezu, prvostupanjski sud će opozvati svoju odluku i pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne.

Protiv rješenja prvostupanjskog suda iz ovog članka nije dozvoljena žalba.

Članak 67.

Ako osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba, u roku određenom u odluci prvostupanjskog suda, dragovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Članak 68.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po odredbama izvršnog postupka, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Prinudna naplata novčane kazne izrečene odgovornoj osobi vrši se prvenstveno iz njegove pokretne imovine, a iz nepokretne imovine samo ako pokretna imovina na kojoj je dozvoljeno izvršenje ne bi bila dovoljna za naplatu.

Članak 69.

Troškove izvršenja novčane kazne snosi osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba.

Troškovi iz predhodnog stavka plaćaju se unaprijed iz sredstava općinskog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđene pravne, odnosno odgovorne osobe, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

2. Izvršenje zaštitnih mjera

a) Javno objavljivanje presude

Članak 70.

Izvršnu odluku o izrečenoj zaštitnoj mjeri javnog objavljivanja presude, prvostupanjski sud dostavlja sredstvima informiranja, radi objavljivanja sukladno s presudom.

Članak 71.

Troškove objavljivanja presude snosi osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba.

Troškovi iz predhodnog stavka plaćaju se unaprijed iz sredstava prvostupanjskog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđene pravne, odnosno odgovorne osobe, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

b) Oduzimanje predmeta

Članak 72.

Izrečenu zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava prvostupanjski sud.

Ukoliko pravna, odnosno odgovorna osoba dragovoljno ne preda predmete iz predhodnog stavka sudu, predmeti će se oduzeti prinudno, po odredbama izvršnog postupka.

Članak 73.

Prvostupanjski sud odlučuje da li će se oduzeti predmeti prodati po odredbama izvršnog postupka ili će se uništiti, ili predati zainteresiranom organu ili organizaciji.

Način uništavanja predmeta i predaje predmeta iz predhodnog stavka određuje prvostupanjski sud.

Članak 74.

Novac, dobijen prodajom oduzetih predmeta za gospodarske prijestupe predviđene propisom Kantona, unosi se u proračun Kantona.

c) Zabrana pravnoj osobi da se bavi određenom gospodarskom djelatnošću

Članak 75.

Radi izvršenja izrečene zaštitne mjere zabrane pravnoj osobi da se bavi određenom gospodarskom djelatnošću, prvostupanjski sud dostavlja ovjeren prijepis odluke s potvrdom o izvršnosti inspeksijskom organu.

Inspeksijski organ stara se da pravna osoba, kojoj je izrečena zaštitna mjera iz predhodnog stavka, u roku koji je određen odlukom, ne vrši zabranjenu gospodarsku djelatnost.

d) Zabrana odgovornoj osobi da vrši određene dužnosti

Članak 76.

Radi izvršenja izrečene zaštitne mjere zabrane odgovornoj osobi da vrši određene dužnosti, prvostupanjski sud dostavlja ovjeren prijemis odluke sa potvrdom o izvršnosti inspeksijskom organu.

Inspeksijski organ stara se da odgovorna osoba, kojoj je izrečena zaštitna mjera iz predhodnog stavka, u roku koji je određen odlukom, ne vrši ove dužnosti.

3. Naplata troškova izvršenja

Članak 77.

Troškovi izvršenja novčane kazne i zaštitnih mjera, izrečenih za gospodarske prijestupe, naplaćuju se na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

V. IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH SANKCIJA

a) Kazna zatvora

Članak 78.

Kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku izvršava se po odredbama federalnog zakona koje se odnose na izvršenje kazne zatvora izrečene u kaznenom postupku, ukoliko odredbama ovog Zakona nije drukčije određeno.

Članak 79.

Osoba kažnjena zatvorom u prekršajnom postupku, kao i osoba kojoj je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, poziva i upućuje na izvršavanje kazne općinski sud za prekršaje, na čijem području kažnjena osoba ima prebivalište ili boravište.

U slučaju neodazivanja pozivu općinskog suda za prekršaje, privođenje kažnjene osobe vrši policijska uprava na zahtjev općinskog suda za prekršaje, a troškovi privođenja padaju, na teret osobe kažnjene u prekršajnom postupku.

Ako je u prekršajnom postupku odlučeno da se kazna zatvora izvrši odmah, prije pravomoćnosti rješenja, upućivanje na izvršavanje kazne vrši općinski sud za prekršaje koji je u prvom stupnju donio rješenje o prekršaju.

U slučaju iz predhodnog stavka, općinski sud za prekršaje postupat će po odredbama članka 24. federalnog zakona.

Članak 80.

Ako općinski sud za prekršaje, koji je izrekao kaznu zatvora ili koji je novčanu kaznu zamijenio kaznom zatvora, nije nadležan za upućivanje kažnjene osobe, dostavit će u roku od tri dana rješenje radi izvršenja općinskom sudu za prekršaje nadležnom po mjestu prebivališta, odnosno boravišta kažnjene osobe.

Članak 81.

Izvršenje kazne zatvora može se odložiti na molbu kažnjene osobe iz istih razloga i na period kako je to utvrđeno člankom 27. federalnog zakona.

O molbi za odlaganje izvršenja kazne zatvora rješenjem odlučuje predsjednik općinskog suda za prekršaje nadležnog za izvršenje, u roku od tri dana od dana prijema molbe.

Do donošenja rješenja po molbi odlaže se izvršenje kazne zatvora.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka, kažnjena osoba može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana prijema rješenja Kantonalnom sudu za prekršaje.

Žalba iz predhodnog stavka odlaže izvršenje kazne zatvora.

Kantonalni sud za prekršaje dužan je da donese rješenje po žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe, a u roku od pet dana od dana donošenja rješenja dužan je dostaviti ga nadležnom općinskom sudu za prekršaje.

Protiv rješenja Kantonalnog suda za prekršaje po žalbi iz stavka 6. ovog članka ne može se pokrenuti upravni spor.

Članak 82.

Kazna zatvora izrečena za prekršaj koji je kažnjeni učinio prije služenja vojnog roka izvršava se po odsluženju vojnog roka.

Novčana kazna izrečena za prekršaj koji je kažnjeni učinio prije služenja vojnog roka ne zamjenjuje se kaznom zatvora i ne izvršava se u vrijeme dok se kažnjeni nalazi na odsluženju vojnog roka.

Članak 83.

Na molbu kažnjene osobe može se u opravdanim slučajevima dozvoliti prekid izvršavanja kazne zatvora najviše do deset dana.

Rješenje o prekidu iz predhodnog stavka donosi rukovoditelj ustanove u kojoj kažnjeni izdržava kaznu zatvora.

Protiv rješenja iz predhodnog stavka, kojim se odbija molba kažnjene osobe za prekid izdržavanja kazne, može se izjaviti žalba organu koji vrši nadzor nad radom ustanove u kojoj kažnjeni izdržava kaznu zatvora.

Rješenje organa iz predhodnog stavka je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Vrijeme prekida ne uračunava se u izdržavanje kazne zatvora.

Članak 84.

Ako općinski sud za prekršaje ocijeni da bi kažnjena osoba, koja ima putovnicu, mogla izbjeći izvršenje rješenja odlaskom u inozemstvo, u cilju osiguranja izvršenja rješenja, može tražiti od nadležne policijske uprave da toj osobi oduzme i zadrži putovnicu do izvršenja rješenja.

O oduzimanju i zadržavanju putovnice u slučaju iz predhodnog stavka, policijska uprava izdaje kažnjenoj osobi odgovarajuću potvrdu.

b) Novčana kazna

Članak 85.

Novčanu kaznu izrečenu u prekršajnom postupku fizičkoj osobi izvršava općinski sud za prekršaje, koji je donio prvostupanjsko rješenje, ili na čijem području kažnjeni ima prebivalište, odnosno boravište.

Općinski sud za prekršaje izvršava i novčanu kaznu koju tijekom postupka izrekne svjedoku, vještaku ili drugim sudionicima u postupku.

Novčanu kaznu, koju su izrekli drugi organi, izvršava organ koji je donio prvostupanjsko rješenje, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Općinski sud za prekršaje vrši prinudnu naplatu novčane kazne putem ispostave Kantonalne porezne uprave u općini u kojoj je i sjedište tog suda, a sukladno posebnom ugovoru zaključenom između Kantonalne porezne uprave i Kantona.

Kad se naplata novčane kazne vrši prinudno, novčana kazna naplaćuje se po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza.

Iz nepokretnosti prinudno se mogu naplatiti samo novčane kazne za porezne i druge prekršaje učinjene radi stjecanja materijalne koristi, ako novčana kazna iznosi više od 2.000 KM.

Naplatu novčane kazne iz nepokretnosti vrši općinski sud.
Poslije smrti kažnjene novčana kazna se neće izvršavati.

Članak 86.

Ako se novčana kazna iz predhodnog članka, ne može izvršiti prinudnim putem, nadležna ispostava Kantonalne porezne uprave izvijestit će općinski sud za prekršaje radi donošenja rješenja o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora.

Ako se rješenje o novčanoj kazni, koje je donio nadležni organ uprave, treba zamijeniti kaznom zatvora, rješenje o tomu donosi općinski sud za prekršaje na čijem području kažnjena osoba ima prebivalište, odnosno boravište.

Članak 87.

Novčana kazna, koja bude tijekom postupka izrečena pravnoj osobi i imatelju radnje - samostalnom gospodarstveniku, izvršava se po propisima o izvršnom postupku, prvenstveno putem Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno druge finansijske institucije, kod koje kažnjena pravna osoba, odnosno imatelj radnje - samostalni gospodarstvenik ima svoj račun.

O izvršenoj naplati ustanova, odnosno institucije iz predhodnog stavka, dužni su, u roku od tri dana od dana izvršene naplate, dostaviti obavještenje, odnosno dokaz o izvršenoj naplati, sudu za prekršaje ili drugom nadležnom organu, koji je izdao nalog za naplatu.

Članak 88.

Ako pravomoćno rješenje o prekršaju, na temelju kojeg je od kažnjene osobe naplaćena novčana kazna, bude ukinuto, ili ako u slučaju ukidanja konačnog rješenja o prekršaju postupak protiv kažnjene osobe bude pravomoćno obustavljen, kažnjenoj osobi će se vratiti naplaćena novčana kazna.

Pravo na povraćaj novčane kazne zastarjeva po proteku jedne godine od dana kada je rješenje o obustavi postupka postalo pravomoćno.

Troškovi izvršenja novčane kazne izrečene za prekršaj, naplaćuju se na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

c) Ukor

Članak 89.

Izrečeni ukor u prekršajnom postupku posebno se evidentira u sudu za prekršaje, odnosno u federalnom organu koji je izrekao tu sankciju.

Sadržaj i način vođenja evidencije o izrečenim ukorima u sudu za prekršaje utvrđuje ministar pravde.

VI. USTANOVA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

Članak 90.

Za izvršenje kazne zatvora, sukladno ovom Zakonu, osniva se Kantonalni kazneno-popravni zavod, kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova.

Kantonalni kazneno-popravni zavod je poluotvorenog tipa s odjeljenjima za maloljetnike i maloljetnice na redovitom školovanju.

Članak 91.

U Kantonalnom kazneno-popravnom zavodu organiziraju se posebna odjeljenja za:

- a) muške osobe,
- b) ženske osobe,
- c) za maloljetnike,
- d) za maloljetnice.

Članak 92.

Kantonalni kazneno-popravni zavod osniva se posebnim zakonom sukladno federalnom zakonu i ovom Zakonu.

Zakonom iz predhodnog stavka utvrđuje se: djelokrug i organizacija, rukovođenje, čuvanje službene tajne, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Kantonalnog kazneno-popravnog zavoda.

VII. ZAŠTITNE MJERE

a) Oduzimanje predmeta

Članak 93.

Zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava općinski sud za prekršaje koji je donio rješenje o izricanju te zaštitne mjere, po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza.

Prema prirodi oduzetih predmeta odredit će se da li će se oduzeti predmeti prodati po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza, ili će se uništiti, ili ustupiti određenom organu ili ustanovi.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem mjere sigurnosti iz predhodnog stavka snosi osoba kojoj je ta mjera izrečena.

Članak 94.

Sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta su prihod proračuna Kantona.

b) Zabrana vršenja samostalne djelatnosti

Članak 95.

Zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti, izvršava organ uprave ili služba za upravu nadležna za izdavanje dozvole, odnosno odobrenja za vršenje samostalne djelatnosti.

Općinski sud za prekršaje, koji je izrekao zaštitnu mjeru zabrane vršenja samostalne djelatnosti, dostavlja izvršnu odluku nadležnom organu, odnosno službi iz predhodnog stavka.

O izrečenoj mjeri zabrane vršenja samostalne djelatnosti, općinski sud za prekršaje obavještava i nadležni inspekcijски organ, koji se stara da osoba, koja obavlja samostalnu zanatsku ili drugu djelatnost za koju se izdaje dozvola nadležnog organa (u daljem tekstu: samostalni gospodarstvenik), kojoj je izrečena zaštitna mjera iz predhodnog stavka, u roku, koji je određen odlukom, ne vrši zabranjenu djelatnost.

Organ uprave, odnosno služba za upravu i inspekcijски organ dužni su u izvršavanju ove mjere, odnosno vršenju nadzora nad provođenjem ove mjere, postupati sukladno odredbama članka 12. i 13. ovog Zakona.

c) Zabrana upravljanja motornim vozilom

Članak 96.

Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom, koju je u prekršajnom postupku izrekao općinski sud za prekršaje ili drugi nadležni organ, izvršava se shodno odredbama članka 14., 15. i 17. ovog Zakona.

Članak 97.

Mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, koju je izrekao općinski sud za prekršaje, teče od dana upisivanja zabrane, a upisuje se u vozačku dozvolu s danom dostavljanja vozačke dozvole policijskoj upravi nadležnoj za izvršenje ove mjere.

d) Udaljenje stranca s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 98.

Općinski sud za prekršaje, koji je izrekao zaštitnu mjeru udaljenja stranca s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije), dostavlja izvršnu odluku kojom je izrečena ova mjera, radi izvršenja, policijskoj upravi.

Zaštitna mjera iz prethodnog stavka, izvršava se sukladno federalnom i ovom Zakonu.

Članak 99.

Pored odredaba ovog Zakona, u izvršenju zaštitne mjere udaljenja stranaca s teritorija Federacije primjenjivat će se odredbe propisa kojim su utvrđena pitanja kretanja i boravka stranaca na teritoriju Federacije.

e) Obvezno liječenje alkoholičara i narkomana

Članak 100.

Zaštitna mjera obveznog liječenja alkoholičara i narkomana izvršava se na način koji je propisan za obvezno liječenje narkomana i alkoholičara federalnim zakonom i ovim Zakonom.

Na temelju izvršnog rješenja o prekršaju, upućivanje radi izvršenja zaštitne mjere iz prethodnog stavka, vrši sud za prekršaje.

Troškove obveznog liječenja, za osobe koje nisu zdravstveno osigurane, kao i dio troškova koji po posebnim propisima snosi sam osiguranik, za osuđene osobe, koje imaju prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, snosi Kanton.

f) Druge zaštitne mjere predviđene zakonom

Članak 101.

Druge zaštitne mjere predviđene posebnim zakonom izvršavaju se na način i pod uvjetima predviđenim tim zakonom.

VIII. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU SANKCIJA

Članak 102.

Organi iz članka 3. ovog Zakona, dužni su, na zahtjev Ministarstva pravde, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješće Saboru Kantona o izvršenju sankcija iz članka 1. ovog Zakona, koji sadrži podatke o:

- iznosu izvršenih novčanih kazni izrečenih učinitelju kaznenog djela, gospodarskog prijestupa i prekršaja (dragovoljno i prinudno izvršenje),

- o izvršenoj kazni zatvora izrečenoj u prekršajnom postupku (broj dana),

- o zamjenjenoj novčanoj kazni kaznom zatvora izrečenoj u prekršajnom postupku (broj dana),

- o broju i vrstama izvršenih mjera sigurnosti i odgojnih mjera izrečenih učinitelju kaznenog djela,

- o broju i razlozima odgođenih i prekinutih izvršenja mjera sigurnosti i odgojnih mjera izrečenih učinitelju kaznenog djela,

- o broju i vrstama izvršenih zaštitnih mjera izrečenih učinitelju gospodarskog prijestupa,

- o broju i vrstama izvršenih zaštitnih mjera izrečenih učinitelju prekršaja,

- ocjeni stanja i razlozima neizvršenja pojedinih sankcija.

Izvješće iz prethodnog stavka podnosi se putom Ministarstva pravde, na obrascima koje propisuje ministar pravde.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 103.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, osuđena osoba koja vrši poziv ili dužnost, koja joj je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 500 KM, a osoba koja vrši zabranjenu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Pravna osoba, koja osuđenoj osobi povjeri vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti koja joj je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM, a odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

Članak 104.

Ukoliko roditelj, usvojitelj ili staratelj postupi suprotno po nuputcima suda iz članka 36. i 40. ovog Zakona, kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 500 KM.

Ukoliko roditelj, usvojitelj, staratelj ili centar za socijalni rad postupi protivno obvezama iz članka 39. ovog Zakona, kaznit će se osoba za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 500 KM, a centar za socijalni rad od 1.000 do 5.000 KM.

Članak 105.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, pravna osoba koja vrši gospodarsku djelatnost koja joj je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

Članak 106.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, odgovorna osoba koja vrši dužnosti koje su joj zabranjene, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM, pravna osoba koja osuđenoj odgovornoj osobi povjeri vršenje dužnosti koja joj je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 600 do 3.000 KM, a odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 150 do 800 KM.

Članak 107.

Odgovorna osoba Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno druge financijske institucije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100 do 500 KM, ako u određenom roku ne dostavi obavještenje, odnosno dokaz o izvršenoj naplati sudu za prekršaje ili drugom nadležnom organu, koji je izdao nalog za naplatu.

Članak 108.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, samostalni gospodarstvenik koji vrši samostalnu djelatnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Disciplinski centar za maloljetnike, kao posebna kantonalna javna ustanova, osnovat će se i početi s radom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 110.

Kantonalni kazneno-popravni zavod, kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova, osnovat će se i početi s radom najkasnije do kraja 2005. godine.

Do osnivanja i početka rada Kantonalnog kazneno-popravnog zavoda iz predhodnog stavka, izvršenje kazne zatvora sukladno ovom Zakonu vrši se u posebnom odjeljenju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, na temelju ugovora zaključenog između Federacije i Kantona.

Ugovor iz predhodnog stavka u ime Kantona zaključuje ministar pravde Kantona.

Članak 111.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, na teritoriju Kantona prestaje primjena Zakona o izvršenju kaznenih i prekršajnih sankcija ("Službeni list SR BiH", broj: 2/84. - Prečišćeni tekst i broj: 12/87., 25/88., 27/90. i 38/90.), Zakon o izvršenju novčane kazne i zaštitnih mjera izrečenih za gospodarstveni prijestup ("Službeni list SR BiH", broj: 9/78.) i Zakon o izvršenju vaspitnih mjera i mjera zaštitnog nadzora (sankcija) ("Službeni list SR BiH", broj: 35/79., 5/84., 12/87. i 36/87.).

Članak 112.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor

Broj: 01-011-274-17/99
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v.r.

118

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Proglašava se Zakon o zaštiti zraka, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-583/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Radi obezbjeđenja čistoće zraka neophodnog za život, rad i rekreaciju čovjeka i očuvanja vrijednosti čovjekove okoline ovim se Zakonom određuju mjere, način organizovanja i provođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao dijela okoline, kao općeg dobra koji ima posebnu zaštitu Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

U zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka primjenjuju se i odredbe Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 6/98.) ako to nije ovim Zakonom drugačije propisano.

Član 2.

Zaštita zraka od zagađenja uzrokovanih radioaktivnim materijama, tehnološkim nesrećama i elementarnim nepogodama uređuju se posebnim zakonima.

Član 3.

Osnovna svrha zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka je:

- očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, kulturne i materijalne vrijednosti,
- postići najbolji mogući kvalitet zraka,
- spriječiti ili smanjiti zagađenja koja utiču na promjenu klime,
- uspostaviti, održavati i unapređivati cjelovit sistem upravljanja kvalitetom zraka na prostoru Kantona.

Čistoća i poboljšanje kvaliteta zraka se obezbjeđuje ograničavanjem:

- količina štetnih materija koje ispušta u zrak pojedini izvor zagađenja zraka (u daljem tekstu: emisija),
- koncentracije štetnih materija u zraku na određenom području i pod određenim uslovima (u daljem tekstu: imisija).

Član 4.

Zaštitom i poboljšanjem kvaliteta zraka ne smiju se ugroziti ostali dijelovi okoline, druga područja i kvalitet življenja budućih naraštaja.

Član 5.

U smislu ovog Zakona podrazumijeva se:

- **Kvalitet zraka** kao stepen zagađenja zraka;
- **Zagađeni zrak** kao zrak koji sadrži zagađujuće materije u takvoj koncentraciji, takvom trajanju ili takvim uslovima da može narušiti kvalitet življenja, zdravlje i dobrobit ljudi i štetno uticati na okolicu uopće, odnosno koji sadrži štetne materije u koncentracijama iznad preporučenih vrijednosti kvaliteta zraka (PV);
- **Zagađujuća materija** kao materija u krutom, tekućem ili plinovitom stanju koja može nepovoljno uticati na: zdravlje ljudi, kvalitet života, biljni i životinjski svijet, ljudskim radom stvorena materijalna dobra, promjenu klime i ozonski omotač;
- **Emisija** kao ispuštanje zagađujućih materija u zrak;
- **Imisija** kao koncentracija zagađujućih materija u zraku na određenom području i pod određenim uslovima;
- **Katastar emisije** kao skup podataka o vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i unošenja zagađujućih materija u zrak;
- **Granične vrijednosti emisije** kao najveće dopuštene količine ispuštanja i unošenja zagađujućih materija iz stacionarnog ili difuznog izvora emisije u zrak;
- **Količina emisije** kao ukupno dopuštena količina emisije, a izražava se u tonama na godinu iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja, a propisuje se radi ograničavanja daljinskog prijenosa;
- **Zagađivač** kao pravno ili fizičko lice odgovorno za emisiju;
- **Praćenje kvaliteta** zraka kao sistematsko mjerenje kvaliteta zraka po prostornom i vremenskom rasporedu, odnosno kao sistematsko mjerenje koncentracije zagađenja u zraku (imisije);
- **Preporučene vrijednosti kvaliteta zraka (PV)** kao vrijednosti ispod kojih se uticaj na zdravlje ljudi i vegetacije ne očekuje ni pri trajnoj izloženosti;
- **Granične vrijednosti kvaliteta zraka (GV)** kao vrijednosti ispod kojih se ne očekuje štetno djelovanje na zdrava lica, ali pri dugotrajnoj izloženosti njihovom uticaju postoji rizik mogućeg uticaja na osjetljive grupe (npr. mala djeca, hronični bolesnici), biljke pa i materijalna dobra;
- **Sanacioni program** je skup mjera za poboljšanje kvaliteta zraka na nekom području, a ostvaruje se zamjenom sirovina (goriva), tehnološkog procesa ili prečišćavanja otpadnih plinova prije

ispuštanja u zrak, preseljenjem ili prestankom rada pogona, drugačijim usmjeravanjem prometa i dr.;

- **Registar izvora** emisija kao popis zagađujućih objekata, uređaja i djelatnosti urađen na osnovu obaveznih prijava, koji služi kao podloga za izradu katastra emisija, sanacionog programa i za redovni nadzor;

- **Upravljanje kvalitetom zraka** kao obezbjeđenje mjera kojima će se provesti strategija sprječavanja i smanjivanja zagađenja zraka na svim nivoima, a da to ne ometa uravnoteženi razvoj;

- **Zaštitne udaljenosti** kao najmanje dopušteni razmaci između izvora emisije i naselja (stambenih četvrti) propisani radi zaštite zdravlja i kvaliteta življenja ljudi;

- **Najbolje moguće mjere** podrazumijevaju da nisu dovoljni samo najnužniji postupci kako bi se tek postigle ili održale granične vrijednosti emisija, nego da treba primijeniti najbolje moguće mjere za smanjivanje zagađenja zraka do najniže mogućeg nivoa, pod uslovom da troškovi ne budu nerazumno visoki.

Član 6.

Izvori zagađenja zraka su:

- tehnološki procesi, industrijski pogoni, energetski objekti, uređaji i objekti iz kojih se zagađujuće materije ispuštaju u zrak (stacionarni izvori),
- prijevozna sredstva (putna vozila, izvanputna vozila, lokomotive, avioni) koja ispuštaju zagađujuće materije u zrak,
- uređaji, površine i druga difuzna sredstva (difuzni izvori) odakle se zagađujuće materije slobodno šire zrakom bez određena ispusta ili dimnjaka.

Član 7.

Izvori zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineje 1. i 2. ovog Zakona, moraju biti izgrađeni, i proizvedeni, opremljeni, korišteni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak zagađujuće materije iznad graničnih vrijednosti emisije.

Izvori zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineja 3. ovog Zakona, moraju biti izgrađeni, opremljeni, korišteni i održavani tako da ne ispuštaju i unose u zrak zagađujuće materije u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i okolicu.

Član 8.

Dokumenti zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka su:

- strategija zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka,
- programi zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka,
- izvještaji o stanju kvaliteta zraka.

Dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavni su dio dokumenata zaštite okolice.

II. PRAĆENJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA ZRAKA I IZVORA EMISIJA

Član 9.

Stepen zagađenosti zraka prati se:

- mjerenjem promjena zagađenja zraka u naseljenim područjima (pozadinsko zagađenje zraka),
- mjerenjem promjena koje su posljedica regionalnog i daljinskog (međukantonalnog, međuentitetskog i eventualno prekograničnog) prijenosa zagađujućih materija u zraku i oborinama na teritoriji Kantona,
- mjerenjem zagađenja zraka i padavina u gradovima i industrijskim područjima,
- mjerenjem zagađenja zraka u okolini industrijskih pogona, tehnoloških procesa, uređaja i difuznih izvora koje mogu uticati na kvalitet zraka,

- mjerenjem fizičkog stanja atmosfere, odnosno meteoroloških uslova na lokacijama gdje se mjeri kvalitet zraka,
- mjerenjem i opažanjem promjena na biljkama, građevinama i biološkim nalazima koje ukazuju na posljedice od zagađenja zraka (posredni pokazatelji kvaliteta zraka).

Kantonalna mreža za praćenje kvaliteta zraka

Član 10.

Na teritoriji Kantona uspostavlja se mreža za trajno praćenje kvaliteta zraka (u daljem tekstu kantonalna mreža).

Kantonalna mreža sastavni je dio sistema za praćenje stanja kvaliteta okolice i finansirat će se iz budžeta Kantona.

Član 11.

Kantonalnu mrežu čine:

- stanice za mjerenje pozadinskog zagađenja, regionalnog i prekokantonalnog daljinskog prijenosa te mjerenja u okviru obaveza Bosne i Hercegovine,
- stanice za mjerenje kvaliteta zraka pojedinih zaštićenih dijelova prirode, osjetljivih ekoloških sistema te kulturnog i prirodnog naslijeđa,
- stanice za mjerenje zagađenja zraka u naseljima i industrijskim područjima.

Lokacije stanica iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Kantona (u daljem tekstu: Vlada).

Član 12.

Stanice iz člana 11. ovog Zakona prate kvalitet zraka u skladu sa programom mjerenja kvaliteta zraka koji donosi Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program mjerenja kvaliteta zraka u kantonalnoj mreži utvrđuje se na osnovu stručnih podloga, kojim se posebno mora uzeti u obzir:

- ugroženost okolice s obzirom na veličinu emisije i položaj njenih izvora,
- gustoća naseljenosti,
- osjetljivost biljnih i životinjskih vrsta,
- kulturno i prirodno naslijeđe,
- meteorološke i klimatske uslove,
- topografiju,
- lokalni i daljinski prijenos zagađenja,
- obaveze koje proizilaze prema Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosni i Hercegovini.

Ministar Ministarstva urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa usvojenim normama, propisuje način mjerenja i prikupljanja podataka, način provjere kvaliteta mjerenja i podataka kao i način obrade i prikaza rezultata.

Član 13.

Ministarstvo obavlja koordinaciju svih djelatnosti kantonalne mreže i saraduje sa drugim tijelima Federacije Bosne i Hercegovine koji na osnovu posebnih propisa učestvuju u praćenju kvaliteta zraka.

Ministarstvo može ovlastiti određena pravna lica da obavljaju dio poslova koordinacije djelatnosti kantonalne mreže na osnovu propisa.

Član 14.

Poslove praćenja kvaliteta zraka iz člana 12. ovog Zakona mogu obavljati samo pravna lica registrovana za obavljanje poslova zaštite okolice - zaštite zraka.

Saglasnost se može dati onom pravnom licu koje ispunjava uslove propisane članom 13. stav 2. Zakona o zaštiti okolice.

Član 15.

Podaci o kvalitetu zraka iz kantonalne mreže su javni i objavljuju se u izvještaju o stanju kvaliteta zraka i čine dio informacionog sistema zaštite okolice.

Podaci o stanju kvaliteta zraka iz informacionog sistema zaštite okolice dostupni su javnosti pod uslovima određenim posebnim propisom.

Područne mreže za praćenje kvaliteta zraka

Član 16.

Jedinice lokalne samouprave u okviru samoupravnog djelokruga mogu uspostaviti područne mreže za praćenje kvaliteta zraka na svom području (u daljem tekstu: područna mreža).

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje lokacije stanica u područnoj mreži i donosi program mjerenja kvaliteta zraka i obezbjeđuje uslove njegove provedbe.

Programi mjerenja kvaliteta zraka moraju uzeti u obzir posebnosti područja.

Poslove praćenja kvaliteta zraka mogu obavljati pravna lica iz člana 14. ovog Zakona.

Član 17.

Podaci o kvalitetu zraka iz područne mreže su javni i objavljuju se jedanput godišnje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Podaci iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavljaju u informacionom sistemu zaštite okolice, odnosno Ministarstvu, u izvornom i obrađenom obliku.

Dostupnost informacija o stanju kvaliteta zraka na posebno ugroženim područjima obezbijedit će se uspostavom ekodispleja.

Mjerenja posebne namjene

Član 18.

U okolici izvora zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineje 1. i 3. ovog Zakona vrše se mjerenja u skladu sa izrađenom procjenom uticaja na okolicu i propisanim mjerama zaštite okolice.

Finansiranje mjerenja iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje zagađivač.

Član 19.

U slučajevima kada postoji osnovana sumnja ili pritužba građana da je došlo do prekomjernog zagađenja zraka moraju se izvršiti posebna mjerenja.

Odluku o posebnim mjerenjima, obimu mjerenja i načinu finansiranja donosi nadležna institucija lokalne samouprave.

Član 20.

Mjerenja iz člana 18. stav 1. i člana 19. stav 1. ovog Zakona postaju dodatni dio programa mjerenja područne mreže.

Kategorizacija područja prema stepenu zagađenja zraka

Član 21.

Prema stepenu zagađenja zraka utvrđuju se kategorije kvaliteta zraka:

- **prva kategorija kvaliteta zraka** - čist ili neznatno zagađen zrak (nisu prekoračene preporučene vrijednosti kvaliteta zraka - PV),

- **druga kategorija kvaliteta zraka** - umjereno zagađen zrak (prekoračene su PV a nisu prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka - GV),

- **treća kategorija zraka** - prekomjerno zagađen zrak (prekoračene su granične vrijednosti kvaliteta zraka - GV).

Zavisno o kategoriji kvaliteta zraka utvrđuju se područja kvaliteta zraka na prostorima Kantona.

Vlada određuje područja kvaliteta zraka na osnovu podataka dobivenih iz kantonalne mreže.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje područja kvaliteta zraka na području jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka dobivenih iz područnih mreža.

Član 22.

Preporučene vrijednosti kvaliteta zraka (PV) i granične vrijednosti kvaliteta zraka (GV), za područje Kantona, propisuje Vlada.

Član 23.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može, uz prethodnu saglasnost Vlade, za svoje područje odrediti strožije granične vrijednosti kvaliteta zraka od propisanih.

Ministarstvo daje mišljenje na propis iz stava 1. ovog člana koji se dostavlja Vladi radi davanja saglasnosti.

Član 24.

Stepen zagađenja zraka utvrđuje se analizom postojećeg stanja na osnovu:

- rezultata redovnih mjerenja u kantonalnoj mreži tokom najmanje jedne godine,
- rezultata redovnih mjerenja u područnoj mreži tokom najmanje jedne godine,
- rezultata mjerenja posebne namjene,
- procjene stepena zagađenja primjenom matematičkih modela ili primjenom drugih metoda procjene u skladu sa općeprihvaćenom praksom u svijetu.

Član 25.

Na području za koje je utvrđeno da je kvalitet zraka **prve kategorije** djeluje se preventivno kako se zbog građenja i razvoja područja ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kvaliteta zraka (PV).

Na području za koje je utvrđeno da je kvalitet zraka **druge kategorije** provode se mjere smanjivanja zagađenja zraka kako bi se postigle preporučene vrijednosti kvaliteta zraka (PV).

Na području za koje je utvrđeno da je kvalitet zraka **treće kategorije** provode se sanacione mjere kako bi se kratkoročno postigle granične vrijednosti kvaliteta zraka (GV), a dugoročno preporučene vrijednosti kvaliteta zraka (PV).

Član 26.

Predstavničko tijelo lokalne samouprave naredit će primjenu posebnih mjera zaštite građana i način njihova ostvarivanja ako se na nekom području, pod posebno nepovoljnim vremenskim uslovima, pojavljuju zagađenja zraka na kritičnom nivou koja mogu akutno štetno djelovati na zdravlje ljudi i okolice.

Kritični nivo zagađenja zraka i mjere zaštite ljudi i okolice iz stava 1. ovog člana donosi Vlada.

O pojavi zagađenja zraka na kritičnom nivou obavezno se obavještavaju građani putem sredstava javnih medija ili na drugi prikladan način.

Evidentiranje i praćenje emisije i izvora emisije**Član 27.**

Pravna i fizička lica vlasnici i korisnici izvora zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineja 1. i 3. ovog Zakona dužni su:

- prijaviti izvor koji zagađuje zrak kao i svaku njegovu promjenu (rekonstrukciju) Ministarstvu, odnosno nadležnim institucijama jedinice lokalne samouprave za zaštitu okolice,
- obezbjediti redovno praćenje (mjerenje i preračunavanje) emisije iz izvora i o tome voditi dnevnik,
- redovno dostavljati podatke iz alineje 2. ovog stava u katastar zagađenja okolice, koji se vodi pri Ministarstvu odnosno pri nadležnim institucijama jedinice lokalne samouprave za zaštitu okolice.

Ministar propisuje obavezni sadržaj prijave, način vođenja dnevnika i rokove dostave podataka.

Za izvore zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineja 2. ovog Zakona podaci o izvorima emisije vode se na način propisan za prijevozna sredstva u skladu sa posebnim propisom.

Član 28.

Nadležna služba za upravu jedinice lokalne samouprave na osnovu člana 27. ovog Zakona:

- vodi registar emisija sa podacima o prostornom razmještaju i kapacitetima izvora zagađenja, kao i o svim promjenama i rekonstrukcijama,
- vodi pregled dnevnika o vrsti i količini emisija,
- na osnovu registra i dnevnika iz alineja 1. i 2. ovog člana vodi katastar o emisijama po vrstama i prostornom razmještaju koji je sastavni dio katastra zagađenja okolice,
- objavljuje podatke o emisijama iz alineje 3. ovog člana u godišnjem izvještaju o stanju kvaliteta zraka.

Informacioni sistem o kvaliteti zraka**Član 29.**

Ministarstvo uspostavlja jedinstveni informacioni sistem o kvalitetu zraka koji je dio informacionog sistema zaštite okolice.

Informacioni sistem o kvalitetu zraka sadrži:

- podatke kvaliteta zraka iz kantonalne i područnih mreža,
- podatke o emisijama izvora zagađivanja zraka,
- mjere i programe zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka,
- podatke o zagađenosti zraka za kritične nivoe i mjere zaštite ljudi i okolice u takvim situacijama,
- i ostale podatke važne za praćenje kvaliteta zraka.

III. MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SMANJIVANJE ZAGAĐENJA ZRAKA**Član 30.**

Uslovi za djelotvornu zaštitu i poboljšanje kvaliteta zraka i drugih dijelova okolice koji su ugroženi zagađivanjem iz zraka obezbjeđuju se primjenom načela uravnoteženog razvoja, načela cjelovitog planiranja i primjenom najboljih dostupnih i primjenjivih tehnologija, tehničkih rješenja i mjera.

Član 31.

- Mjere za sprječavanje i smanjivanje zagađenja zraka provode se:
- usklađivanjem dokumenata prostornog uređenja s programima zaštite okolice, posebno zaštite zraka, odnosno cjelovitim planiranjem,
 - propisivanjem zaštitnih mjera i graničnih vrijednosti emisija,
 - primjenom propisane ili utvrđene procjene uticaja na okolicu i primjenom mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka pri gradnji

i rekonstrukciji izvora zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineje 1. i 3. ovog Zakona,

- podsticanjem upotrebe izvorno čistih tehnologija,
- primjenom sanacijskih programa za pojedine izvore ili područja.

Mjere za sprječavanje zagađenja zraka**Član 32.**

Pri izradi dokumenata prostornog uređenja moraju se uzeti u obzir područja posebnih prirodnih i kulturnih obilježja, postojeća i planirana kategorija kvaliteta zraka na nekom području te odabrati najpovoljnije lokacije za moguće izvore zagađivanja zraka, kao i potrebne zaštitne udaljenosti između takvih objekata i stambenih zona u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 33.

Granične vrijednosti emisija, zaštitne udaljenosti između stambenih zona i proizvodnih pogona i druge zaštitne mjere propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

Propisima iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje se:

- primjena najboljih dostupnih i primjenjivih tehnologija, rješenja i mjera,
- zahtjevi za zaštitu neposredne okolice i daljinskog ili prekokantonalnog (prekoentitetskog) zagađenja zraka.

Član 34.

Za pojedina područja mogu se propisati strožije granične vrijednosti emisija i strožije zaštitne mjere, ovisno o osjetljivosti ekosistema, daljinskom prijenosu zagađenja i kvaliteta zraka.

Za pojedina područja i jedinice lokalne samouprave može se propisati kao granična vrijednost emisije ukupna količina emitovanih štetnih materija godišnje (godišnja količina emisije) zbog daljinskog prijenosa zagađenja.

Propise iz stavova 1. i 2. ovog člana u skladu sa strategijom zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka i međukantonalnih obaveza propisuje Vlada.

U slučaju daljinskog prijenosa zagađenja, kada su u pitanju međuentitetske ili međudržavne obaveze primjenjivat će se propisi Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 35.

Kada se propisuje ukupna godišnja količina emitovanih štetnih materija iz člana 34. stav 2. ovog Zakona, Kanton ili više njih zajedno donose program mjera za ostvarenje ciljanih nivoa, odnosno ukupnih količina emisija.

Član 36.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može na svom području donijeti strožije propise od propisanih u članu 33. stav 1. ovog Zakona, u slučaju kada se radi o zahvatima za koje je potrebno vršiti procjenu uticaja djelatnosti na okolicu, u skladu sa članovima 39., 40. i 42. Zakona o zaštiti okolice.

Član 37.

Prije gradnje ili rekonstrukcije izvora zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineje 1. i 3. ovog Zakona mora se:

- primijeniti propisana ili utvrđena procjena na okolicu koja obuhvata i mjere zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka,
- utvrditi mjere zaštite i poboljšanja kvaliteta u slučajevima kada nije propisana ili utvrđena procjena uticaja na okolicu.

Član 38.

U području treće kategorije kvaliteta zraka ne može se izdati lokacijska, građevinska i upotrebnna dozvola za novi izvor zagađenja zraka niti za rekonstrukciju već postojećeg ako se novom gradnjom ili rekonstrukcijom ne obezbjeđuje:

- zamjena postojećeg nezadovoljavajućeg postrojenja novim koje smanjuje zagađenost zraka,
- da povišenje zagađenosti zraka u okolici objekta ne bude veće od 1% od granične vrijednosti kvaliteta zraka (GV), pod uslovom da je u toku provođenje sanacionog programa za postojeće izvore zagađenja.

Mjere za smanjivanje zagađenja zraka

Član 39.

U području druge kategorije kvaliteta zraka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program mjera za smanjivanje zagađivanja zraka kako bi se postupno dostigle preporučene vrijednosti kvaliteta zraka (PV).

Program mjera iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

- analizu postojećeg stanja zagađenja zraka,
- utvrđivanje uzroka zagađenosti zraka,
- program kratkoročnih i dugoročnih mjera za smanjivanje emisije zagađujućih materija u zraku,
- redoslijed ostvarivanja pojedinih mjera s rokovima izvršenja,
- procjenu troškova izvršenja pojedinih mjera.

Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje iz svog budžeta sredstva za izradu programa mjera smanjivanja zagađenosti zraka.

Zagađivač je dužan primijeniti i finansirati utvrđene mjere za smanjivanje emisije zagađujućih materija u zrak.

Član 40.

U području treće kategorije kvaliteta zraka, uz obaveze navedene u članu 39. ovog Zakona, zagađivač je dužan izraditi i primijeniti sanacioni program u zadanom roku na način i u skladu sa posebnim propisom, kojeg će donijeti jedinica lokalne samouprave.

Za područje u kojem je prekomjerno zagađen zrak zbog emisija ukupnih izvora (kao što su kućna ložišta, saobraćaj i slično) izrađuje se cjelovit sanacioni program. Pripremu i izradu sanacionog programa, te redoslijed i prioritet u provedbi određuje nadležna služba za upravu jedinice lokalne samouprave.

Sredstva za sprovođenje sanacionog programa iz stava 2. ovog člana obezbjeđuju se iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

IV. EKONOMSKI POTICAJI

Član 41.

Posebnim propisom mogu se odrediti olakšice i oslobođanja od plaćanja poreza i drugih javnih prihoda za nabavu uređaja za prečišćavanje zraka, za uvoz postrojenja koja primjenjuju tehnologiju, sirovine i proizvodne postupke manje nepovoljna uticaja na kvalitet zraka od drugih srodnih postupaka i tehnologija, razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, bioplin) i za recikliranje otpadnih materija.

Sredstva i olakšice od plaćanja poreza i drugih javnih prihoda iz stava 1. ovog člana može odrediti Vlada ako nisu određeni drugim propisom.

V. FINANSIRANJE ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KVALITETA ZRAKA

Član 42.

Sredstva za finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka obezbjeđuju se iz Ekološkog fonda, budžeta Kantona, budžeta jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za finansiranje:

- kantonalne i područne mreže,
- obaveza proizašlih iz međukantonalnih ugovora,
- izrade programa mjerenja posebne namjene,
- mjera zaštite građana i okolice pri pojavi zagađenja zraka na kritičnom nivou,
- izrade programa mjera za smanjivanje zagađenja zraka,
- sanacionih programa,
- stručnih i naučnih istraživanja neophodno potrebnih za ostvarivanje ciljeva ovog Zakona.

Drugi izvori iz stava 1. ovog člana jesu:

- domaće i inostrane pomoći,
- domaći i inostrani krediti.

VI. NADZOR

Član 43.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši Ministarstvo, ako Zakonom nije drugačije određeno.

Član 44.

Inspeksijski nadzor nad propisima i pojedinačnim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona, uslovima i načinom rada nadziranih pravnih i fizičkih lica i mjerama zaštite kvaliteta zraka određenih ovim Zakonom, na području Kantona provodi inspektor zaštite okolice (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa ovim i posebnim zakonima.

Na rješenje inspektora pravno i fizičko lice može izjaviti žalbu Ministarstvu.

Član 45.

U obavljanju inspeksijskog nadzora zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka inspektor redovno nadzire:

- primjenu mjera zaštite utvrđenih u postupku procjene uticaja na okolicu, odnosno mjera utvrđenih u lokacijskoj dozvoli,
- rad pogonskih i zaštitnih uređaja registrovanih izvora zagađenja,
- zadovoljavanje mjera graničnih vrijednosti emisija i primjenu drugih zaštitnih mjera,
- provođenje mjerenja emisija i vođenja o tome dnevnika,
- provođenje sanacionih programa i programa zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka,
- uspješnost mjera za smanjenje zagađenja zraka.

Član 46.

U obavljanju inspeksijskog nadzora inspektor će rješenjem:

- zabraniti gradnju ili izvođenje drugih radova ako se ne provode mjere zaštite utvrđene u postupku procjene uticaja na okolicu i u lokacijskoj dozvoli,
- zabraniti obavljanje radnji u proizvodnom postupku, upotrebu postrojenja i uređaja koji su prouzrokovali prekoračenje propisane granične vrijednosti emisije, dok se nedostaci ili nepravilnosti ne otklone.

Rješenjem iz stava 1. ovog člana određuje se i rok u kojem će se provesti utvrđene mjere zaštite i otkloniti nedostaci ili nepravilnosti.

Član 47.

Inspektor za zaštitu okolice neposredno nadzire i:

- praćenje kvaliteta zraka u kantonalnoj mreži i
- praćenje kvaliteta zraka u područnim mrežama na prostoru Kantona.

VII. KAZNENE ODREDBE**Član 48.**

Ako pravno lice iz člana 46. ovog Zakona ne postupi po rješenju inspektora, kaznit će se kaznom u iznosu od desetostruke plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklom tromjesečju. Svaka kasnija mjera izriče se u istom iznosu.

Ako pravno lice nakon tri izrečene kaznene mjere iz stava 1. ovog člana ne izvrši obavezu iz rješenja koja joj je naložena prema članu 46. ovog Zakona, inspektor će pokrenuti prekršajni postupak za izricanje zaštitne mjere zabrane vršenja samostalne djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Za prekršaje iz stavova 1. i 2. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od trostruke prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklom tromjesečju.

Novčani iznos iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na poseban račun Ekološkog fonda.

Član 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako izvor zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineje 1. i 2. ovog Zakona ispušta u zrak zagađujuće materije iznad graničnih vrijednosti emisija (član 7. stav 1.),
- ako izvor zagađenja zraka iz člana 6. stav 1. alineja 3. ovog Zakona ispušta i unosi u zrak zagađujuće materije u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i okolicu (član 7. stav 2.),
- ako se ne drži propisanih zaštitnih mjera (član 33. stav 1.),
- ako nisu ispunjeni uslovi zaštite zraka od zagađenja iz procjene uticaja na okolicu i obezbjeđene mjere zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka (član 37.),
- ako ne provodi u zadanom roku programe mjera za smanjivanje zagađenja zraka (član 39. stav 4.),
- ako u zadanom roku ne primijeni propisani sanacioni program (član 40. stav 1.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM.

Član 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

- ako obavlja stručne poslove zaštite okolice - zaštite zraka a ne ispunjava propisane uslove (član 14.);
- ako ne prijavi izvor i svaku rekonstrukciju izvora koji zagađuje zrak (član 27. stav 1. alineja 1.),
- ako ne prati emisiju i o tome ne vodi dnevnik na propisani način (član 27. stav 1. alineja 2.),
- ako ne dostavlja podatke o emisiji i njenim izvorima u katastar zagađivača okolice (član 27. stav 1. alineja 3.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 51.**

Propisi iz člana 22. i člana 33. stava 1. ovog Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci a propisi iz člana 11. stava 2., člana 12. i člana 21., stava 3., člana 27. i člana 34. ovog Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Propisima iz stava 1. ovog člana mogu se propisati prekršaji i odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Član 52.

Nacrti propisa iz člana 51. ovog Zakona dostavljaju se na mišljenje Savjetu za zaštitu okolice Kantona.

Ako Savjet iz stava 1. ovog člana ne stavi pisane primjedbe u roku od 30 dana smatrat će se da je saglasan sa nacrtom propisa.

Član 53.

Izvori zagađenja zraka koji postoje na dan stupanja na snagu ovog Zakona, zavisno o veličini emisije i štetnosti zagađujuće materije, moraju emisije uskladiti sa odredbama ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu ovog Zakona u rokovima koje odredi Vlada, u skladu sa strategijom zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka.

Član 54.

Postojeće područne stanice za praćenje kvaliteta zraka uspostavljene na području Kantona na osnovu ranijih zakonskih propisa, do stupanja na snagu ovog Zakona, ulaze u sastav kantonalne mreže koja se uspostavlja po odredbama ovog Zakona ako jedinica lokalne samouprave ne odluči drugačije.

Član 55.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na prostorima Kantona prestaju važiti odredbe poglavlja "5. Zaštita vazduha" Zakona o prostornom uređenju ("Službeni list SR BiH", broj: 9 / 87.), Pravilnika o zaštiti vazduha od zagađenja ("Službeni list SR BiH", broj: 18/76.) i sve odluke o zaštiti vazduha od zagađenja donesene na nivou jedinica lokalne samouprave.

Član 56.

Stupanjem na snagu federalnog zakona kojim se reguliše oblast zaštite zraka, nastaje obaveza da se ovaj Zakon uskladi sa odredbama federalnog zakona.

Član 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-011-246-12/99
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v.r.

118

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA**

Proglašava se Zakon o zaštiti zraka, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-583/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi osiguranja čistoće zraka neophodnog za život, rad i rekreaciju čovjeka i očuvanja vrijednosti čovjekove okoline ovim se Zakonom određuju mjere, način organiziranja i provođenja zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, kao dijela okoline, kao općeg dobra koji ima posebnu zaštitu Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

U zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka primjenjuju se i odredbe Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 6/98.) ako to nije ovim Zakonom drukčije propisano.

Članak 2.

Zaštita zraka od zagađenja prouzročenih radioaktivnim materijama, tehnološkim nesrećama i elementarnim nepogodama uređuju se posebnim zakonima.

Članak 3.

Osnovna svrha zaštite i poboljšanja kvalitete zraka je:

- očuvati zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet, kulturne i materijalne vrijednosti,
- postići najbolju moguću kvalitetu zraka,
- spriječiti ili smanjiti zagađenja koja utječu na promjenu klime,
- uspostaviti, održavati i unapređivati cjelovit sustav upravljanja kvalitetom zraka na prostoru Kantona.

Čistoća i poboljšanje kvalitete zraka se osigurava ograničavanjem:

- količina štetnih materija koje ispušta u zrak pojedini izvor zagađenja zraka (u daljem tekstu: emisija),
- koncentracije štetnih materija u zraku na određenom području i pod određenim uvjetima (u daljem tekstu: imisija).

Članak 4.

Zaštitom i poboljšanjem kvalitete zraka ne smiju se ugroziti ostali dijelovi okoline, druga područja i kvaliteta življenja budućih naraštaja.

Članak 5.

U smislu ovog Zakona podrazumijeva se:

- **Kvaliteta zraka** kao stupanj zagađenja zraka;
- **Zagađeni zrak** kao zrak koji sadrži zagađujuće materije u takvoj koncentraciji, takvom trajanju ili takvim uvjetima da može narušiti kvalitet življenja, zdravlje i dobrobit ljudi i štetno utjecati na okolicu uopće, odnosno koji sadrži štetne materije u koncentracijama iznad preporučenih vrijednosti kvalitete zraka (PV);
- **Zagađujuća materija** kao materija u krutom, tekućem ili plinovitom stanju koja može nepovoljno utjecati na: zdravlje ljudi, kvalitetu života, biljni i životinjski svijet, ljudskim radom stvorena materijalna dobra, promjenu klime i ozonski omotač;
- **Emisija** kao ispuštanje zagađujućih materija u zrak;
- **Imisija** kao koncentracija zagađujućih materija u zraku na određenom području i pod određenim uvjetima;
- **Katastar emisije** kao skup podataka o vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i unošenja zagađujućih materija u zrak;
- **Granične vrijednosti** emisije kao najveće dopuštene količine ispuštanja i unošenja zagađujućih materija iz stacionarnog ili difuznog izvora emisije u zrak;

• **Količina emisije** kao ukupno dopuštena količina emisije, a izražava se u tonama na godinu iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja, a propisuje se radi ograničavanja daljinskog prijenosa;

• **Zagađivač** kao pravna ili fizička osoba odgovorna za emisiju;

• **Praćenje kvalitete zraka** kao sistematsko mjerenje kvalitete zraka po prostornom i vremenskom rasporedu, odnosno kao sistematsko mjerenje koncentracije zagađenja u zraku (imisije),

• **Preporučene vrijednosti kvalitete zraka (PV)** kao vrijednosti ispod kojih se utjecaj na zdravlje ljudi i vegetacije ne očekuje ni pri trajnoj izloženosti;

• **Granične vrijednosti kvalitete zraka (GV)** kao vrijednosti ispod kojih se ne očekuje štetno djelovanje na zdrave osobe, ali pri dugotrajnoj izloženosti njihovom utjecaju postoji rizik mogućeg utjecaja na osjetljive skupine (npr. mala djeca, hronični bolesnici), biljke pa i materijalna dobra;

• **Sanacijski program** je skup mjera za poboljšanje kvalitete zraka na nekom području, a ostvaruje se zamjenom sirovina (goriva), tehnološkog procesa ili pročišćavanja otpadnih plinova prije ispuštanja u zrak, preseljenjem ili prestankom rada pogona, drukčijim usmjeravanjem prometa i dr.;

• **Registar izvora emisija** kao popis zagađujućih objekata, uređaja i djelatnosti urađen na temelju obveznih prijava, koji služi kao podloga za izradu katastra emisija, sanacijskog programa i za redoviti nadzor;

• **Upravljanje kvalitetom zraka** kao osiguravanje mjera kojima će se provesti strategija sprečavanja i smanjivanja zagađenja zraka na svim razinama, a da to ne ometa uravnoteženi razvoj;

• **Zaštitne udaljenosti** kao najmanje dopušteni razmaci između izvora emisije i naselja (stambenih četvrti) propisani radi zaštite zdravlja i kvalitete življenja ljudi;

• **Najbolje moguće mjere** podrazumijevaju da nisu dovoljni samo najnužniji postupci kako bi se tek postigle ili održale granične vrijednosti emisija, nego da treba primijeniti najbolje moguće mjere za smanjivanje zagađenja zraka do najniže moguće razine, pod uvjetom da troškovi ne budu narazumno visoki.

Članak 6.

Izvori zagađenja zraka su:

- tehnološki procesi, industrijski pogoni, energetske objekti, uređaji i objekti iz kojih se zagađujuće materije ispuštaju u zrak (stacionarni izvori),
- prijevozna sredstva (putna vozila, izvanputna vozila, lokomotive, avioni) koja ispuštaju zagađujuće materije u zrak,
- uređaji, površine i druga difuzna sredstva (difuzni izvori) odakle se zagađujuće materije slobodno šire zrakom bez određena ispusta ili dimnjaka.

Članak 7.

Izvori zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineje 1. i 2. ovog Zakona, moraju biti izgrađeni, proizvedeni, opremljeni, korišteni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak zagađujuće materije iznad graničnih vrijednosti emisije.

Izvori zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineja 3. ovog Zakona, moraju biti izgrađeni, opremljeni, korišteni i održavani tako da ne ispuštaju i unose u zrak zagađujuće materije u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i okolicu.

Članak 8.

Dokumenti zaštite i poboljšanja kvalitete zraka su:

- strategija zaštite i poboljšanja kvalitete zraka,
- programi zaštite i poboljšanja kvalitete zraka,

- izvješća o stanju kvalitete zraka.

Dokumenti iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio dokumenta zaštite okolice.

II. PRAĆENJE I UTVRĐIVANJE KVALITETE ZRAKA I IZVORA EMISIJA

Članak 9.

Stupanj zagađenosti zraka prati se:

- mjerenjem promjena zagađenja zraka u naseljenim područjima (pozadinsko zagađenje zraka),
- mjerenjem promjena koje su posljedica regionalnog i daljinskog (međukantonalnog, međuentitetskog i eventualno prekograničnog) prijenosa zagađujućih materija u zraku i oborinama na teritoriju Kantona,
- mjerenjem zagađenja zraka i oborina u gradovima i industrijskim područjima,
- mjerenjem zagađenja zraka u okolini industrijskih pogona, tehnoloških procesa, uređaja i difuznih izvora koje mogu utjecati na kvalitetu zraka,
- mjerenjem fizičkog stanja atmosfere, odnosno meteoroloških uvjeta na lokacijama gdje se mjeri kvaliteta zraka,
- mjerenjem i opažanjem promjena na biljkama, građevinama i biološkim nalazima koje ukazuju na posljedice od zagađenja zraka (posredni pokazatelji kvalitete zraka).

Kantonalna mreža za praćenje kvalitete zraka

Članak 10.

Na teritoriju Kantona uspostavlja se mreža za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljem tekstu: kantonalna mreža).

Kantonalna mreža sastavni je dio sustava za praćenje stanja kvalitete okolice i financirat će se iz proračuna Kantona.

Članak 11.

Kantonalnu mrežu čine:

- postaje za mjerenje pozadinskog zagađenja, regionalnog i prekokantonalnog daljinskog prijenosa te mjerenja u okviru obveza Bosne i Hercegovine,
 - postaje za mjerenje kvalitete zraka pojedinih zaštićenih dijelova prirode, osjetljivih ekoloških sustava te kulturnog i prirodnog naslijeđa,
 - postaje za mjerenje zagađenja zraka u naseljima i industrijskim područjima.
- Lokacije postaja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Vlada Kantona (u daljem tekstu: Vlada).

Članak 12.

Postaje iz članka 11. ovog Zakona prate kvalitetu zraka sukladno programu mjerenja kvalitete zraka koji donosi Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program mjerenja kvalitete zraka u kantonalnoj mreži utvrđuje se na temelju stručnih podloga, kojim se posebno mora uzeti u obzir:

- ugroženost okolice s obzirom na veličinu emisije i položaj njezinih izvora,
- gustoća naseljenosti,
- osjetljivost biljnih i životinjskih vrsta,
- kulturno i prirodno naslijeđe,
- meteorološke i klimatske uvjete,
- topografiju,
- lokalni i daljinski prijenos zagađenja,

- obveze koje proizilaze prema Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosni i Hercegovini.

Ministar Ministarstva urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu: ministar), sukladno usvojenim normama, propisuje način mjerenja i prikupljanja podataka, način provjere kvalitete mjerenja i podataka kao i način obrade i prikaza rezultata.

Članak 13.

Ministarstvo obavlja koordinaciju svih djelatnosti kantonalne mreže i surađuje s drugim tijelima Federacije Bosne i Hercegovine koji na temelju posebnih propisa sudjeluju u praćenju kvalitete zraka.

Ministarstvo može ovlastiti određene pravne osobe da obavljaju dio poslova koordinacije djelatnosti kantonalne mreže na temelju propisa.

Članak 14.

Poslove praćenja kvalitete zraka iz članka 12. ovog Zakona mogu obavljati samo pravne osobe registrirane za obavljanje poslova zaštite okolice-zaštite zraka.

Suglasnost se može dati onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane člankom 13. stavak 2. Zakona o zaštiti okolice.

Članak 15.

Podaci o kvaliteti zraka iz kantonalne mreže su javni i objavljuju se u izvješću o stanju kvalitete zraka i čine dio informacijskog sustava zaštite okolice.

Podaci o stanju kvalitete zraka iz informacijskog sustava zaštite okolice dostupni su javnosti pod uvjetima određenim posebnim propisom.

Područne mreže za praćenje kvalitete zraka

Članak 16.

Jedinice lokalne samouprave u okviru samoupravnog djelokruga mogu uspostaviti područne mreže za praćenje kvalitete zraka na svom području (u daljem tekstu: područna mreža).

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje lokacije postaja u područnoj mreži i donosi program mjerenja kvalitete zraka i osigurava uvjete njegove provedbe.

Programi mjerenja kvalitete zraka moraju uvažiti posebnosti područja. Poslove praćenja kvalitete zraka mogu obavljati pravne osobe iz članka 14. ovog Zakona.

Članak 17.

Podaci o kvalitetu zraka iz područne mreže su javni i objavljuju se jedanput godišnje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Podaci iz stavka 1. ovog članka obvezno se dostavljaju i informacijskom sustavu zaštite okolice, odnosno Ministarstvu, u izvornom i obrađenom obliku.

Dostupnost informacija o stanju kvalitete zraka na posebno ugroženim područjima osigurat će se uspostavom ekodispleja.

Mjerenja posebne namjene

Članak 18.

U okolini izvora zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineje 1. i 3. ovog Zakona vrše se mjerenja sukladno izrađenoj procjeni utjecaja na okolicu i propisanim mjerama zaštite okolice.

Financiranje mjerenja iz stavka 1. ovog članka osigurava zagađivač.

Članak 19.

U slučajevima kada postoji osnovana sumnja ili pritužba građana da je došlo do prekomjernog zagađenja zraka moraju se izvršiti posebna mjerenja.

Odluku o posebnim mjerenjima, obujmu mjerenja i načinu financiranja donosi nadležna institucija lokalne samouprave.

Članak 20.

Mjerenja iz članka 18. stavak 1. i članka 19. stavak 1. ovog Zakona postaju dodatni dio programa mjerenja područne mreže.

Kategorizacija područja prema stupnju zagađenja zraka

Članak 21.

Prema stupnju zagađenja zraka utvrđuju se kategorije kvalitete zraka:

- **prva kategorija kvalitete zraka** - čist ili neznatno zagađen zrak (nisu prekoračene preporučene vrijednosti kvalitete zraka - PV),
- **druga kategorija kvalitete zraka** - umjereno zagađen zrak (prekoračene su PV a nisu prekoračene granične vrijednosti kvalitete zraka - GV),
- **treća kategorija zraka** - prekomjerno zagađen zrak (prekoračene su granične vrijednosti kvalitete zraka - GV).

Ovisno o kategoriji kvalitete zraka utvrđuju se područja kvalitete zraka na prostorima Kantona.

Vlada određuje područja kvalitete zraka na temelju podataka dobivenih iz kantonalne mreže.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje područja kvalitete zraka na području jedinice lokalne samouprave na temelju podataka dobivenih iz područnih mreža.

Članak 22.

Preporučene vrijednosti kvalitete zraka (PV) i granične vrijednosti kvalitete zraka (GV), za područje Kantona, propisuje Vlada.

Članak 23.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može, uz prethodnu suglasnost Vlade, za svoje područje odrediti strožije granične vrijednosti kvalitete zraka od propisanih.

Ministarstvo daje mišljenje na propis iz stavka 1. ovog članka koji se dostavlja Vladi radi davanja suglasnosti.

Članak 24.

Stupanj zagađenja zraka utvrđuje se analizom postojećeg stanja na temelju:

- rezultata redovitih mjerenja u kantonalnoj mreži tijekom najmanje jedne godine,
- rezultata redovitih mjerenja u područnoj mreži tijekom najmanje jedne godine,
- rezultata mjerenja posebne namjene,
- procjene stupnja zagađenja primjenom matematičkih modela ili primjenom drugih metoda procjene sukladno općeprihvaćenoj praksi u svijetu.

Članak 25.

Na području za koje je utvrđeno da je kvalitet zraka **prve kategorije** djeluje se preventivno kako se zbog građenja i razvoja područja ne bi prekoračile preporučene vrijednosti kvalitete zraka (PV).

Na području za koje je utvrđeno da je kvalitet zraka **druge kategorije** provode se mjere smanjivanja zagađenja zraka kako bi se postigle preporučene vrijednosti kvalitete zraka (PV).

Na području za koje je utvrđeno da je kvalitet zraka **treće kategorije** provode se sanacijske mjere kako bi se kratkoročno postigle granične vrijednosti kvalitete zraka (GV), a dugoročno preporučene vrijednosti kvalitete zraka (PV).

Članak 26.

Predstavničko tijelo lokalne samouprave naredit će primjenu posebnih mjera zaštite građana i način njihova ostvarivanja ako se na nekom području, pod posebno nepovoljnim vremenskim uvjetima, pojavljuju zagađenja zraka na kritičnoj razini koja mogu akutno štetno djelovati na zdravlje ljudi i okolice.

Kritična razina zagađenja zraka i mjere zaštite ljudi i okolice iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada.

O pojavi zagađenja zraka na kritičnoj razini obvezno se obavještavaju građani putom sredstava javnih medija ili na drugi prikladan način.

Evidentiranje i praćenje emisije i izvora emisije

Članak 27.

Pravne i fizičke osobe vlasnici i korisnici izvora zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineja 1. i 3. ovog Zakona dužni su:

- prijaviti izvor koji zagađuje zrak kao i svaku njegovu promjenu (rekonstrukciju) Ministarstvu, odnosno nadležnim institucijama jedinice lokalne samouprave za zaštitu okolice,
- osigurati redovito praćenje (mjerenje i preračunavanje) emisije iz izvora i o tomu voditi dnevnik,
- redovito dostavljati podatke iz alineje 2. ovog stavka u katastar zagađenja okolice, koji se vodi pri Ministarstvu odnosno pri nadležnim institucijama jedinice lokalne samouprave za zaštitu okolice.

Ministar propisuje obvezni sadržaj prijave, način vođenja dnevnika i rokove dostave podataka.

Za izvore zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineja 2. ovog Zakona podaci o izvorima emisije vode se na način propisan za prijevozna sredstva sukladno posebnom propisu.

Članak 28.

Nadležna služba za upravu jedinice lokalne samouprave na temelju članka 27. ovog Zakona:

- vodi registar emisija s podacima o prostornom razmještaju i kapacitetima izvora zagađenja, kao i o svim promjenama i rekonstrukcijama,
- vodi pregled dnevnika o vrsti i količini emisija,
- na temelju registra i dnevnika iz alineja 1. i 2. ovog članka vodi katastar o emisijama po vrstama i prostornom razmještaju koji je sastavni dio katastra zagađenja okolice,
- objavljuje podatke o emisijama iz alineje 3. ovog članka u godišnjem izvješću o stanju kvalitete zraka.

Informacijski sustav o kvaliteti zraka

Članak 29.

Ministarstvo uspostavlja jedinstveni informacijski sustav o kvaliteti zraka koji je dio informacijskog sustava zaštite okolice. Informacijski sustav o kvaliteti zraka sadrži:

- podatke kvalitete zraka iz kantonalne i područnih mreža,
- podatke o emisijama izvora zagađivanja zraka,

- mjere i programe zaštite i poboljšanja kvalitete zraka,
- podatke o zagađenosti zraka za kritične razine i mjere zaštite ljudi i okolice u takvim situacijama,
- i ostale podatke važne za praćenje kvalitete zraka.

III. MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SMANJIVANJE ZAGAĐENJA ZRAKA

Članak 30.

Uvjeti za djelotvornu zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka i drugih dijelova okolice koji su ugroženi zagađivanjem iz zraka osiguravaju se primjenom načela uravnoteženog razvoja, načela cjelovitog planiranja i primjenom najboljih dostupnih i primjenjivih tehnologija, tehničkih rješenja i mjera.

Članak 31.

Mjere za sprječavanje i smanjivanje zagađenja zraka provode se:

- usklađivanjem dokumenata prostornog uređenja s programima zaštite okolice, posebno zaštite zraka, odnosno cjelovitim planiranjem,

- propisivanjem zaštitnih mjera i graničnih vrijednosti emisija,
- primjenom propisane ili utvrđene procjene utjecaja na okolicu i primjenom mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka pri gradnji i rekonstrukciji izvora zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineje 1. i 3. ovog Zakona,

- poticanjem uporabe izvorno čistih tehnologija,
- primjenom sanacijskih programa za pojedine izvore ili područja.

Mjere za sprječavanje zagađenja zraka

Članak 32.

Pri izradi dokumenata prostornog uređenja moraju se uzeti u obzir područja posebnih prirodnih i kulturnih obilježja, postojeća i planirana kategorija kvalitete zraka na nekom području te odabrati najpovoljnije lokacije za moguće izvore zagađivanja zraka, kao i potrebne zaštitne udaljenosti između takvih objekata i stambenih zona sukladno odredbama ovog Zakona.

Članak 33.

Granične vrijednosti emisija, zaštitne udaljenosti između stambenih zona i proizvodnih pogona i druge zaštitne mjere propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

Propisima iz stavka 1. ovog članka osigurava se:

- primjena najboljih dostupnih i primjenjivih tehnologija, rješenja i mjera,
- zahtjevi za zaštitu neposredne okolice i daljinskog ili prekokantonalnog (prekoentitetskog) zagađenja zraka.

Članak 34.

Za pojedina područja mogu se propisati strožije granične vrijednosti emisija i strožije zaštitne mjere, ovisno o osjetljivosti ekosustava, daljinskom prijenosu zagađenja i kvalitete zraka.

Za pojedina područja i jedinice lokalne samouprave može se propisati kao granična vrijednost emisije ukupna količina emitiranih štetnih materija godišnje (godišnja količina emisije) zbog daljinskog prijenosa zagađenja.

Propise iz stavka 1. i 2. ovog članka sukladno strategiji zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i međukantonalnih obveza propisuje Vlada.

U slučaju daljinskog prijenosa zagađenja, kada su u pitanju međuentitetske ili međudržavne obveze primjenjivat će se propisi Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 35.

Kada se propisuje ukupna godišnja količina emitiranih štetnih materija iz članka 34. stavak 2. ovog Zakona, Kanton ili više njih zajedno donose program mjera za ostvarenje ciljanih razina, odnosno ukupnih količina emisija.

Članak 36.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može na svom području donijeti strožije propise od propisanih u članku 33. stavak 1. ovog Zakona, u slučaju kada se radi o zahvatima za koje je potrebno vršiti procjenu utjecaja djelatnosti na okolicu, sukladno člancima 39., 40. i 42. Zakona o zaštiti okolice.

Članak 37.

Prije gradnje ili rekonstrukcije izvora zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineje 1. i 3. ovog Zakona mora se:

- primijeniti propisana ili utvrđena procjena na okolicu koja obuhvata i mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka,
- utvrditi mjere zaštite i poboljšanja kvalitete u slučajevima kada nije propisana ili utvrđena procjena utjecaja na okolicu.

Članak 38.

U području treće kategorije kvalitete zraka ne može se izdati lokacijska, građevinska i upotrebna dozvola za novi izvor zagađenja zraka niti za rekonstrukciju već postojećeg ako se novom gradnjom ili rekonstrukcijom ne osigurava:

- zamjena postojećeg nezadovoljavajućeg postrojenja novim koje smanjuje zagađenost zraka,
- da povišenje zagađenosti zraka u okolici objekta ne bude veće od 1% od granične vrijednosti kvalitete zraka (GV), pod uvjetom da je u tijeku provođenje sanacijskog programa za postojeće izvore zagađenja.

Mjere za smanjivanje zagađenja zraka

Članak 39.

U području druge kategorije kvalitete zraka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program mjera za smanjivanje zagađivanja zraka kako bi se postupno dostigle preporučene vrijednosti kvalitete zraka (PV).

Program mjera iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

- analizu postojećeg stanja zagađenja zraka,
- utvrđivanje uzroka zagađenosti zraka,
- program kratkoročnih i dugoročnih mjera za smanjivanje emisije zagađujućih materija u zraku,
- redoslijed ostvarivanja pojedinih mjera s rokovima izvršenja,
- procjenu troškova izvršenja pojedinih mjera.

Jedinica lokalne samouprave osigurava iz svog proračuna sredstva za izradu programa mjera smanjivanja zagađenosti zraka.

Zagađivač je dužan primijeniti i financirati utvrđene mjere za smanjivanje emisije zagađujućih materija u zrak.

Članak 40.

U području treće kategorije kvalitete zraka, uz obveze navedene u članku 39. ovog Zakona, zagađivač je dužan izraditi i primijeniti sanacijski program u zadanom roku na način i sukladno posebnom propisu, kojeg će donijeti jedinica lokalne samouprave.

Za područje u kojem je prekomjerno zagađen zrak zbog emisija ukupnih izvora (kao što su kućna ložišta, saobraćaj i slično) izrađuje se cjelovit sanacijski program. Pripremu i izradu sana-

cijskog programa, te redosljed i prioritet u provedbi određuje nadležna služba za upravu jedinice lokalne samouprave.

Sredstva za provođenje sanacijskog programa iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

IV. EKONOMSKI PODSTICAJI

Članak 41.

Posebnim propisom mogu se odrediti olakšice i oslobođanja od plaćanja poreza i drugih javnih prihoda za nabavku uređaja za pročišćavanje zraka, za uvoz postrojenja koja primjenjuju tehnologiju, sirovine i proizvodne postupke manje nepovoljna utjecaja na kvalitet zraka od drugih srodnih postupaka i tehnologija, razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, bioplin) i za recikliranje otpadnih materija.

Sredstva i olakšice od plaćanja poreza i drugih javnih prihoda iz stavka 1. ovog članka može odrediti Vlada ako nisu određeni drugim propisom.

V. FINANCIRANJE ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KVALITETE ZRAKA

Članak 42.

Sredstva za financiranje zaštite i poboljšanja kvalitete zraka osiguravaju se iz Ekološkog fonda, proračuna Kantona, proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se za financiranje:

- kantonalne i područne mreže,
- obveza proizašlih iz međukantonalnih ugovora,
- izrade programa mjerenja posebne namjene,
- mjera zaštite građana i okolice pri pojavi zagađenja zraka na kritičnoj razini,
- izrade programa mjera za smanjivanje zagađenja zraka,
- sanacijskih programa,
- stručnih i znanstvenih istraživanja neophodno potrebnih za ostvarivanje ciljeva ovog Zakona.

Drugi izvori iz stavka 1. ovog članka jesu:

- domaće i inozemne pomoći,
- domaći i inozemni krediti.

VI. NADZOR

Članak 43.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona vrši Ministarstvo, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 44.

Inspeksijski nadzor nad propisima i pojedinačnim aktima donesenim na temelju ovog Zakona, uvjetima i načinom rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba i mjerama zaštite kvalitete zraka određenih ovim Zakonom, na području Kantona provodi inspektor zaštite okolice (u daljem tekstu: inspektor) sukladno ovom i posebnim zakonima.

Na rješenje inspektora pravna i fizička osoba može izjaviti žalbu Ministarstvu.

Članak 45.

U obavljanju inspeksijskog nadzora zaštite i poboljšanja kvalitete zraka inspektor redovito nadzire:

- primjenu mjera zaštite utvrđenih u postupku procjene utjecaja na okolicu, odnosno mjera utvrđenih u lokacijskoj dozvoli,

- rad pogonskih i zaštitnih uređaja registriranih izvora zagađenja,
- zadovoljavanje mjera graničnih vrijednosti emisija i primjene drugih zaštitnih mjera,
- provođenje mjerenja emisija i vođenja o tomu dnevnika,
- provođenje sanacijskih programa i programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka,
- uspjehnost mjera za smanjenje zagađenja zraka.

Članak 46.

U obavljanju inspeksijskog nadzora inspektor će rješenjem:

- zabraniti gradnju ili izvođenje drugih radova ako se ne provode mjere zaštite utvrđene u postupku procjene utjecaja na okolicu i u lokacijskoj dozvoli,

- zabraniti obavljanje radnji u proizvodnom postupku, uporabu postrojenja i uređaja koji su prouzročili prekoračenje propisane granične vrijednosti emisije, dok se nedostaci ili nepravilnosti ne otklone.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se i rok u kojem će se provesti utvrđene mjere zaštite i otkloniti nedostaci ili nepravilnosti.

Članak 47.

Inspektor za zaštitu okolice neposredno nadzire i:

- praćenje kvalitete zraka u kantonalnoj mreži i
- praćenje kvalitete zraka u područnim mrežama na prostoru Kantona.

VII. KAZNE NE ODREDBE

Članak 48.

Ako pravna osoba iz članka 46. ovog Zakona ne postupi po rješenju inspektora, kaznit će se kaznom u iznosu od desetostruke plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklom tromjesečju. Svaka kasnija mjera izriče se u istom iznosu.

Ako pravna osoba nakon tri izrečene kaznene mjere iz stavka 1. ovog članka ne izvrši obvezu iz rješenja koja joj je naložena prema članku 46. ovog Zakona, inspektor će pokrenuti prekršajni postupak za izricanje zaštitne mjere zabrane vršenja samostalne djelatnosti u trajanju do jedne godine.

Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od trostruke prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklom tromjesečju.

Novčani iznos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na poseban račun Ekološkog fonda.

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako izvor zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineje 1. i 2. ovog Zakona ispušta u zrak zagađujuće materije iznad graničnih vrijednosti emisija (članak 7. stavak 1.),
- ako izvor zagađenja zraka iz članka 6. stavak 1. alineja 3. ovog Zakona ispušta i unosi u zrak zagađujuće materije u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i okolicu (članak 7. stavak 2.),
- ako se ne drži propisanih zaštitnih mjera (članak 33. stavak 1.),
- ako nisu ispunjeni uvjeti zaštite zraka od zagađenja iz procjene utjecaja na okolicu i osigurane mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka (članak 37.),
- ako ne provodi u zadanom roku programe mjera za smanjivanje zagađenja zraka (članak 39. stavak 4.),
- ako u zadanom roku ne primijeni propisani sanacijski program (članak 40. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM.

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako obavlja stručne poslove zaštite okolice - zaštite zraka a ne ispunjava propisane uvjete (članak 14.);
- ako ne prijavi izvor i svaku rekonstrukciju izvora koji zagađuje zrak (članak 27. stavak 1. alineja 1.),
- ako ne prati emisiju i o tomu ne vodi dnevnik na propisani način (članak 27. stavak 1. alineja 2.),
- ako ne dostavlja podatke o emisiji i njezinim izvorima u katastar zagađivača okolice (članak 27. stavak 1. alineja 3.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Propisi iz članka 22. i članka 33. stavka 1. ovog Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci a propisi iz članka 11. stavka 2., članka 12. i članka 21., stavka 3., članka 27. i članka 34. ovog Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Propisima iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati prekršaji i odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 52.

Nacrti propisa iz članka 51. ovog Zakona dostavljaju se na mišljenje Savjetu za zaštitu okolice Kantona.

Ako Savjet iz stavka 1. ovog članka ne stavi pisane primjedbe u roku od 30 dana smatrat će se da je suglasan s nacrtom propisa.

Članak 53.

Izvori zagađenja zraka koji postoje na dan stupanja na snagu ovog Zakona, ovisno o veličini emisije i štetnosti zagađujuće materije, moraju emisije uskladiti s odredbama ovog Zakona i propisa donijetih na temelju ovog Zakona u rokovima koje odredi Vlada, sukladno strategiji zaštite i poboljšanja kvalitete zraka.

Članak 54.

Postojeće područne postaje za praćenje kvalitete zraka uspostavljene na području Kantona na temelju ranijih zakonskih propisa, do stupanja na snagu ovog Zakona, ulaze u sastav kantonalne mreže koja se uspostavlja po odredbama ovog Zakona ako jedinica lokalne samouprave ne odluči drukčije.

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na prostorima Kantona prestaju važiti odredbe poglavlja "5. Zaštita vazduha" Zakona o prostornom uređenju ("Službeni list SR BiH", broj: 9/87.), Pravilnika o zaštiti vazduha od zagađenja ("Službeni list SR BiH", broj: 18/76.) i sve odluke o zaštiti vazduha od zagađenja donesene na razini jedinica lokalne samouprave.

Članak 56.

Stupanjem na snagu federalnog zakona kojim se regulira oblast zaštite zraka, nastaje obveza da se ovaj Zakon uskladi s odredbama federalnog zakona.

Članak 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor
Broj: 01-011-246-12/99
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

119

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZIĐIVANJU ZGRADA, IZGRADNJI POTKROVNIH STANOVA, DOGRADNJI STANOVA I PRETVARANJU ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U STANOVE U ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA

Proglašava se Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova, dogradnji stanova i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-582/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON

o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova, dogradnji stanova i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Član 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se uslovi, način i postupak izgradnje stanova putem nadziđivanja zgrada, izgradnje potkrovnih stanova na zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, dogradnje stanova i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove (u daljem tekstu: izgradnja stanova).

Član 2.

Izgradnja stanova pod uslovima i na način utvrđen ovim Zakonom vrši se u cilju realizacije Aneksa VII Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i predstavlja javni interes Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Član 3.

Pod nadziđivanjem zgrada i izgradnjom potkrovnih stanova u smislu ovog Zakona podrazumijeva se izgradnja jedne ili više etaža, kao i preuređenje krovišta, odnosno potkrovlja na postojećim zgradama kojima se dobiva novi stambeni prostor.

Član 4.

Pod dogradnjom stanova u smislu ovog Zakona podrazumijeva se svako proširenje postojećeg objekta kojim se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na objekat i čini građevinsku i funkcionalnu cjelinu sa objektom uz koji se dograđuje.

Član 5.

Pravo na izgradnju stanova u smislu ovog Zakona stiče se putem konkursa koji raspisuje općinsko vijeće.

Član 6.

Općinska vijeća će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona utvrditi kriterije i mjerila za učešće na konkursu i odrediti službu uprave koja će provoditi konkurs.

Prilikom utvrđivanja kriterija i mjerila za učešće na konkursu općinska vijeća su pri istim uslovima dužna prednost dati na stanove koji se nalaze u prizemlju ili zgradama koje imaju lift, domaćinstvima u kojima žive:

- osobe kojima je na osnovu nalaza ljekarske komisije utvrđeno da se otežano kreću (ratni vojni invalidi, civilni ratni invalidi, hendikepirane osobe i mirnodopski invalidi).

Član 7.

Pravo učešća na konkursu za izgradnju stanova u smislu ovog Zakona imaju:

- privremeni korisnici stanova na području Kantona koji su stanarsko pravo stekli na osnovu Zakona o stambenim odnosima ili Zakona o napuštenim stanovima u periodu od 1. 4. 1992. godine do 7. 2. 1998. godine, a koje im je prestalo po Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, izuzev privremenih korisnika koji imaju stanarsko pravo, ili u vlasništvu stan ili kuću na području Kantona i

- osobe koje prvi puta rješavaju svoje stambene potrebe.

U ime i u korist osoba iz prethodnog stava ovog člana na konkurs se mogu prijaviti i pravna lica kod kojih su privremeni korisnici ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva zaposleni.

Pravna i fizička lica koja steknu pravo utvrđeno članovima 3. i 4. ovog Zakona, smatraju se investitorima.

Član 8.

Konkurs za ostvarivanje prava na izgradnju stanova se javno objavljuje, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i sadrži:

- naziv i sjedište organa koji je raspisao konkurs,
- osnovne podatke o zgradama na/u kojima se vrši izgradnja stanova,

- podatke o broju i strukturi stanova, kao i druge važne podatke (potkrovlje, terasa, suteran, ili drugo) o stanovima koji će se dobiti izgradnjom,

- rok i način podnošenja prijave na konkurs,

- potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu,

- kriterije i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva na učešće na konkursu,

- naziv i sjedište službe kojoj se prijava podnosi.

Član 9.

Ukoliko se konkurs raspisuje za više od 20 stambenih jedinica, općinsko vijeće može raspisivati sukcesivno više konkursa, svaki naredni neposredno po završetku prethodnog konkursa.

Prijave učesnika koji nisu stekli pravo na izgradnju stanova po prethodnom konkursu, smatraju se važećim prijavama i za

naredni konkurs, ukoliko učesnik konkursa pismeno drugačije ne zatraži.

Član 10.

Nadležna općinska služba uprave (u daljem tekstu: služba uprave) provodi konkurs, dostavlja zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima konkursa u roku od 15 dana od dana zaključivanja konkursa.

Protiv zaključka iz prethodnog stava učesnici konkursa mogu izjaviti prigovor putem službe općinskom vijeću u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

U roku od 8 dana po isteku roka za prigovore, služba uprave dostavlja zaključak o rezultatima konkursa, sa prigovorima učesnika konkursa, općinskom vijeću radi odlučivanja o prigovorima i dodjeli prava za izgradnju stanova.

Na osnovu odluke općinskog vijeća, općinski načelnik donosi rješenje o sticanju prava na izgradnju stanova.

Protiv rješenja iz prethodnog stava ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Član 11.

Rješenje o pravu na izgradnju stanova sadrži:

1. ime, odnosno naziv investitora koji je stekao pravo na izgradnju,

2. oznaku zgrade na kojoj se vrši izgradnja (ulica, broj, oznaka katastarske parcele), i bliže odredbe o mjestu i površini na kojoj se vrši izgradnja konkretnog stana,

3. prestanak prava stanara, odnosno etažnih vlasnika da koriste zajedničke dijelove i uređaje zgrade na kojima se vrši izgradnja,

4. iznos nadoknade iz člana 13. ovog Zakona,

5. obavezu investitora u odnosu na etažne vlasnike, odnosno stanare,

6. obavezu investitora da o svom trošku otkloni kvarove i oštećenja koja nastanu na zgradi usljed izgradnje,

7. odredbu o upisu u knjigu etažnih vlasnika investitora na dijelu zgrade na kojem se vrši izgradnja,

8. obavezu investitora da u roku od 30 dana od dana dobijanja rješenja o pravu na izgradnju podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, a u roku od 60 dana od pravosnažnosti rješenja o urbanističkoj saglasnosti, zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.

Član 12.

Investitor je dužan izgradnju stana završiti najkasnije u roku od godinu dana od dana konačnosti rješenja o odobrenju za građenje.

Ako se izgradnja stana ne završi u roku iz prethodnog stava, investitoru se može produžiti rok završetka radova najduže za 6 mjeseci.

Član 13.

Općine mogu svojim propisima umanjiti ili osloboditi investitora obaveze plaćanja naknada za uređenje građevinskog zemljišta, za pogodnost lokacije i druge obaveze, što će umijeti u rješenje iz člana 11. ovog Zakona.

Pravo na izgradnju ovlašćuje investitora da vrši izgradnju u skladu sa ovim Zakonom.

Pravo iz prethodnog stava ne može se otuđiti, ali se može založiti radi obezbjeđenja kreditnih sredstava.

Investitor koji je stekao pravo na izgradnju dužan je u roku od 15 dana nakon pravosnažnosti rješenja isplatiti etažnim vlasnicima nadoknadu za oduzeto pravo vlasništva.

Investitor je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju priložiti dokaz o plaćenju nadoknadi etažnim vlasnicima.

Član 14.

Nadoknada za oduzeto pravo vlasništva, obračunava se tako što se cijena zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na kojima se vrši izgradnja, obračunata prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97., 11/98., 22/99., 27/99. i 7/2000.), umanjena za 50%, množi sa koeficijentom od 0,25.

Nadoknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na način koji sporazumno odrede etažni vlasnici i investitor (na račun koji će otvoriti etažni vlasnici ili etažnim vlasnicima lično).

Sporazum o načinu uplate nadoknade zaključuje se pred nadležnom službom uprave.

Član 15.

Etažni vlasnici zgrade na kojoj se vrši izgradnja dužni su investitoru omogućiti pristup prostorijama i uređajima zgrade.

Član 16.

Investitor je dužan putem oglasa obavijestiti etažne vlasnike o pripremi i početku izvođenja radova, a najkasnije 15 dana prije započinjanja radova.

Član 17.

Urbanistička saglasnost za izgradnju i dozvola za gradnju izdaje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ("Službeni list SR BiH", broj: 9/87.) do donošenja Zakona o prostornom uređenju Tuzlanskog kantona.

Nakon donošenja Zakona o prostornom uređenju Tuzlanskog kantona postupak izgradnje vršit će se u skladu sa odredbama tog zakona.

Član 18.

Služba uprave je dužna svake godine, a najkasnije do 1. februara tekuće godine oglasiti spisak objekata pogodnih za izgradnju stanova.

Član 19.

Pod objektom podobnim za izgradnju stanova u smislu ovog Zakona podrazumijeva se objekat za koji su pribavljeni stručno mišljenje, nalazi o tehničkim, statičkim i drugim mogućnostima izgradnje.

Član 20.

Inicijativu za oglašavanje objekata podobnih za izgradnju stanova može podnijeti i investitor.

Član 21.

Pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i njihovo pripajanje susjednim stanovima, vršit će se u slučajevima gdje ne postoje tehnički uslovi ili ekonomska opravdanost za njihovo pretvaranje u posebne stambene jedinice, a na osnovu ugovora zaključenih između etažnih vlasnika i investitora.

Član 22.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona vrši Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice.

Ministarstvo može izdavati uputstva za sprovođenje ovog Zakona, koja će biti objavljivana u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Član 23.

Stupanjem na snagu ovog Zakona u Tuzlanskom kantonu prestaje se primjenjivati Zakon o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", broj: 32/87.) i propisi doneseni na osnovu tog Zakona.

Član 24.

Postupci izgradnje stanova započeti po odredbama Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini nastavit će se po odredbama ovog Zakona ukoliko nije donešena urbanistička saglasnost.

Član 25.

Općinska vijeća su dužna konkurs za ostvarivanje prava na izgradnju stanova objaviti najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-011-105-15/00
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v.r.

119

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZIĐIVANJU
ZGRADA, IZGRADNJI POTKROVNIH STANOVA,
DOGRADNJI STANOVA I PRETVARANJU
ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U STANOVE I
ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA STAMBENIH I
STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA**

Proglašava se Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova, dogradnji stanova i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-582/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON

**o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova,
dogradnji stanova i pretvaranju zajedničkih prostorija
u stanove u zajedničkim dijelovima stambenih
i stambeno-poslovnih zgrada**

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se uvjeti, način i postupak izgradnje stanova putem nadziđivanja zgrada, izgradnje potkrovnih stanova

na zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, dogradnje stanova i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove (u daljem tekstu: izgradnja stanova).

Članak 2.

Izgradnja stanova pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom vrši se u cilju realizacije Aneksa VII Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i predstavlja javni interes Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Članak 3.

Pod nadzidiivanjem zgrada i izgradnjom potkrovnih stanova u smislu ovog Zakona podrazumijeva se izgradnja jedne ili više etaža, kao i preuređenje krovista, odnosno potkrovlja na postojećim zgradama kojima se dobiva novi stambeni prostor.

Članak 4.

Pod dogradnjom stanova u smislu ovog Zakona podrazumijeva se svako proširenje postojećeg objekta kojim se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na objekat i čini građevinsku i funkcionalnu cjelinu sa objektom uz koji se dograđuje.

Članak 5.

Pravo na izgradnju stanova u smislu ovog Zakona stječe se putem natječaja koji raspisuje općinsko vijeće.

Članak 6.

Općinska vijeća će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona utvrditi kriterije i mjerila za učešće na natječaju i odrediti službu uprave koja će provoditi natječaj.

Prilikom utvrđivanja kriterija i mjerila za učešće na natječaju općinska vijeća su pri istim uvjetima dužna prednost dati na stanove koji se nalaze u prizemlju ili zgradama koje imaju lift, kućanstvima u kojima žive:

- osobe kojima je na temelju nalaza liječničke komisije utvrđeno da se otežano kreću (ratni vojni invalidi, civilni ratni invalidi, hendikepirane osobe i mirnodopski invalidi).

Članak 7.

Pravo učešća na natječaju za izgradnju stanova u smislu ovog Zakona imaju:

- privremeni korisnici stanova na području Kantona koji su stanarsko pravo stekli na temelju Zakona o stambenim odnosima ili Zakona o napuštenim stanovima u periodu od 1. 4. 1992. godine do 7. 2. 1998. godine, a koje im je prestalo po Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, izuzev privremenih korisnika koji imaju stanarsko pravo, ili u vlasništvu stan ili kuću na području Kantona i

- osobe koje prvi puta rješavaju svoje stambene potrebe.

U ime i u korist osoba iz prethodnog stavka ovog članka na natječaj se mogu prijaviti i pravne osobe kod kojih su privremeni korisnici ili članovi njihovog obiteljskog kućanstva zaposleni.

Pravne i fizičke osobe koje steknu pravo utvrđeno člancima 3. i 4. ovog Zakona, smatraju se investitorima.

Članak 8.

Natječaj za ostvarivanje prava na izgradnju stanova se javno objavljuje, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i sadrži:

- naziv i sjedište organa koji je raspisao natječaj,
- osnovne podatke o zgradama na/u kojima se vrši izgradnja stanova,

- podatke o broju i strukturi stanova, kao i druge važne podatke (potkrovlje, terasa, suteran, ili drugo) o stanovima koji će se dobiti izgradnjom,

- rok i način podnošenja prijava na natječaj,
- potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu,
- kriterije i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva na učešće na natječaju,

- naziv i sjedište službe kojoj se prijava podnosi.

Članak 9.

Ukoliko se natječaj raspisuje za više od 20 stambenih jedinica, općinsko vijeće može raspisivati sukcesivno više natječaja, svaki naredni neposredno po završetku prethodnog natječaja.

Prijave učesnika koji nisu stekli pravo na izgradnju stanova po prethodnom natječaju, smatraju se važećim prijavama i za naredni natječaj, ukoliko učesnik natječaja pismeno drugačije ne zatraži.

Članak 10.

Nadležna općinska služba uprave (u daljem tekstu: služba uprave) provodi natječaj, dostavlja zaključak o rezultatima natječaja svim učesnicima natječaja u roku od 15 dana od dana zaključivanja natječaja.

Protiv zaključka iz prethodnog stavka učesnici natječaja mogu izjaviti prigovor putem službe općinskom vijeću u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

U roku od 8 dana po isteku roka za prigovore, služba uprave dostavlja zaključak o rezultatima natječaja, sa prigovorima učesnika natječaja, općinskom vijeću radi odlučivanja o prigovorima i dodjeli prava za izgradnju stanova.

Na temelju odluke općinskog vijeća, općinski načelnik donosi rješenje o stjecanju prava na izgradnju stanova.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Rješenje o pravu na izgradnju stanova sadrži:

1. ime, odnosno naziv investitora koji je stekao pravo na izgradnju,

2. oznaku zgrade na kojoj se vrši izgradnja (ulica, broj, oznaka katastarske parcele), i bliže odredbe o mjestu i površini na kojoj se vrši izgradnja konkretnog stana,

3. prestanak prava stanara, odnosno etažnih vlasnika da koriste zajedničke dijelove i uređaje zgrade na kojima se vrši izgradnja,

4. iznos nadoknade iz članka 14. ovog Zakona,

5. obvezu investitora u odnosu na etažne vlasnike, odnosno stanare,

6. obvezu investitora da o svom trošku otkloni kvarove i oštećenja koja nastanu na zgradi usljed izgradnje,

7. odredbu o upisu u knjigu etažnih vlasnika investitora na dijelu zgrade na kojem se vrši izgradnja,

8. obvezu investitora da u roku od 30 dana od dana dobijanja rješenja o pravu na izgradnju podnese zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti, a u roku od 60 dana od pravomoćnosti rješenja o urbanističkoj suglasnosti, zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.

Članak 12.

Investitor je dužan izgradnju stana završiti najkasnije u roku od godinu dana od dana konačnosti rješenja o odobrenju za građenje.

Ako se izgradnja stana ne završi u roku iz prethodnog stavka, investitoru se može produžiti rok završetka radova najduže za 6 mjeseci.

Članak 13.

Općine mogu svojim propisima umanjiti ili osloboditi investitora obveze plaćanja naknada za uređenje građevinskog zemljišta, za pogodnost lokacije i druge obveze, što će unijeti u rješenje iz članka 11. ovog Zakona.

Pravo na izgradnju ovlašćuje investitora da vrši izgradnju sukladno ovom Zakonu.

Pravo iz prethodnog stavka ne može se otuđiti, ali se može založiti radi osiguranja kreditnih sredstava.

Investitor koji je stekao pravo na izgradnju dužan je u roku od 15 dana nakon pravomoćnosti rješenja isplatiti etažnim vlasnicima nadoknadu za oduzeto pravo vlasništva.

Investitor je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju priložiti dokaz o plaćenju nadoknadi etažnim vlasnicima.

Članak 14.

Nadoknada za oduzeto pravo vlasništva, obračunava se tako što se cijena zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na kojima se vrši izgradnja, obračunata prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97., 11/98., 22/99., 27/99. i 7/2000.), umanjena za 50%, množi sa koeficijentom od 0,25.

Nadoknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na način koji sporazumno odrede etažni vlasnici i investitor (na račun koji će otvoriti etažni vlasnici ili etažnim vlasnicima osobno).

Sporazum o načinu uplate nadoknade zaključuje se pred nadležnom službom uprave.

Članak 15.

Etažni vlasnici zgrade na kojoj se vrši izgradnja dužni su investitoru omogućiti pristup prostorijama i uređajima zgrade.

Članak 16.

Investitor je dužan putem oglasa izvijestiti etažne vlasnike o pripremi i početku izvođenja radova, a najkasnije 15 dana prije započinjanja radova.

Članak 17.

Urbanistička suglasnost za izgradnju i dozvola za gradnju izdaje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju ("Službeni list SR BiH", broj: 9/87.) do donošenja Zakona o prostornom uređenju Tuzlanskog kantona.

Nakon donošenja Zakona o prostornom uređenju Tuzlanskog kantona postupak izgradnje vršit će se sukladno odredbama tog zakona.

Članak 18.

Služba uprave je dužna svake godine, a najkasnije do 1. veljače tekuće godine oglasiti spisak objekata pogodnih za izgradnju stanova.

Članak 19.

Pod objektom podobnim za izgradnju stanova u smislu ovog Zakona podrazumijeva se objekat za koji su pribavljeni stručno mišljenje, nalazi o tehničkim, statičkim i drugim mogućnostima izgradnje.

Članak 20.

Inicijativu za oglašavanje objekata podobnih za izgradnju stanova može podnijeti i investitor.

Članak 21.

Pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i njihovo pripajanje susjednim stanovima, vršit će se u slučajevima gdje ne postoje tehnički uvjeti ili ekonomska opravdanost za njihovo pretvaranje u posebne stambene jedinice, a na temelju ugovora zaključenih između etažnih vlasnika i investitora.

Članak 22.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona vrši Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice.

Ministarstvo može izdavati uputstva za sprovođenje ovog Zakona, koja će biti objavljivana u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Zakona u Tuzlanskom kantonu prestaje se primjenjivati Zakon o nadzidiavanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini ("Službeni list SR BiH", broj: 32/87.) i propisi doneseni na temelju tog Zakona.

Članak 24.

Postupci izgradnje stanova započeti po odredbama Zakona o nadzidiavanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini nastaviti će se po odredbama ovog Zakona ukoliko nije donešena urbanistička suglasnost.

Članak 25.

Općinska vijeća su dužna natječaj za ostvarivanje prava na izgradnju stanova objaviti najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Sabor

Broj: 01-011-105-15/00
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,
Dr. Izet Žigić, v.r.

120

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak B, člana 33. stav 1. tačka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O
BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI**

Proglašava se Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-581/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON

O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se obavljanje bibliotečke djelatnosti, način prikupljanja, čuvanja i osiguranja opće dostupnosti bibliotečke građe, uslovi osnivanja i rada biblioteka, način finansiranja rada biblioteka i druga pitanja od značaja za obavljanje bibliotečke djelatnosti.

Član 2.

Bibliotečka djelatnost obuhvata plansko, organizovano i sistematsko sakupljanje, stručnu obradu i pohranjivanje, čuvanje, posredovanje i predstavljanje bibliotečke građe, izradu kolekcija podataka i drugih proizvoda i usluga sa dodatnom vrijednošću za korisnike, osiguranje opće dostupnosti bibliotečke građe, prikupljanje informacija o toj građi, kao i obavezno dostavljanje štampanog materijala.

Član 3.

Bibliotečka građa su publikacije i javnosti namijenjeni zapisi informacija, bez obzira na oblik i vrstu zapisa, a naročito:

- štampani materijali u svim tehnikama umnožavanja (knjige, časopisi, novine, brošure, separati, muzikalije, kartografska građa, plakati, kalendari, materijali na Brajevom pismu, na crno-bijeloj štampi sa uvećanim slovima i u drugim specijalnim tehnikama prilagođenim slijepim i slabovidnim licima i sl.),
- zvučni zapisi (gramofonske i laserske ploče, kasete, trake i sl.),
- slikovni zapisi (videokasete, laserski zapisi, i sl., osim kinematografskih radova na filmskoj traci) i druge vrste zapisa (dijapozitivi, dijafilmovi, mikrofilmovi, transparentne folije i sl.),
- kompjuterski zapisi ("online" dostupne baze podataka, diskete, kasete, trake, laserske ploče i druge elektronske publikacije),
- publikacije koje su kombinacije gore pomenutih zapisa.

Član 4.

Bibliotečka djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Član 5.

Bibliotečku djelatnost obavljaju biblioteke.

Biblioteka se osniva kao ustanova (u daljem tekstu: samostalna biblioteka), u svim oblicima svojine.

Biblioteka se može organizovati i kao dio ustanove, preduzeća ili drugog pravnog lica (u daljem tekstu: biblioteka u sastavu).

Član 6.

Na samostalnu biblioteku primjenjuju se opći propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Na biblioteku u sastavu primjenjuju se opći propisi, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

II. BIBLIOTEČKA GRAĐA

Član 7.

Biblioteka prikuplja bibliotečku građu preuzimanjem obaveznog primjerka štampanog materijala, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu bibliotečke građe, sastavlja se u pismenom obliku.

Član 8.

Bibliotečka građa stručno se obrađuje primjenom jedinstvenog načina obrade bibliotečke građe zasnovanog na međunarodnim standardima.

Član 9.

Bibliotečka građa čuva se u skladu sa tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama.

Bliži propis o mjerama iz stava 1. ovog člana, donosi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar).

Član 10.

Bibliotečka građa dostupna je svim korisnicima.

Bliži uslovi i način korišćenja bibliotečke građe utvrđuju se pravilima biblioteke.

Član 11.

Bibliotečka građa rashoduje se, po potrebi, krajem godine i nakon izvršene revizije, na prijedlog komisije koju obrazuje upravni odbor biblioteke, u skladu sa općim aktom biblioteke.

Revizija bibliotečke građe vrši se svakih 5 godina u bibliotekama koje posjeduju do 30.000 bibliotečkih jedinica, a svakih 10 godina u ostalim bibliotekama.

Član 12.

U slučaju prestanka rada biblioteke njen osnivač će odrediti biblioteku ili drugo pravno lice koje će preuzeti bibliotečku građu biblioteke koja prestaje sa radom.

Član 13.

Zaštita i korišćenje stare i rijetke knjige, kao dobra kulturno-historijskog naslijeđa, uređuje se u skladu sa propisima o zaštiti i korišćenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Stara i rijetka knjiga, u smislu ovog Zakona, je rukopisna knjiga i rukopis, štampana knjiga, periodika i drugi knjižni materijal posebne vrijednosti ili rijetkosti nastao do 1945. godine, kao i rijetka knjiga, periodično izdanje i druga rijetka građa posebne vrijednosti ili rijetkosti nastala poslije 1945. godine.

III. BIBLIOTEKA

1. Zajedničke odredbe

Član 14.

Biblioteka može početi da obavlja djelatnost ako obezbijedi:

- odgovarajući fond bibliotečke građe,
- prostorije i opremu za obavljanje bibliotečke djelatnosti,
- potreban broj stručnih bibliotečkih radnika i
- sredstva za početak rada biblioteke.

Bliži propis o utvrđivanju uslova za rad biblioteke donosi ministar.

Član 15.

Pored upisa u sudski registar biblioteka se upisuje u Registar, koji vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 16.

Provjeru uslova za rad biblioteke vrši Ministarstvo.

Provjera uslova za rad i upis i brisanje iz Registra, kao i prestanak rada biblioteke vrši se u skladu sa općim propisima o ustanovama, Zakonom o kulturi ("Službene novine Tuzlansko-podrijskog kantona", broj: 8/98.) i ovim Zakonom.

Član 17.

Biblioteka, prema namjeni, može biti javna, školska, univerzitetska i specijalna.

Javna biblioteka namijenjena je općem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih i drugih potreba stanovništva.

Školska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

Univerzitetska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja nastavnog i naučnoistraživačkog rada na univerzitetu.

Specijalna biblioteka namijenjena je naučnoistraživačkom odnosno stručnom radu, kao i zadovoljavanju drugih potreba ustanova, preduzeća, državnih organa, udruženju građana, vjerskih zajednica i drugih pravnih i fizičkih lica.

Javna biblioteka osniva se kao samostalna biblioteka.

Školska, univerzitetska i specijalna biblioteka može se osnovati kao samostalna biblioteka, odnosno organizovati kao biblioteka u sastavu.

Član 18.

Biblioteka:

- utvrđuje potrebe, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i obnavlja bibliotečku građu;
- prikuplja i pruža informacije o bibliotečkoj građi;
- osigurava efikasno korišćenje bibliotečke građe i pruža pomoć pri izboru i korišćenju ove građe;
- vodi kataloge i drugu dokumentaciju o bibliotečkoj građi;
- formira ili učestvuje u formiranju jedinstvenih baza podataka;
- vodi evidenciju o bibliotečkoj građi, o korisnicima i o korišćenju bibliotečke građe i vrši statističku obradu evidentiranih podataka;
- izdaje kataloge, bibliografije i druge bibliotečke publikacije;
- dostavlja centralnoj matičnoj biblioteci Kantona podatke za centralni katalog bibliotečke građe;
- saraduje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima u formiranju baze podataka, organizovanom protoku informacija i unapređivanju informaciono-dokumentacionih poslova;
- učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici bibliotečke građe.

Član 19.

Stručne poslove bibliotečke djelatnosti obavljaju lica sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bibliotečke djelatnosti (u daljem tekstu: stručni ispit) i stručnim zvanjem.

Lice koje prvi put zasniva radni odnos u biblioteci dužno je da, nakon isteka najmanje jedne, a najviše dvije godine obavljanja poslova bibliotečke djelatnosti, položi stručni ispit.

Bliži propis o programu, načinu polaganja i izdavanju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i o uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti donosi ministar.

Član 20.

Rad biblioteke je javan.

Ostvarivanje javnosti rada bliže se utvrđuje pravilima biblioteke.

Član 21.

Bliži propis o organizovanju, načinu i uslovima rada biblioteke u sastavu donosi ministar.

Član 22.

Nadzor nad zakonitosti rada biblioteka na području Tuzlanskog Kantona (u daljem tekstu: Kanton) vrši Ministarstvo.

2. Javna biblioteka

Član 23.

Javna biblioteka je javna ustanova u državnoj svojini.

Član 24.

Pored poslova iz člana 18. ovog Zakona, javna biblioteka:

- obezbjeđuje uslove za korišćenje bibliotečke građe širenjem mreže odjeljenja i pokretnih biblioteka;
- samostalno i u saradnji sa ostalim bibliotekama, obrazuje, stručno obrađuje, čuva i istražuje zavičajnu zbirku i publikuje rezultate tih istraživanja;
- samostalno i u saradnji sa kulturnim, obrazovnim i drugim ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima organizuje izložbe i druge oblike razvijanja interesa za bibliotečku građu i bibliotečku djelatnost.

Član 25.

Radi obrazovanja zavičajne zbirke, javna biblioteka dužna je da prikuplja i čuva po jedan primjerak štampanog materijala koji je objavljen na području na kojem biblioteka djeluje.

Javna biblioteka dužna je da prikupi i čuva u zavičajnoj zbirci i štampani materijal, koji je objavljen van područja na kojem biblioteka djeluje, ako se odnosi na to područje, kao i djela autora, koji su porijeklom ili djeluju na tom području.

Javna biblioteka ne može otuđiti obavezni primjerak štampanog materijala, kao ni primjerak iz zavičajne zbirke.

3. Biblioteka Kantona

Član 26.

Biblioteka Kantona je javna ustanova koju osniva Skupština Kantona.

Član 27.

Biblioteka Kantona je centralna matična biblioteka za područje Kantona, a prema namjeni je javna i univerzitetska biblioteka.

Član 28.

Biblioteka Kantona kao centralna matična biblioteka u Kantonu:

- povezuje biblioteke u bibliotečko-informacioni sistem u Kantonu i uključuje ih u informacione sisteme Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svjetske informacione sisteme;
- organizuje naučnoistraživački rad iz bibliotečke djelatnosti, a posebno rad na programiranju razvoja bibliotečko-informacione djelatnosti i izrađuje projekte bibliotečko-informacionog sistema u Kantonu, te objavljuje rezultate tog rada;
- daje uputstva o primjeni međunarodnih standarda u bibliotečkoj djelatnosti;

- pruža stručnu pomoć bibliotekama i izrađuje metodska uputstva, normative i standarde za organizovanje stručnog rada, uvođenje i primjenu računarske i druge tehnike, kao i za projektovanje i opremanje prostora;

- obavlja stručni nadzor nad radom biblioteka i stara se o primjeni standarda i normativa iz bibliotečke djelatnosti;

- pomaže transformaciju postojećih i stvaranje novih biblioteka;

- koordinira rad matičnih biblioteka;

- podstiče i organizuje saradnju biblioteka u Kantonu na koordinaciji nabavke, prikupljanju, obradi i protoku informacija i na međubibliotečkoj pozajmici;

- prati i proučava stanje, potrebe i uslove rada i razvoja biblioteka u Kantonu, priprema informativno-analitičke materijale i predlaže mjere za unapređivanje bibliotečke djelatnosti;

- obrazuje korisnike bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučnotehnoških informacija;

- vodi dosjea o bibliotekama Kantona;

- vodi centralni katalog zavičajne građe za područje Kantona;

- vrši katalogizaciju u publikaciji (CIP) u saradnji sa izdavačima;

- obavlja funkciju kantonalnog centra za Univerzalnu decimalnu klasifikaciju (UDK).

Član 29.

Biblioteka Kantona kao univerzitetska biblioteka:

- doprinosi unapređenju nastavnog i naučnoistraživačkog rada na univerzitetu stvaranjem bibliotečke mreže i bibliotečko-informacionog sistema;

- prima, odnosno prikuplja, čuva i daje na korišćenje depozovani primjerak doktorskih disertacija i magistarskih radova odbranih na univerzitetu;

- prima, čuva i daje na korišćenje naučnoistraživačke projekte koje finansira Kanton;

- istražuje, prikuplja i održava baze podataka o izvornim informacijama u Kantonu za potrebe visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada;

- širi mrežu univerzitetskih biblioteka i izgrađuje bibliotečko-informacioni sistem;

- izgrađuje, koordinira i održava bibliotečke fondove za potrebe univerziteta i naučno-istraživačkih pravnih lica na području Kantona i omogućava njihovo korištenje.

Član 30.

Pored poslova iz članova 28. i 29. ovog Zakona Biblioteka Kantona obavlja i slijedeće poslove:

- bavi se teorijom i praksom stvaranja, prijenosa, skupljanja, pohranjivanja i korišćenja informacija;

- vrši potraživanje domaćih i stranih baza podataka i omogućava dostupnost svjetskim izvorima znanja i informacija;

- obavlja poslove referalnih djelatnosti u Kantonu i povezuje se sa drugim referalnim centrima u zemlji i inostranstvu;

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i pravilima biblioteke.

Član 31.

Stručni nadzor iz člana 28. alineja 5. ovog Zakona ostvaruje se neposredno uvidom u rad biblioteke na prikupljanju, obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe.

Biblioteka je dužna da Biblioteci Kantona dostavi obavještenja i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora, kao i da licu ovlaštenom za vršenje tog nadzora omogućiti neposredan nadzor.

Član 32.

U obavljanju stručnog nadzora Biblioteka Kantona donosi rješenje kojim se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 33.

Za obavljanje poslova, utvrđenih ovim Zakonom, Biblioteka Kantona obrazuje savjetodavni stručni organ iz reda naučnih i stručnih radnika iz bibliotečke i drugih odgovarajućih djelatnosti.

Nadležnost, broj, bliži sastav, način i vrijeme imenovanja savjetodavnog stručnog organa iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se pravilima Biblioteke Kantona.

IV. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član 34.

Samostalnom bibliotekom upravlja Upravni odbor.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora biblioteke imenuje se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog perioda mogu biti ponovo imenovani.

Pored poslova utvrđenih zakonom, upravni odbor biblioteke:

- odlučuje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliotečke građe;

- odlučuje o organizovanju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedištu ili izvan sjedišta biblioteke;

- utvrđuje način korišćenja bibliotečke građe;

- utvrđuje način propagande i popularizacije knjige.

Član 35.

Samostalnom bibliotekom rukovodi direktor.

Za direktora samostalne biblioteke može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu.

Za direktora biblioteke Kantona može biti imenovano lice koje, pored općih uslova, utvrđenih zakonom, ispunjava i uslove za rad na najsloženijim stručnim poslovima u biblioteci, tj. ima visoku stručnu spremu - VII stepen iz oblasti bibliotekarstva ili književnosti i najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima u biblioteci i da se ističe organizacionim sposobnostima.

Direktor samostalne biblioteke imenuje se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog perioda može biti ponovo imenovan.

Član 36.

Bliži uslovi i postupak za imenovanje Upravnog odbora i direktora biblioteke utvrđuju se pravilima biblioteke.

V. FINANSIRANJE

Član 37.

Sredstva za rad samostalnih biblioteka obezbjeđuju se u skladu sa općim propisima o finansiranju ustanova, propisima o finansiranju javne potrošnje i drugim propisima o finansiranju kulture.

VI. DOSTAVLJANJE ŠTAMPANOG MATERIJALA

Član 38.

Radi očuvanja svih štampanih materijala kao kulturnih vrijednosti i omogućavanja njihovog proučavanja i korišćenja, svako pravno i fizičko lice, koje se bavi izdavačkom djelatnošću, odnosno

štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala, dužna je Biblioteci Kantona dostaviti besplatno i o svom trošku pet primjeraka od svakog štampanog materijala.

Radi formiranja zavičajne zbirke, pravno i fizičko lice, iz stava 1. ovog člana, dužno je da javnoj biblioteci na svom području dostavi besplatno i o svom trošku primjerak od svakog štampanog materijala.

Odredbe stavova 1. i 2. ovog člana odnose se na pravna i fizička lica sa područja Kantona, koje se bave izdavačkom djelatnošću, odnosno štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala i kada štampaju ili umnožavaju štampane materijale u inostranstvu.

Nadzor nad izvršavanjem obaveza iz stavova 1. i 2. ovog člana vršit će Ministarstvo.

Član 39.

Pravna i fizička lica koja se bave izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe, dužna su da bibliotečku građu, koju namjeravaju da rashoduju, prethodno ponuditi na otkup najbližoj javnoj biblioteci na svom području, a ako ta biblioteka nije zainteresirana za otkup, dužna su da o tome bez odlaganja obavijeste Biblioteku Kantona.

VII. POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE I PRENESENI POSLOVI KANTONALNE UPRAVE

Član 40.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

- osniva općinsku, odnosno javnu biblioteku kao samostalnu biblioteku;

- podstiče i stvara uslove za osnivanje školskih biblioteka i drugih biblioteka u sastavu javnih ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica čiji je osnivač;

- određuje biblioteku ili drugo pravno lice koje će preuzeti bibliotečku građu u slučaju prestanka sa radom biblioteke čiji je osnivač;

- obezbjeđuje sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa građana u bibliotečkoj djelatnosti.

Član 41.

Na poslove lokalne samouprave općine, iz člana 40. ovog Zakona, shodno se primjenjuju odredbe ovog Zakona.

VIII. KAZNE ODREDBE

Član 42.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj biblioteka, ako:

1. ne čuva bibliotečku građu u skladu sa tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama (član 9.);

2. ne izvrši reviziju bibliotečke građe svakih pet godina odnosno deset godina (član 11. stav 2.);

3. ne dostavi matičnoj biblioteci obavještenje i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora ili ne omogući ovlaštenom licu vršenje neposrednog nadzora (član 31. stav 2.);

4. ne otkloni nedostatke utvrđene u vršenju stručnog nadzora u roku utvrđenom rješenjem (član 32.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u biblioteci novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Član 43.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj biblioteka, ako:

1. ne vodi kataloge, dokumentaciju i propisane evidencije o bibliotečkoj građi (član 18. stav 1. alineje 4., 5. i 6.);

2. ne dostavlja Biblioteci Kantona podatke za centralni katalog bibliotečke građe (član 18. stav 1. alineja 8.);

3. odbije da učestvuje u međubibliotečkoj pozajmici (član 18. alineja 10.);

4. otuđi obavezni primjerak štampane stvari kao i primjerak iz zavičajne zbirke (član 25. stav 3.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u biblioteci novčanom kaznom od 300 do 1.000 KM.

Član 44.

Novčanom kaznom od 2.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe, ako postupi suprotno odredbama člana 12. i člana 39. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i fizičko lice, koje se bavi izdavačkom djelatnošću, odnosno štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala, novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

Član 45.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje se bavi izdavačkom djelatnošću ili štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala ako Biblioteci Kantona i javnoj biblioteci na svom području, besplatno i o svom trošku ne dostavi obavezne primjerke svakog štampanog materijala (član 38.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i fizičko lice, koje se bavi izdavačkom djelatnošću, odnosno štampanjem i umnožavanjem štampanog materijala novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Postojeće biblioteke dužne su da usklade organizaciju i djelatnost sa odredbama ovog Zakona, a samostalne biblioteke da donesu i pravila biblioteke, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 47.

Lica koja su položila stručni ispit u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, nisu dužna polagati stručni ispit u skladu sa ovim Zakonom.

Zatečena lica na stručnim poslovima u biblioteci koja imaju odgovarajuću stručnu spremu i koja obavljaju bibliotečku djelatnost najmanje 15 godina ili su stekla naučni stepen magistra ili doktora nauka u bibliotečkoj djelatnosti, nisu dužna polagati stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti, u skladu sa ovim Zakonom.

Ostala zatečena lica na stručnim poslovima u biblioteci dužna su da polože stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Lica koja su započela polaganje stručnog ispita prije stupanja na snagu ovog Zakona, dovršit će postupak polaganja ispita u skladu sa propisima koji su važili u to vrijeme.

Član 48.

Do osnivanja Biblioteke Kantona poslove Biblioteke Kantona, kao centralne matične biblioteke i javne i univerzitetske biblioteke za područje Kantona, obavlja Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka u Tuzli.

Član 49.

Ministar će donijeti bliže propise iz člana 9. stav 2., člana 14. stav 2., člana 19. stav 3. i člana 21. ovog Zakona, i druge propise u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Skupština
Broj: 01-011-143-2/00
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v.r.

120

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, članka 33. stavak 1. točka e) Ustava Tuzlanskog kantona, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

Proglašava se Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, koji je donio Sabor Tuzlanskog kantona na sjednici od 23. 3. 2000. godine.

Broj: 01/1-02-581/00
Tuzla, 29. 3. 2000. godine

Predsjednik
Tuzlanskog kantona,
Dr. Tarik Arapčić, v.r.

ZAKON

O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se obavljanje bibliotečke djelatnosti, način prikupljanja, čuvanja i osiguranja opće dostupnosti bibliotečke građe, uvjeti osnivanja i rada biblioteka, način financiranja rada biblioteka i druga pitanja od značaja za obavljanje bibliotečke djelatnosti.

Članak 2.

Bibliotečka djelatnost obuhvata plansko, organizirano i sistematsko sakupljanje, stručnu obradu i pohranjivanje, čuvanje, posredovanje i predstavljanje bibliotečke građe, izradu kolekcija podataka i drugih proizvoda i usluga sa dodatnom vrijednošću za korisnike, osiguranje opće dostupnosti bibliotečke građe, prikupljanje informacija o toj građi, kao i obvezno dostavljanje tiskanog materijala.

Članak 3.

Bibliotečka građa su publikacije i javnosti namijenjeni zapisi informacija, bez obzira na oblik i vrstu zapisa, a osobito:

- tiskani materijali u svim tehnikama umnožavanja (knjige, časopisi, novine, brošure, separati, muzikalije, kartografska građa, plakati, kalendari, materijali na Brajevom pismu, na crnom tisku sa uvećanim slovima i u drugim specijalnim tehnikama prilagođenim slijepim i slabovidnim osobama i sl.),

- zvučni zapisi (gramofonske i laserske ploče, kazete, vrpce i sl.),
- slikovni zapisi (videokazete, laserski zapisi, i sl., osim kinematografskih radova na filmskoj vrpici) i druge vrste zapisa (dijapozitivi, dijafilmovi, mikrofilmovi, transparentne folije i sl.),
- kompjuterski zapisi ("online" dostupne baze podataka, diskete, kazete, vrpce, laserske ploče i druge elektronske publikacije),
- publikacije koje su kombinacije gore pomenutih zapisa.

Članak 4.

Bibliotečka djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Članak 5.

Bibliotečku djelatnost obavljaju biblioteke.
Biblioteka se osniva kao ustanova (u daljem tekstu: samostalna biblioteka), u svim oblicima svojine.
Biblioteka se može organizirati i kao dio ustanove, poduzeća ili druge pravne osobe (u daljem tekstu: biblioteka u sastavu).

Članak 6.

Na samostalnu biblioteku primjenjuju se opći propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Na biblioteku u sastavu primjenjuju se opći propisi, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

II. BIBLIOTEČKA GRAĐA

Članak 7.

Biblioteka prikuplja bibliotečku građu preuzimanjem obveznog primjerka tiskanog materijala, kupovinom, razmjenom, darom i zavještanjem.
Ugovor o kupovini, razmjeni i daru bibliotečke građe, sastavlja se u pismenom obliku.

Članak 8.

Bibliotečka građa stručno se obrađuje primjenom jedinstvenog načina obrade bibliotečke građe utemeljenog na međunarodnim standardima.

Članak 9.

Bibliotečka građa čuva se sukladno tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama.
Bliži propis o mjerama iz stavka 1. ovog članka, donosi ministar naobrazbe, znanosti, kulture i športa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar).

Članak 10.

Bibliotečka građa dostupna je svim korisnicima.
Bliži uvjeti i način korišćenja bibliotečke građe utvrđuju se pravilima biblioteke.

Članak 11.

Bibliotečka građa rashoduje se, po potrebi, krajem godine i nakon izvršene revizije, na prijedlog komisije koju obrazuje upravni odbor biblioteke, sukladno općem aktu biblioteke.
Revizija bibliotečke građe vrši se svakih 5 godina u bibliotekama koje posjeduju do 30.000 bibliotečkih jedinica, a svakih 10 godina u ostalim bibliotekama.

Članak 12.

U slučaju prestanka rada biblioteke njen osnivač će odrediti biblioteku ili drugu pravnu osobu koja će preuzeti bibliotečku građu biblioteke koja prestaje s radom.

Članak 13.

Zaštita i korišćenje stare i rijetke knjige, kao dobra kulturno-povjesnog naslijeđa, uređuje se sukladno propisima o zaštiti i korišćenju kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa.

Stara i rijetka knjiga, u smislu ovog Zakona, je rukopisna knjiga i rukopis, tiskana knjiga, periodika i drugi knjižni materijal posebne vrijednosti ili rijetkosti nastao do 1945. godine, kao i rijetka knjiga, periodično izdanje i druga rijetka građa posebne vrijednosti ili rijetkosti nastala poslije 1945. godine.

III. BIBLIOTEKA

1. Zajedničke odredbe

Članak 14.

Biblioteka može početi da obavlja djelatnost ako osigura:

- odgovarajući fond bibliotečke građe,
- prostorije i opremu za obavljanje bibliotečke djelatnosti,
- potreban broj stručnih bibliotečkih djelatnika i
- sredstva za početak rada biblioteke.

Bliži propis o utvrđivanju uvjeta za rad biblioteke donosi ministar.

Članak 15.

Pored upisa u sudski registar biblioteka se upisuje u Registar, koji vodi Ministarstvo naobrazbe, znanosti, kulture i športa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Članak 16.

Provjeru uvjeta za rad biblioteke vrši Ministarstvo.

Provjera uvjeta za rad i upis i brisanje iz Registra, kao i prestanak rada biblioteke vrši se sukladno općim propisima o ustanovama, Zakonu o kulturi ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 8/98.) i ovom Zakonu.

Članak 17.

Biblioteka, prema namjeni, može biti javna, školska, univerzitetska i specijalna.

Javna biblioteka namijenjena je općoj naobrazbi, informiranju i zadovoljavanju kulturnih i drugih potreba stanovništva.

Školska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja odgojno-naobrazbenog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

Univerzitetska biblioteka namijenjena je potrebama izvođenja i unapređivanja nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada na univerzitetu.

Specijalna biblioteka namijenjena je znanstvenoistraživačkom odnosno stručnom radu, kao i zadovoljavanju drugih potreba ustanova, poduzeća, državnih organa, udruga građana, vjerskih zajednica i drugih pravnih i fizičkih osoba.

Javna biblioteka osniva se kao samostalna biblioteka.

Školska, univerzitetska i specijalna biblioteka može se osnovati kao samostalna biblioteka, odnosno organizirati kao biblioteka u sastavu.

Članak 18.

Biblioteka:

- utvrđuje potrebe, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i obnavlja bibliotečku građu;
- prikuplja i pruža informacije o bibliotečkoj građi;
- osigurava učinkovito korišćenje bibliotečke građe i pruža pomoć pri izboru i korišćenju ove građe;
- vodi kataloge i drugu dokumentaciju o bibliotečkoj građi;
- formira ili sudjeluje u formiranju jedinstvenih baza podataka;
- vodi evidenciju o bibliotečkoj građi, o korisnicima i o korišćenju bibliotečke građe i vrši statističku obradu evidentiranih podataka;
- izdaje kataloge, bibliografije i druge bibliotečke publikacije;
- dostavlja centralnoj matičnoj biblioteci Kantona podatke za centralni katalog bibliotečke građe;
- surađuje s drugim bibliotekama i informacionim centrima u formiranju baze podataka, organiziranom protoku informacija i unapređivanju informaciono-dokumentacionih poslova;
- sudjeluje u međubibliotečkoj pozajmici bibliotečke građe.

Članak 19.

Stručne poslove bibliotečke djelatnosti obavljaju osobe s odgovarajućom stručnom spremom, položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bibliotečke djelatnosti (u daljem tekstu: stručni ispit) i stručnim zvanjem.

Osoba koja prvi put zasniva radni odnos u biblioteci dužna je da, nakon isteka najmanje jedne, a najviše dvije godine obavljanja poslova bibliotečke djelatnosti, položi stručni ispit.

Bliži propis o programu, načinu polaganja i izdavanju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti donosi ministar.

Članak 20.

Rad biblioteke je javan.

Ostvarivanje javnosti rada bliže se utvrđuje pravilima biblioteke.

Članak 21.

Bliži propis o organiziranju, načinu i uvjetima rada biblioteke u sastavu donosi ministar.

Članak 22.

Nadzor nad zakonitosti rada biblioteka na području Tuzlanskog Kantona (u daljem tekstu: Kanton) vrši Ministarstvo.

2. Javna biblioteka

Članak 23.

Javna biblioteka je javna ustanova u državnoj svojini.

Članak 24.

Pored poslova iz članka 18. ovog Zakona, javna biblioteka:

- osigurava uvjete za korišćenje bibliotečke građe širenjem mreže odjeljenja i pokretnih biblioteka;
- samostalno i u suradnji s ostalim bibliotekama, obrađuje, stručno obrađuje, čuva i istražuje zavičajnu zbirku i publikuje rezultate tih istraživanja;
- samostalno i u suradnji s kulturnim, obrazovnim i drugim ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama organizira izložbe i druge oblike razvijanja interesa za bibliotečku građu i bibliotečku djelatnost.

Članak 25.

Radi naobrazbe zavičajne zbirke, javna biblioteka dužna je da prikuplja i čuva po jedan primjerak tiskanog materijala koji je objavljen na području na kojem biblioteka djeluje.

Javna biblioteka dužna je da prikupi i čuva u zavičajnoj zbirci i tiskani materijal, koji je objavljen izvan područja na kojem biblioteka djeluje, ako se odnosi na to područje, kao i djela autora, koji su porijeklom ili djeluju na tom području.

Javna biblioteka ne može otuđiti obvezni primjerak tiskanog materijala, kao ni primjerak iz zavičajne zbirke.

3. Biblioteka Kantona

Članak 26.

Biblioteka Kantona je javna ustanova koju osniva Sabor Kantona.

Članak 27.

Biblioteka Kantona je centralna matična biblioteka za područje Kantona, a prema namjeni je javna i univerzitetska biblioteka.

Članak 28.

Biblioteka Kantona kao centralna matična biblioteka u Kantonu:

- povezuje biblioteke u bibliotečko-informacioni sustav u Kantonu i uključuje ih u informacione sustave Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svjetske informacione sustave;
- organizira znanstvenoistraživački rad iz bibliotečke djelatnosti, a posebno rad na programiranju razvoja bibliotečko-informacionog sustava u Kantonu, te objavljuje rezultate tog rada;
- daje uputstva o primjeni međunarodnih standarda u bibliotečkoj djelatnosti;
- pruža stručnu pomoć bibliotekama i izrađuje metodska uputstva, normative i standarde za organiziranje stručnog rada, uvođenje i primjenu računarske i druge tehnike, kao i za projektovanje i opremanje prostora;
- obavlja stručni nadzor nad radom biblioteka i stara se o primjeni standarda i normativa iz bibliotečke djelatnosti;
- pomaže transformaciju postojećih i stvaranje novih biblioteka;
- koordinira rad matičnih biblioteka;
- podstiče i organizira suradnju biblioteka u Kantonu na koordinaciji nabavke, prikupljanju, obradi i protoku informacija i na međubibliotečkoj pozajmici;
- prati i proučava stanje, potrebe i uvjete rada i razvoja biblioteka u Kantonu, priprema informativno-analitičke materijale i predlaže mjere za unapređivanje bibliotečke djelatnosti;
- obrazuje korisnike bibliotečko-informacionog sustava i sustava znanstveno-tehnoloških informacija;
- vodi dosjea o bibliotekama Kantona;
- vodi centralni katalog zavičajne građe za područje Kantona;
- vrši katalogizaciju u publikaciji (CIP) u suradnji s izdavačima;
- obavlja funkciju kantonalnog centra za Univerzalnu decimalnu klasifikaciju (UDK).

Članak 29.

Biblioteka Kantona kao univerzitetska biblioteka:

- doprinosi unapređenju nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada na univerzitetu stvaranjem bibliotečke mreže i bibliotečko-informacionog sustava;
- prima, odnosno prikuplja, čuva i daje na korišćenje deponovani primjerak doktorskih disertacija i magistarskih radova odbranih na univerzitetu;

- prima, čuva i daje na korišćenje znanstvenoistraživačke projekte koje financira Kanton;

- istražuje, prikuplja i održava baze podataka o izvornim informacijama u Kantonu za potrebe visoke naobrazbe i znanstvenoistraživačkog rada;

- širi mrežu univerzitetskih biblioteka i izgrađuje bibliotečko-informacioni sustav;

- izgrađuje, koordinira i održava bibliotečke fondove za potrebe univerziteta i znanstveno-istraživačkih pravnih osoba na području Kantona i omogućava njihovo korištenje.

Članak 30.

Pored poslova iz članka 28. i 29. ovog Zakona Biblioteka Kantona obavlja i slijedeće poslove:

- bavi se teorijom i praksom stvaranja, prijenosa, skupljanja, pohranjivanja i korišćenja informacija;

- vrši potraživanje domaćih i stranih baza podataka i omogućava dostupnost svjetskim izvorima znanja i informacija;

- obavlja poslove referalnih djelatnosti u Kantonu i povezuje se s drugim referalnim centrima u zemlji i inozemstvu;

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i pravilima biblioteke.

Članak 31.

Stručni nadzor iz članka 28. alineja 5. ovog Zakona ostvaruje se neposredno uvidom u rad biblioteke na prikupljanju, obradi, čuvanju i korišćenju bibliotečke građe.

Biblioteka je dužna da Biblioteci Kantona dostavi obavještenja i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora, kao i da osobi ovlaštenoj za vršenje tog nadzora omogućiti neposredan nadzor.

Članak 32.

U obavljanju stručnog nadzora Biblioteka Kantona donosi rješenje kojim se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Članak 33.

Za obavljanje poslova, utvrđenih ovim Zakonom, Biblioteka Kantona obrazuje savjetodavni stručni organ iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz bibliotečke i drugih odgovarajućih djelatnosti.

Nadležnost, broj, bliži sastav, način i vrijeme imenovanja savjetodavnog stručnog organa iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se pravilima Biblioteke Kantona.

IV. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 34.

Samostalnom bibliotekom upravlja Upravni odbor.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora biblioteke imenuje se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog perioda mogu biti ponovno imenovani.

Pored poslova utvrđenih zakonom, upravni odbor biblioteke:

- odlučuje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliotečke građe;
- odlučuje o organiziranju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedištu ili izvan sjedišta biblioteke;
- utvrđuje način korišćenja bibliotečke građe;
- utvrđuje način propagande i popularizacije knjige.

Članak 35.

Samostalnom bibliotekom rukovodi direktor.

Za direktora samostalne biblioteke može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu.

Za direktora biblioteke Kantona može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta, utvrđenih zakonom, ispunjava i uvjete za rad na najsloženijim stručnim poslovima u biblioteci, tj. ima visoku stručnu spremu - VII stepen iz oblasti bibliotekarstva ili književnosti i najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima u biblioteci i da se ističe organizacijskim sposobnostima.

Direktor samostalne biblioteke imenuje se na vrijeme od četiri godine i po isteku ovog perioda može biti ponovno imenovan.

Članak 36.

Bliži uvjeti i postupak za imenovanje Upravnog odbora i direktora biblioteke utvrđuju se pravilima biblioteke.

V. FINANCIRANJE

Članak 37.

Sredstva za rad samostalnih biblioteka osiguravaju se sukladno općim propisima o financiranju ustanova, propisima o financiranju javne potrošnje i drugim propisima o financiranju kulture.

VI. DOSTAVLJANJE TISKANOG MATERIJALA

Članak 38.

Radi očuvanja svih tiskanih materijala kao kulturnih vrijednosti i omogućavanja njihovog proučavanja i korišćenja, svaka pravna i fizička osoba, koja se bavi izdavačkom djelatnošću, odnosno tiskanjem i umnožavanjem tiskanog materijala, dužna je Biblioteci Kantona dostaviti besplatno i o svom trošku pet primjeraka od svakog tiskanog materijala.

Radi formiranja zavičajne zbirke, pravna i fizička osoba, iz stavka 1. ovog članka, dužna je da javnoj biblioteci na svom području dostavi besplatno i o svom trošku primjerak od svakog tiskanog materijala.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se na pravne i fizičke osobe s područja Kantona, koje se bave izdavačkom djelatnošću, odnosno tiskanjem i umnožavanjem tiskanog materijala i kada tiskaju ili umnožavaju tiskane materijale u inozemstvu.

Nadzor nad izvršavanjem obveza iz stavka 1. i 2. ovog članka vršit će Ministarstvo.

Članak 39.

Pravne i fizičke osobe koje se bave izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe, dužne su da bibliotečku građu, koju namjeravaju da rashoduju, prethodno ponuditi na otkup najbližoj javnoj biblioteci na svom području, a ako ta biblioteka nije zainteresirana za otkup, dužne su da o tome bez odlaganja obavijeste Biblioteku Kantona.

VII. POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE I PRENESENI POSLOVI KANTONALNE UPRAVE

Članak 40.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

- osniva općinsku, odnosno javnu biblioteku kao samostalnu biblioteku;

- podstiče i stvara uvjete za osnivanje školskih biblioteka i drugih biblioteka u sastavu javnih ustanova, poduzeća i drugih pravnih osoba čiji je osnivač;

- određuje biblioteku ili drugu pravnu osobu koja će preuzeti bibliotečku građu u slučaju prestanka s radom biblioteke čiji je osnivač;

- osigurava sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa građana u bibliotečkoj djelatnosti.

Članak 41.

Na poslove lokalne samouprave općine, iz članka 40. ovog Zakona, shodno se primjenjuju odredbe ovog Zakona.

VIII. KAZNE ODREDBE

Članak 42.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj biblioteka, ako:

1. ne čuva bibliotečku građu sukladno tehničko-zaštitnim i drugim propisanim mjerama (članak 9.);

2. ne izvrši reviziju bibliotečke građe svakih pet godina odnosno deset godina (članak 11. stavak 2.);

3. ne dostavi matičnoj biblioteci obavještenje i podatke potrebne za vršenje stručnog nadzora ili ne omogući ovlaštenoj osobi vršenje neposrednog nadzora (članak 31. stavak 2.);

4. ne otkloni nedostatke utvrđene u vršenju stručnog nadzora u roku utvrđenom rješenjem (članak 32.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u biblioteci novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Članak 43.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj biblioteka, ako:

1. ne vodi kataloge, dokumentaciju i propisane evidencije o bibliotečkoj građi (članak 18. stavak 1. alineje 4., 5. i 6.);

2. ne dostavlja Biblioteci Kantona podatke za centralni katalog bibliotečke građe (članak 18. stavak 1. alineja 8.);

3. odbije da sudjeluje u međubibliotečkoj pozajmici (članak 18. alineja 10.);

4. otuđi obvezni primjerak tiskane stvari kao i primjerak iz zavičajne zbirke (članak 25. stavak 3.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u biblioteci novčanom kaznom od 300 do 1.000 KM.

Članak 44.

Novčanom kaznom od 2.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja se bavi izdavačkom djelatnošću ili prodajom bibliotečke građe, ako postupi suprotno odredbama članka 12. i članka 39. ovog Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba, koja se bavi izdavačkom djelatnošću, odnosno tiskanjem i umnožavanjem tiskanog materijala, novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

Članak 45.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja se bavi izdavačkom djelatnošću ili tiskanjem i umnožavanjem tiskanog materijala ako Biblioteci Kantona i javnoj biblioteci na svom području, besplatno i o svom trošku ne dostavi obvezne primjerke svakog tiskanog materijala (članak 38.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizičke osobe, koje se bave izdavačkom djelatnošću, odnosno tiskanjem i umnožavanjem tiskanog materijala novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Postojeće biblioteke dužne su da usklade organizaciju i djelatnost sa odredbama ovog Zakona, a samostalne biblioteke da donesu i pravila biblioteke, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 47.

Osobe koje su položile stručni ispit sukladno propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, nisu dužne polagati stručni ispit sukladno ovom Zakonu.

Zatečene osobe na stručnim poslovima u biblioteci koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i koje obavljaju bibliotečku djelatnost najmanje 15 godina ili su stekle znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti u bibliotečkoj djelatnosti, nisu dužne polagati stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti, sukladno ovom Zakonu.

Ostale zatečene osobe na stručnim poslovima u biblioteci dužne su da polože stručni ispit za obavljanje bibliotečke djelatnosti, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Osobe koje su započele polaganje stručnog ispita prije stupanja na snagu ovog Zakona, dovršit će postupak polaganja ispita sukladno propisima koji su važili u to vrijeme.

Članak 48.

Do osnivanja Biblioteke Kantona poslove Biblioteke Kantona, kao centralne matične biblioteke i javne i univerzitetske biblioteke za područje Kantona, obavlja Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka u Tuzli.

Članak 49.

Ministar će donijeti bliže propise iz članka 9. stavak 2., članka 14. stavak 2., članka 19. stavak 3. i članka 21. ovog Zakona, i druge propise u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON

Sabor
Broj: 01-011-143-2/99
Tuzla, 23. 3. 2000. godine

Predsjednik
Sabora Tuzlanskog kantona,

Dr. Izet Žigić, v. r.

121

Na osnovu člana 28. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/94., 6/97. i 1/98.) predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenika ministra za raseljena lica,

izbjeglice i prognanike u Vladi TK-a

I.

Za zamjenika ministra za raseljena lica, izbjeglice i prognanike u Vladi Tuzlanskog kantona imenuje se Amir Kuloglič.

II.

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Predsjednik

Broj: 01-1-02-607/00
Tuzla, 1. 4. 2000. godine

Predsjednik

Dr. Tarik Arapčić, v.r.

121

Na temelju članka 28. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/94., 6/97. i 1/98.) predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenika ministra za raseljene osobe, izbjeglice i prognanike u Vladi TK-a

I.

Za zamjenika ministra za raseljene osobe, izbjeglice i prognanike u Vladi Tuzlanskog kantona imenuje se Amir Kuloglič.

II.

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Predsjednik

Broj: 01-1-02-607/00
Tuzla, 1. 4. 2000. godine

Predsjednik

Dr. Tarik Arapčić, v.r.

122

Na osnovu člana 28. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/94., 6/97. i 1/98.) predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenika ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi TK-a

I.

Za zamjenika ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi Tuzlanskog kantona imenuje se Šemsudin Bećirović.

II.

Ova Odluka bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Predsjednik
Broj: 01-1-02-608/00
Tuzla, 1. 4. 2000. godine

Predsjednik

Dr. Tarik Arapčić, v.r.**122**

Na temelju članka 28. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 3/94., 6/97. i 1/98.) predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU**o imenovanju zamjenika ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi TK-a**

I.

Za zamjenika ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi Tuzlanskog kantona imenuje se Šemsudin Bećirović.

II.

Ova Odluka bit će objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Predsjednik
Broj: 01-1-02-608/00
Tuzla, 1. 4. 2000. godine

Predsjednik

Dr. Tarik Arapčić, v.r.**123**

Na osnovu člana 6. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Alić Mirsada, dipl. ing. metalurgije za direktora D.O.O. “Izolacija” Tuzla.

II.

Ovu odluku objaviti u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-2947/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**123**

Na temelju članka 6. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Alić Mirsada, dipl. ing. metalurgije za direktora D.O.O. “Izolacija” Tuzla.

II.

Ovu odluku objaviti u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-2947/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**124**

Na osnovu člana 6. i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

ODLUKU**o davanju saglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se saglasnost na imenovanje Kravić Ediba za direktora JP RADIO-TELEVIZIJE Tuzlanskog kantona.

II.

Ovu odluku objaviti u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-3267/2000
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

124

Na temelju članka 6. i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti na imenovanje direktora**

I.

Daje se suglasnost na imenovanje Kravić Ediba za direktora JP RADIO-TELEVIZIJE Tuzlanskog kantona.

II.

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-3267/20 00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

125

Na osnovu člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima za utvrđivanje privremene liste preduzeća na području Tuzlanskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 6/97.) Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala**

I.

U članu 2. Odluke o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 8/97., 10/97., 12/97. i 14/97.), briše se slijedeći tekst:

145. D.D. Central Tuzla.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-02-2021/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

125

Na temelju članka 2. stavak 2. Odluke o kriterijima za utvrđivanje privremene liste poduzeća na području Tuzlanskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 6/97.) Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala**

I.

U članku 2. Odluke o utvrđivanju liste poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 8/97., 10/97., 12/97. i 14/97.), briše se slijedeći tekst:

145. D.D. Central Tuzla.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-02-2021/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

126

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Tomo Veselčić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-917/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

126

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Tomo Veselčić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-917/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**127**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Fahrudin Isić razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora DD "Mesopromet" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1668/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**127**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Fahrudin Isić razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora DD "Mesopromet" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1668/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**128**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Fahrudin Isić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.O.O. "Elektromontaža" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1667/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**128**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Fahrudin Isić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.O.O. "Elektromontaža" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1667/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

129

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Ramiz Vilić razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora D.D. "Polihem" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1669/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**129**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Ramiz Vilić razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora D.D. "Polihem" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1669/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**130**

Na osnovu člana 11. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/97.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Tarik Arapčić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1666/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**130**

Na temelju članka 11. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/97.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Tarik Arapčić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1666/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**131**

Na osnovu člana 11. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/97.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju zamjenika predsjednika upravnog odbora**

I.

Božo Tomić razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1665/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

131

Na temelju članka 11. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/97.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju zamjenika predsjednika upravnog odbora**

I.

Božo Tomić razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

Broj: 02/1-34-1665/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

132

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Božo Tomić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.D. "FABRIKA SODE" Lukavac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

Broj: 02/1-34-1664/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

132

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Božo Tomić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.D. "FABRIKA SODE" Lukavac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

Broj: 02/1-34-1664/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

133

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Ismet Trumić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.D. "Pekara" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

Broj: 02/1-34-1663/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

133

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Ismet Trumić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.D. "Pekara" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

Broj: 02/1-34-1663/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

134

Na osnovu članova 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Bajazit Jašarević razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.O.O. "Društvo za razvoj" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1662/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**134**

Na temelju članaka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Bajazit Jašarević razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.O.O. "Društvo za razvoj" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1662/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**135**

Na osnovu članova 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), a u vezi sa članom 25. Zakona o ustanovama ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 6/92., 8/93. i 3/94.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Nihada Latifagić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Medicinskog fakulteta u Tuzli.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1661/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**135**

Na temelju članaka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), a u svezi s člankom 25. Zakona o ustanovama ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 6/92., 8/93. i 3/94.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Nihada Latifagić razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Medicinskog fakulteta u Tuzli.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1661/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**136**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Besim Duraković razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog odbora D.D. "Park" Gračanica.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1659/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

136

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Besim Duraković razrješava se dužnosti predsjednika Upra-
vnog odbora D.D. "Park" Gračanica.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog
kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1659/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

137

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o
Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Ševal Suljkanović razrješava se dužnosti predsjednika
Upravnog odbora D.D. "Bosna produkt" Gradačac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog
kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1660/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

137

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o
Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Ševal Suljkanović razrješava se dužnosti predsjednika Upra-
vnog odbora D.D. "Bosna produkt" Gradačac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog
kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1660/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

138

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o
Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Ramiz Vilić razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog
odbora D.D. "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog
kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1671/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

138

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o
Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Ramiz Vilić razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog
odbora D.D. "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1671/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

139

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Bajazit Jašarević razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.D. "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1670/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

139

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 14. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Bajazit Jašarević razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora D.D. "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1670/00
Tuzla, 14. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

140

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), i člana 32. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94., 6/97. i 14/97.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju sekretara
Ministarstva trgovine i turizma**

I.

Ajna Demirović, dipl. pravnik razrješava se dužnosti sekretara Ministarstva trgovine i turizma.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1672/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

140

Na temelju članaka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), i članka 32. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94., 6/97. i 14/97.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju tajnika
Ministarstva trgovine i turizma**

I.

Ajna Demirović, dipl. pravnik razrješava se dužnosti tajnice Ministarstva trgovine i turizma.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1672/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

141

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Mr. Ekrem Šehović, dipl. ing. infor. razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Bosna produkt" Gradačac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1711/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

141

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana upravnog odbora

I.

Mr. Ekrem Šehović, dipl. ing. infor. razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Bosna produkt" Gradačac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1711/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

142

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana upravnog odbora

I.

Jasmin Imamović, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Tekstil" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1712/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

142

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana upravnog odbora

I.

Jasmin Imamović, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Tekstil" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1712/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

143

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana upravnog odbora

I.

Marko Amidžić, dipl. ing. razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora DD "Kula" Gradačac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1710/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

143

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana upravnog odbora

146

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Meho Bajrić, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora
DD "Aida" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-3199/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**146**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana upravnog odbora**

I.

Meho Bajrić, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora
DD "Aida" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-3199/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**147**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Meho Bajrić, razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog
odbora DD "Univerzal-promet" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1708/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**147**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju predsjednika upravnog odbora**

I.

Meho Bajrić, razrješava se dužnosti predsjednika Upravnog
odbora DD "Univerzal-promet" Tuzla.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1708/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**148**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podri-
njskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na
sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju upravnog odbora**

I.

Razrješava se Upravni odbor DD "Polihem" Tuzla u slije-
dećem sastavu:

1. Jusuf Faković - član
2. Slavica Tomić - član
3. Sead Rešidbegović - član
4. Nazif Imamović - član

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1705/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

148

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju upravnog odbora**

I.

Razrješava se Upravni odbor DD "Polihem" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Jusuf Faković - član
2. Slavica Tomić - član
3. Sead Rešidbegović - član
4. Nazif Imamović - član

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1705/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

149

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju upravnog odbora**

I.

Razrješava se Upravni odbor DD "TTU" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Salem Hodžić, dipl. ing. - predsjednik
2. Salko Bukvarević, dipl. ing. rud. - član
3. Sejdinović Alaga, dipl. ing. maš. - član
4. Gergić Branko, dipl. ing. - član
5. Selimović Sakib, ing. maš. - član

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1702/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

149

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju upravnog odbora**

I.

Razrješava se Upravni odbor DD "TTU" Tuzla u slijedećem sastavu:

1. Salem Hodžić, dipl. ing. - predsjednik
2. Salko Bukvarević, dipl. ing. rud. - član
3. Sejdinović Alaga, dipl. ing. maš. - član
4. Gergić Branko, dipl. ing. - član
5. Selimović Sakib, ing. maš. - član

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1702/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

150

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju člana upravnog odbora**

I.

Zahirović Vehbija, ing. građ. imenuje se za člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1488/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

150

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 9. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju člana upravnog odbora**

I.

Zahirović Vehbija, ing. građ. imenuje se za člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1488/00
Tuzla, 9. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**151**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju predsjednika upravnog odbora**

I.

Kamarić Taib, dipl. arh. imenuje se za člana Upravnog odbora DD "Park" Gračanica.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1550/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**151**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju predsjednika upravnog odbora**

I.

Kamarić Taib, dipl. arh. imenuje se za člana Upravnog odbora DD "Park" Gračanica.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1550/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**152**

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju člana upravnog odbora**

I.

Katanić Midhat, dipl. ing. rudarstva, imenuje se za člana Upravnog odbora DD "Fabrika sode" Lukavac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada

Broj: 02/1-34-1707/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.**152**

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju člana upravnog odbora**

I.

Katanić Midhat, dipl. ing. rudarstva, imenuje se za člana Upravnog odbora DD "Fabrika sode" Lukavac.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1707/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

153

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju upravnog odbora

I.

Imenuje se Upravni odbor DD "TTU" Tuzla u sljedećem sastavu:

1. Dr. Šelo Ramiz, dipl. ing. maš. - predsjednik
2. Čajić Niko, dipl. ecc. - član
3. Mujezinović Ibrahim, dipl. ing. maš. - član
4. Džafić Esad, dipl. ing. maš. - član
5. Babajić Zijad, dipl. ing. maš. - član

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1703/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

153

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju upravnog odbora

I.

Imenuje se Upravni odbor DD "TTU" Tuzla u sljedećem sastavu:

1. Dr. Šelo Ramiz, dipl. ing. maš. - predsjednik
2. Čajić Niko, dipl. ecc. - član

3. Mujezinović Ibrahim, dipl. ing. maš. - član
4. Džafić Esad, dipl. ing. maš. - član
5. Babajić Zijad, dipl. ing. maš. - član

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1703/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

154

Na osnovu člana 6. tačka g) i člana 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora

I.

U Upravni odbor DD "Polihem" Tuzla ispred državnog kapitala imenuju se:

1. Selimović Šekib, dipl. ing. teh. - predsjednik
2. Dr. Suljkanović Midhat, dipl. ing. teh. - član
3. Palavrić Muhamed, dipl. ing. maš. - član

Članove Upravnog odbora ispred dioničara imenovati će Skupština dioničara.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1704/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade
Bajazit Jašarević, v.r.

154

Na temelju članka 6. točka g) i članka 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96.), Vlada Kantona na sjednici održanoj 22. 3. 2000. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora

I.

U Upravni odbor DD "Polihem" Tuzla ispred državnog kapitala imenuje se:

1. Selimović Šekib, dipl. ing. teh. - predsjednik
2. Dr. Suljkanović Midhat, dipl. ing. teh. - član
3. Palavrić Muhamed, dipl. ing. maš. - član

Članove Upravnog odbora ispred dioničara imenovati će Skupština dioničara.

II.

Ovo rješenje objaviti u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Vlada
Broj: 02/1-34-1704/00
Tuzla, 22. 3. 2000. godine

Predsjednik Vlade

Bajazit Jašarević, v.r.

**"Službene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 6/2000 od 7. aprila/travnja 2000. godine**

SADRŽAJ

SKUPŠTINA KANTONA

- | | |
|---|-----|
| 117. Zakon o izvršenju sankcija (bosanski jezik) | 125 |
| 117. Zakon o izvršenju sankcija (hrvatski jezik) | 131 |
| 118. Zakon o zaštiti zraka (bosanski jezik) | 137 |
| 118. Zakon o zaštiti zraka (bosanski jezik) | 160 |
| 119. Zakon o nadzidiavanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova, dogradnji stanova i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (bosanski jezik) | 140 |
| 119. Zakon o nadzidiavanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova, dogradnji stanova i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (hrvatski jezik) | 143 |
| 120. Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (bosanski jezik) | 145 |
| 120. Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (hrvatski jezik) | 147 |

PREDSJEDNIK KANTONA

- | | |
|---|-----|
| 121. Odluka o imenovanju zamjenika ministra za raseljena lica, izbjeglice i prognanike u Vladi Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) | 147 |
| 121. Odluka o imenovanju zamjenika ministra za raseljene osobe, izbjeglice i prognanike u Vladi Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) | 145 |
| 122. Odluka o imenovanju zamjenika ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) | 147 |
| 122. Odluka o imenovanju zamjenika ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) | 147 |

VLADA KANTONA

- | | |
|--|-----|
| 123. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora DOO "Izolacija" Tuzla (bosanski jezik) | 148 |
| 123. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora DOO "Izolacija" Tuzla (hrvatski jezik) | 149 |

- | | |
|---|-----|
| 124. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JP RADIO-TELEVIZIJE Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) | 125 |
| 124. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora JP RADIO-TELEVIZIJE Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) | 131 |
| 125. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik) | 137 |
| 125. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik) | 140 |
| 126. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik (bosanski jezik) | 143 |
| 126. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik (hrvatski jezik) | 145 |
| 127. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Mesopromet" Tuzla (bosanski jezik) | 147 |
| 127. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Mesopromet" Tuzla (hrvatski jezik) | 147 |
| 128. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DOO "Elektromontaža" Tuzla (bosanski jezik) | 148 |
| 128. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DOO "Elektromontaža" Tuzla (hrvatski jezik) | 149 |
| 129. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Polihem" Tuzla (bosanski jezik) | 150 |
| 129. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Polihem" Tuzla (hrvatski jezik) | 152 |
| 130. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju (bosanski jezik) | 154 |
| 130. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju (hrvatski jezik) | 157 |
| 131. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju (bosanski jezik) | 159 |
| 131. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju (hrvatski jezik) | 160 |
| 132. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Fabrika Sode" Lukavac (bosanski jezik) | 160 |

132. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Fabrika Sode" Lukavac (hrvatski jezik)	125	144. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (bosanski jezik)	125
133. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Pekara" Tuzla (bosanski jezik)	131	144. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (hrvatski jezik)	131
133. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Pekara" Tuzla (hrvatski jezik)	137	145. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Mješovite srednje škole Srebrenik (bosanski jezik)	137
134. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DOO "Društvo za razvoj" Tuzla (bosanski jezik)	160	145. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Mješovite srednje škole Srebrenik (hrvatski jezik)	160
134. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DOO "Društvo za razvoj" Tuzla (hrvatski jezik)	140	146. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Aida" Tuzla (bosanski jezik)	140
135. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Medicinskog fakulteta u Tuzli (bosanski jezik)	143	146. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Aida" Tuzla (hrvatski jezik)	143
135. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Medicinskog fakulteta u Tuzli (hrvatski jezik)	145	147. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Univerzal-promet" Tuzla (bosanski jezik)	131
136. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Park" Gračanica (bosanski jezik)	147	147. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Univerzal-promet" Tuzla (hrvatski jezik)	145
136. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Park" Gračanica (hrvatski jezik)	125	148. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora DD "Polihem" Tuzla (bosanski jezik)	125
137. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Bosna produkt" Gradačac (bosanski jezik)	131	148. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora DD "Polihem" Tuzla (hrvatski jezik)	131
137. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "Bosna produkt" Gradačac (hrvatski jezik)	137	149. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora DD "TTU" Tuzla (bosanski jezik)	137
138. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla (bosanski jezik)	160	149. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora DD "TTU" Tuzla (hrvatski jezik)	160
138. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora DD "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla (hrvatski jezik)	140	150. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik (bosanski jezik)	140
139. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla (bosanski jezik)	143	150. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora DD "Gradnja" Srebrenik (hrvatski jezik)	143
139. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "RUDARSKI INSTITUT" Tuzla (hrvatski jezik)	131	151. Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora DD "Park" Gračanica (bosanski jezik)	145
140. Rješenje o razrješenju sekretara Ministarstva trgovine i turizma (bosanski jezik)	131	151. Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora DD "Park" Gračanica (hrvatski jezik)	147
140. Rješenje o razrješenju tajnika Ministarstva trgovine i turizma (hrvatski jezik)	145	152. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora DD "Fabrika sode" Lukavac (bosanski jezik)	147
141. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Bosna produkt" Gradačac (bosanski jezik)	145	152. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora DD "Fabrika sode" Lukavac (hrvatski jezik)	145
141. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Bosna produkt" Gradačac (hrvatski jezik)	147	153. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora DD "TTU" Tuzla (bosanski jezik)	147
142. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Tekstil" Tuzla (bosanski jezik)	147	153. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora DD "TTU" Tuzla (hrvatski jezik)	147
142. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Tekstil" Tuzla (hrvatski jezik)	145	154. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora DD "Polihem" Tuzla (bosanski jezik)	148
143. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Kula" Gradačac (bosanski jezik)	147	154. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora DD "Polihem" Tuzla (hrvatski jezik)	149
143. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Kula" Gradačac (hrvatski jezik)	147		